رۆمان

حەسەن و مریەم

منتدى إقرأ الثقافي
www.iqra.ahlamontada.com

داستانی بەستی هەنگوین

کەریم کاکە

رۆمان

حەسەن و مریەم

داســتانی بەســتی هەنگوین

کەریم کاکە

ناوەندی ڕۆشنبیریی
مەم و زین

- ناوی کتێب: حەسەن و مریەم- داستانی بەستی هەنگوین
- نووسەر: کەریم کاکە
- نەخشەسازی ناوەوە: ناوەندی مەم و زین
- نەخشەسازی بەرگ: پەپوولە یوسفی
- مۆتیڤ: قەرەنی جەمیل
- هەڵەبڕ: سەرکەوت وەلی
- بابەت: ڕۆمان
- نۆبەتی چاپ: یەکەم - ٢٠٢٢
- تیراژ: ٥٠٠ دانە
- نرخ: ٥٠٠٠ دینار

لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کتێبخانە گشتییەکان
ژمارەی سپاردنی (٨٦٤)ی ساڵی (٢٠٢٢)ی پێدراوە.
سەرجەم مافەکانی ئەم کتێبە پارێزراوە بۆ ناوەندی ڕۆشنبیریی مەم و زین©

١

هەبوو، هەیە، چ شتێ لە ئەوین مەزنتر نەبوو، مەزنتر نیە. کچێ هەبوو لە ناو رەنگان سەرتۆپ بوو، لە ناو میوە سەرتا بوو، دڵێ بە کوڕێکدا چوو، لە فڕیندا سەرقەتار بوو. ئەوینی ئەو کچ و کوڕە وێنەی نەبوو. هێ لە بەستی هەنگوین، چ جێ لە زەوی ئەوینی لەو تەرزەی لێ نەڕسکا بوو.

بەستی هەنگوین زگی پڕ بوو لە هەنگ و گوڵ، لە شەوبا و نمەی باران، لە کلوو بەفر و جووکە و جریوەی مەل، لە گزنگ و زەردەپەڕ و تریفە. بەستی هەنگوین لە فڕین و نیشتنەوە زگی پڕ بوو، هەزار ساڵ لە زگی خۆی هەڵیگرت. هاوینێ بەرەژانی هاتێ، ژانی گرت و لە بەرایی زستانێ زگەکەی دانا. ئەوینێکی سەرتر لە ئەوین هاتە دنیا.

ئەو ئەوینە دەژی، تا ئاسمان نمەیەکی مابێ بۆ زەوی، تا با هەناسەیەکی تێدا مابێ بۆ زەوی، تا مەلێ مابێ بۆ زەوی بخوێنێ، تا گوڵێ بۆ زەوی پێبکەنێ، تا تیسکە تیرۆژێ، تریفەیێ دابەزێتە سەر زەوی، ئەوینی وان دەژی.

داستاننووس، تۆ بێژە من، لە کام سەرە داوەوە بە دوای ئەو ئەوینەدا بچم؟ سەرم تێدا مایە! ئەو داستانە بەرایی هەیە، لێ بنی نایە. ئاوێزانی رووبار و حیلە و بایە، ئاوێزانی...

داستاننووس، ناو لەو ئەوینە بنێ داستانی بەستی هەنگوین. لە زاری منەوە بنووسە: هەر کەسێ زریان لوولینەدابێ، بە ناو بەستەڵەک و سەر شەختەدا رێی دووری نەبڕیبێ، نەیخوێنێتەوە.

هەر کەسێ لە زمانی ئەسپ نەزانێ، هاوڕێیەتی کارمامزی نەکردبێ، نەیخوێنێتەوە.

هەر کەسێ رۆندک و لەخۆدانی کۆتری نەدیبێ، هەر کەسێ وەک سەگ ئەمەکدار نەبێ، نەیخوێنێتەوە، با نەیخوێنێتەوە.

٢

پێشــتری زۆر جاران رێت کەوتۆتە وێ بەســتێ، لێ لەوەتەی بە ســەر داســتانێکی گەنجینەیی کەوتووی، لە دیدی تۆوە بەســت بەســتی بەرێ نیە، بەســتێکە لە چ بەستان ناچێ.

گەیشــتیە بەســتی هەنگوین. بەســت و بەســت لێژبوویتەوە. ئاقارەکە بە دوندەکە دەناســیەوە. رێی ترۆمبێل نەما. دابەزییت و بە بەری باشــووردا هەیپەت لێکرد. خەرمانانە، لێ شــەمالێ هەڵیکردووە، گەرماکەی شــکاندووە. ئاســمانیش شــین شــین، روون روون، لە ئاسمانی خاکەلێوە و گوڵان دەچێ.

تاتەبەردەکەت دیتەوە. لە ناو چەند رســتەیەکەوە، وێنەی ئەو دوند و تاتەبەرد و بەســتەت بە رەنگێ لە بینایی خۆت نەخشــاندبوو، خۆت لە ناو ئاوێنەدا نەناسیەوە، ئەوانە دەناسیەوە. تاتەبەرد هەمان تاتەبەردی ناو گێڕانەوەی پیری گێڕانەوەیە. ســەدەیێ بە ســەریدا

رابردیە، شـــێوەی نەگۆڕاوە، بەڵام دوندەکەی ئەو بەر، نزمتر خۆ پیشـــاندەدات. بەســـتەکەش، ناوەکەی لێنایەت. ئەو ناوە سەیر شێواوە.

لە ســەر تاتەبەرد مینا پشـیلە هەڵتووتکاوی. ئەو تاتە بەردەی بەر لە ســەدەیێ ئەسـپەشـێ بە دوو سـواری لە بەســـتەڵەکەوە هاتوو، بێنێکی لە ســـەر دابوو. چاوت لە گۆماوەکە بڕی. بیســت چرکەیێ پێڵووت نەترووکاند. لەو ماوەیە لە قوولایی گۆمەوە کە دەتگوت شـینایی خۆی لە ئاســمان خواســتووە، رەشــاییەک کەوتە جوولە. هێدی هێدی ســەردەکەوت. لەگەڵ هەر تەکانێ شـێوەی شـتێکی دەگرت. دوو پەنجەیەکی مـابوو بگـاتە رووی ئـاوەکە، رەشـــایی بە رەنگی خۆیەوە بووە مەلێکی گەورە. کات نەما تا لێی وردببیەوە و بیناســـیەوە. ئاخر تۆ دەبوو تا بیســـت بژمێری، نە کەمتر نە پتر. لەگەڵ بیســـت دەبوو ســـەر بەرزبکەیتەوە، چاو لە دوندەکەی ئەو بەر ببڕی و تا بیستی دی بژمێری.

ئێســـتا برژانگت بە دوندەکەوە گرێداوە و ژمـاران دەژمێری: یەک، دوو، سێ، چوار...

نەگەیشتبوویتە بیست، دیتت مەلی ناو ئاوەکە بە رەنگ و شـــێوەی خۆیەوە وا بە ســـەر دوندەکەوە. هێندەی پێنەچوو، مەل بووە هەڵۆ. هەڵۆیەکی زەرد، هێند زەرد

دەتگۆ لە شانەی هەنگوینەوەترووکاوە و لە زەردەپەڕەوە باڵی گرتووە. هەڵۆی زەرد باڵی لە باری هەڵفڕین کردۆتەوە. تا دێ نزیکدەبێتەوە. دەستت کەمێ درێژتر با، دەگەیشتە دەندووکی. ناسیتەوە، هەوە، هەڵۆی ناو داستانەکەیە. گیانی بەرزەفڕی کوڕە ئەشقیاکەیە. چاوت شل بوو، ترووکاندت، مەل نەما. لە دیتنی تێر نەبوویت.

دوای جغارەخۆری دووبارەی بکەیتەوە، هەڵۆ زەردەکە لە دوندەکەوە پەیدادەبێتەوە.

گۆتەی پیری گێڕانەوەت بیرکەوتەوە. دیسانەوە چاوت لە گۆماوەکە بڕی. هەمان ڕەشایی دەرکەوت و هەمان مەلی نەناسراو، دیسانەوە لە سەر دووندەکە نیشتەوە و زەردایەتی وەرگرت و بۆوە هەڵۆی ناو داستان. ئەو داستانەی پیری گێڕانەوە گێڕابوویەوە.

سێ چوار جارێ بە شینیی گۆمەکە مەست بوویت. بە دیتنی هەڵۆ زەردەکە شاد بوویت. وەها شاگەشکە بووبوویت، لە سەر تاتەبەردەکە بە دوای هەناسەی ئەسپەشێدا دەگەڕایت. لە ئاسمانێ چاوت لە هەڵۆی زەرد دەگێڕا.

مەستانە هەستایت. چاوت بە بەستەکەدا گێڕا. دەتویست ئەو شوێنە ببینیەوە کە ئەسپەکە لێی پەڕیوەتەوە. پەڕییتەوە، داتەوە باسکە سەختەکە. باسک

سۆرکە و لە دووررا سۆردەچێتەوە، سۆرێکی خەنەیی. ئەو باسکەی دەتباتەوە هێلانەی هەڵۆ، دەتباتەوە ئەشکەفتی ئەوین. هەڵگەڕایت، پێت دەخزی، دەکەوتی. لە هەندێ جێ بە چنگەڕنێ سەردەکەوتی، لێ کۆڵت نەدا. هەڵگەڕایت، باسک تا بڵێی بڵند و باریکە. لە هەندێ جێ هێند باریک دەبێتەوە، بە ئاستەم شوێنی پێ دەبێتەوە. پێت بە هەر لایەکدا بڕوات، خۆت لە کەندێ دەبینیتەوە. تا گەیشتیە نزیک ئەشکەفتی ئەوین کە هێلانەی هەڵۆی لە سەر سەری خۆی بە بەرزایی دوو بەژنێ هەڵگرتووە، زۆرت پێچوو. ئارەقەی شین و مۆرت دەردابوو.

لێرەوە رێ سەختە و رەنگبێ گەیشتن پێی ئەستەم بێ. لەوێ پشوویێکی باشت دا. گەڕایتەوە ناو دەفتەری گێڕانەوە کە بە وێرگوڵ و پنتەوە لەبەرتە. ئاوڕت لە بەستی هەنگوین دایەوە و لاپەڕەی بەفرە ئەستوورەکەت هەڵدایەوە. دەفتەری گێڕانەوەی پیری گێڕانەوە کە دیار نیە چ داستاننووسێ لە زاری ویەوە بە تام و خوێی خۆیەوە نووسیویەتیەوە.

داستاننووس، خۆی نەناسندووە. لە بەرایی داستانەکەدا تەنها ئەو چەند دێرەی لە بارەی خۆی و داستانەکەوە نووسیوە:

((ئەو داســـتانە پەڕ نـا پەڕێکی شـــانەی هەنگوینە. ئەوینـێکـی لـێـوە دەڕژێ، لە چ ئەویـنـێ نەمـدیـتـووە، نەمبیســـتووە. ئەو داســـتـانە پەڕ نـا پەڕێکی بوێرییە، بوێرییەک رەگاژۆی ئەوینە. ئەوینێک ئاکامەکەی رۆندک و خوێنە. بوێرییەک لە چ داسـتانان تەرز و وێنەی نیە. لە داسـتانەکەدا بوێری و ئەوین بە رەنگێ ئاوێزانی ئێکدینە، لە چ داستانان رەنگی نیە.

داســـتـان لە تەمەنی من نیە، کۆنە. وەبیرمدێ منداڵ بووم، دایکم زۆر شەوان لە سەر جێ شتێ لەو داستانەی بۆم دەگێڕایەوە. زیاتر بە لای ئەوینەکەدا دەچوو، کەمتر خۆی لە فرمێســک و خوێنەکە دەدا. لەو ســاڵانەی دوایی کەوتمە ســۆراغی داســتان. هەر کەســە و بە شـێوەیێ دەیگێڕایەوە. تێدا مابووم کامیان بنووسمەوە. زۆر گەڕام و زۆرم پرســی. تا خوا کردی تووشــی ئەو پیاوە بووم. کە خۆی لە نـاو داســـتـانەکەوە هـاتووە و دیـدڤـانە بە ســەریەوە. کاتێ زانی من شـێت و شــەیدای داســتانم و دەمەوێ بینووســـمەوە، ورد و بـاریـک بۆی گێڕامەوە. منیش وا دەینووسمەوە))

داســـتـاننووس خۆدیکەکەشـــی خســـتۆتە چەنـد رستەیەکەوە:

((ئەو نەینۆکە ئاسایی نیە، پڕ رازە. هەر کاتێ لە لاوە تیچاوێکی دەدەمێ، حەسەن و مریەمی تێدا دەبینم. هەموو بەستی هەنگوینی تێدا دەبینم))

دەفتەری گێڕانەوە کە لە سەر بەرگەکەی بە خەتێکی درشت نووسراوە (پیری گێڕانەوە)، تەمەنی نیو سەدەی رێکە. وێدەچێ بە ناو زۆر ماڵسووتان و گۆزەگۆزدا هاتبێ. لێ دەڵێی هەر ئێستاکە نووسراوەتەوە. رەنگی نەگۆڕاوە، پەڕێکی نەگەچراوە. هێ لە لاپەڕەیەک و چەند وشەیێ، هیچی رەشنەبۆتەوە. داستانێکە رەنگی بە شووشتنەوەی کات نەچۆتەوە. وشە وشە بە رەنگ و بۆی خۆیانەوە، بە زایەڵە و زرینگەی خۆیانەوە داستانی بەستی هەنگوین پیشاندەدەن و دەیلێنەوە.

٣

بەفر دایکرد، دایکرد و بیســـت رۆژ تێیکرد و بۆ تاوێ لێینەکردەوە. دوای ئەوەش تاو تاو دایدەکرد. ئەو ســـاڵە ڕێبەنـدان لە بەفرانبـارێ هـات. ژیـان وەک بڵێی جوولەی لێبڕابێ، وای لێهـات. زەوی چـل ڕۆژ هێنـدەی نـاولەپێ ڕەشـــایی تێنەکەوت. ئالیک نەما. بزن لە ناو هۆڵ قشــپلی خۆی دەخوارد. باڵدار و ئاژەڵە کێوی برســـێتی بڕســـتی لێیان بڕی. گورگ و مامز خۆیان ڕادەستی ئاوایی مریەم کردەوە، لەگەڵ سـەگ ئاشـتبوونەوە. هرس بە هرسـایەتی خۆی بەرگەی بەفری نەگرت. ئەو چەوراییەی بۆ ڕۆژی ڕەش لە لەشـی خۆی دایکردبوو، بەشـی نەکرد. پەنای بۆ ئاوایی هێنا. باشـــووکە و ســـوێســـکە و کەو خۆیان بە کۆڵێتی مریشـــکاندا دەکرد. چۆلەکە لە بن گوێســـوانان نەدەحەوانەوە و هاتنە ســـەر کۆشـــی منداڵان و بە دیار ئـاگردانەوە هەڵکوڕمـان. تـاکە بـاڵـدار بەرگەی گرتبێ، ڕەنگبێ هەڵۆ زەردەکە بووبێ. ئەو ملـی بۆ بەفر و ســـەرماوســـۆڵە نەدابێ. هەڵۆ لەو دەمانەی بەفر بێنێکی

دەدا و دنیا بۆ تاوێ رووناهی تێدەکەوت، بۆ چەند ساتێ لە ئاسمانێ دەردەکەوت. لە بن بەفریش با، نێچیرێکی دەدیتەوە و هەڵیدەگرت و دەیبرد.

بەفری ئەو ساڵە کارێکی کرد، باڵدار و باڵدار، ئاژەڵ و ئاژەڵ، باڵدار و ئاژەڵ و مرۆڤی پێکدی ئاشتکردەوە. بەڵام وێناچێ مرۆڤ و مرۆڤ پێکبێنەوە. ئاوایی مریەم ئامێزی بۆ باڵدار و بێباڵ کردەوە. تەنها بۆ کوڕە ئەشقیای نەکردەوە. وا دیارە کوڕە ئەشقیا و هەڵۆی زەرد هەر دەبێ بە کێوانەوە بمێننەوە.

بەفر لێناکاتەوە و کەس ماڵەوماڵ ناکات. هەموو لە دوڕ ژۆرێ بە دەوری ئاگردانەوە دانیشتوون. نزای هێوربوونەوەی ئاسمان و توانەوەی بەفر و بەدیارکەوتنەوەی زەوی دەکەن.

لە نیوە شەوێکی وا کوڕە ئەشقیا بە پێدزە خۆی بە ئاوایی مریەمدا کرد. دایکی کە هەر هێندەی گوڵدانێکی لێمابۆوە، زۆری لە خۆی کردبوو، تا پشتی کەمێ قیتبکاتەوە. دەستە لەرزۆکەکانی بۆ ساپیتە دووکەڵاویەکە بەرزکردبووەوە و بە دەنگێک کە لە هی منداڵێکی سێ چوار ساڵە دەچوو، نزای خوێندبوو:

خودایە، خودای ئەو دیوی بەفرێ، خودای سەر هەورێ، چ چاوێ کوڕەکەی منی نەدیبێ. چ گوێیێ دەنگی

پێی کوڕەکەی منی نەبیســـــتبێ. چ زارێ زمــانی لە کوڕەکەی من نەدابێ.

وێناچێ نزای دایکە کلۆڵەکە بگیرێ.

ئاخر شـــــەوی دواتر کە بەفر نیو بەژنێ کەوتبوو، لە سێ باری نیوە شـەوێ، کوڕە ئەشقیا دەستی گراوێ خۆ دەگرێ و ســــەری خۆیان هەڵدەگرن. بەفر شـــوێنپێیانی شاردەوە و کەس نەیدۆزینەوە.

بەر لە ماڵاوایی کوڕە ئەشــقیا دایکی لە ئامێز دەگرێت و ماچی دەکات و دەڵێ:

دایێ، من هیچم بە ســــەر نایێ. بەفر دەرۆســــتم نایێ. مـریەمـم لەگەڵ بـێ، بەفـر دەبـێـتە خـۆڵەکەو، ئەویـن سەهۆڵبەندان دەتوێنێتەوە.

دایک بە گریانەوە:

برۆ کوڕم، برۆ، بەفر لە بن پێتان ببێتە پەمۆ، سـاردیی هەموو بەفری رێوبانان بێتە لەشی من.

کوڕ:

دایـێ، وا مەڵـێ، ســــــــاردیی تۆش بـێـتە مـن، مـن بەرگەدەگرم.

دایک دەڵێ:

کوڕم وا چاکە، ئەسپەکە ببەن، ئەو دەربازتان دەکات.

کوڕ دەڵێ:

ڕەنگبێ ئەو شوێنەی بۆی دەچین، جێی ئەسپی نەبێ.

دایک:

ئێ، کاتێ گەیشتنە جێ، ئەسپەکە بەرەڵڵا بکە، دێتەوە.

کوڕ:

بەفرەکە ئەستوورە، دەترسم ڕێ دەرنەکات و لەدەستمانبچێ.

دایک:

کوڕم، ئەسپەشێ ڕێدەرنەکات، ئەنگۆ ڕێ دەردەبەن!

کوڕ:

وەک گوتم، ئێمە ئاگری ئەوینمان پێیە.

دایکی حەسەن دەست لە ملی مریەم دەکات:

بووکە جوانەکەم، ژنی ئەشقیا دەبێت تفەنگچی و نیشانشکێن بێت. زوو خۆت فێربکە.

مریەم:

وا دەکەم، ناهێڵم حەسەن تەنیا بێت.

دایکی حەسەنیش کاتی خۆی تفەنگچی بووە. دەگێڕنەوە لە زۆر شەڕان شان بە شانی مێردە ئەشقیاکەی شەڕی کردووە.

بابی کچە کە لە سەر لێواری گۆڕ بوو، چەندی کردبووی و کۆشا بوو، کچەی پێڕانەگیرابوو. ناچار هاتبووە رایێ:

بڕۆ، کچم بڕۆ، تۆ لە سەر دەستووری خودا و پێغەمبەر هی ئەوی و مارەبڕی وی. خودا ئەو بەدفەڕانە بگرێ، زەماوەندەکەت بەو شێوەی لێهات، بەفر دەتانبات. خودایە، کارێ بکە، کەلێنێ لەو بەفرە بکەوە. دەربازیان بکە. خودایە، مەرگی کچە تاقانەکەم نەبینم. لە دنیایێ تەنها ئەوەم ماوە.

کچ خۆی بە سەر بابیدا دەدات و دەڵێ:

بابۆ، خەم لە من مەخۆ. حەسەن دەمخاتە باخەڵی خۆیەوە. بەفر سێ هێندەش بکەوێ، رەقهەڵنایەم. مەترسێ، بەفر بە ئێمە ناوێرێ. من شەوێ دی خەونم بە هەنگوینەوە دی. هەنگوین خۆشیی لە دوایە. خۆت دەزانی خەونی منیش یەکاویەکە و دێتەدی. بابۆ، تۆ خەمی منت نەبێ. من بۆ تۆ سوێدارم.

باب دەستی بە رووومەتی کچە داهێنا:

کچم، خەم لە من مەخۆ. هێشـــتا لە دەســـت و پێ نەکەوتووم. دەتوانم نانێک تەڕ بکەم و پیاڵە چایەک لێنێم. بڕۆ...

کچ دەستی بابی ماچکرد:

بـابی مـانگێک نـانمـان هەیە. داریش لە بڕانە. نەهێڵی سـۆبە بکوژێتەوە. خۆت گەرم داپۆشـــە. کاکە میرزاشـــم سەرت لێنابڕێ.

حەســـــەنیش تکای دنیای لە مریەم کردبوو کە خۆی لەو ڕێیە تووشە نەدات و بەگەڵی نەکەوێ. گوتبووی:

ســـــوێنـد بە چـاوی تۆ، بە ڕەنـگ و نـاوی تۆ کە گەورەترین ســـوێندی منە. هەرێ دەدەم، دوای توانەوەی بەفر دێمەوە و دەتبەم.

مریەم ملی نەدابوو. ســـوێندی بە ئەوین خواردبوو: بە تەنیا بڕۆی، من نا، گۆڕەکەم دەبینیەوە.

مریەم هەر بۆ ئەوەی حەســـەن ناچار بکات بێتە رایێ، گوتبووی:

دڵنیابە بە تەنیا بڕۆیت و من نەبەیت، چـاوت بە من نـاکەوێتەوە. لەو دنیـاش نـامبینیەوە. تۆ دیـارە نـاتەوێ لەگەڵ من بژیت.

حەسەن گوتبووی:

هەر چی دەڵێی بڵێ، بەڵام ئەوە نا.

مریەم پێشتریش زۆر جاران گوتبوویە حەسەن:

وا بڕوات من و تۆ هەرگیز بە یەک نـاگەین. دەزانم ئەشقیایی تۆ کۆتایی نایە. بۆیە وا چاکە منیش ئەشقیا بم و پێکەوە ژیانمان بە ئەشقیایی ببەینە سەر.

حەسەنیش وای وەڵامدەدایەوە:

ئارام بگرە، بزانین چۆن دەبێ. ڕێیەکی پێکگەیشـتن دەبینینەوە. ئەشقیایی بە تۆ ناکرێ.

مریەمیش دەیگۆ:

تۆ منت نەناسیوە...

حەسەن هێ لە ڕۆیشتن ڕێیەکی بۆ نەماوەتەوە. ئاخر سەری وی، سەر بە سەر زێڕ دەکات. چاوچنۆک و نەیارانی توورەگەیێ زێڕیان پیشاندراوە.

ئیدی چەند نووردووە نانێک و قۆدیە هەنگوینێک و مستێ مێوژ و کەمێ قەسپ و گوێز و دەستە جلکێ دەخەنە ناو بوخچە و توورەگەوە. بوخچەکە بە کۆڵی مریەمەوە، ئەوانی دی لە ناو کۆڵەپشتی کۆڵی حەسەنەوە.

مشـــەما لە خۆیان دەئاڵێنن و لە بەفر دەدەن. وە بیرمدێ مریەم شەرواڵێکی بابیشی بە سەر جلکەکانیدا هەڵکێشا.

٤

بەر لەوەی سەر بە ئەشکەفت دابگریت، ئاوڕت لە باسکەکە دایەوە:

چ ڕێی تێناچێ، بەفر پژدێنێ کەوتبێ و کەسێ بێرەدا سەرکەوتبێ. تۆ بڵێی پیری گێڕانەوە بۆ خۆشکردنی داستانەکەی زێدەگۆیی نەکردبێ! یان هێزی ئەوین ئەستەمیش دەبڕێ؟

دووربینەکەت بە چاوتەوە نا. جێ جێ بست بست ئاقاری بەستی هەنگوینت پشکنی. وشکوبرینگ، هەمووی سۆرک و کەپکە شاخ. لێرە و لەوێ پارچە زەویی بە پووش و پەڵاش. لە جێ جێ بنە قەرەقاجێ، شیواشینکێ. گۆگەمێ. لە ڕۆخ بەستێش زەل و کفر و کرتی. بەست ئاوێکی کەمی بە نازەوە پێدا دەڕۆیی و لێرە و لەوێش گۆمی گچکە، ئەوەی لای تاتە بەردەکە لە هەمووان گەورەتر. دووربینەکەت لە چاو کردەوە و سەرت بادا:

ئەو بەستە بەستی هەنگوینە! لێرە ئەو بەفرە ئەستوورە کەوتووە و چل ڕۆژ ماوەتەوە؟! سرووشت چ گۆڕانێکی بەسەردا هاتووە!

لە دووربینەوە بە دوای مریەمدا گەڕایت. ئەو گوندە ناوی خۆی هەیە. بەڵام پیری گێڕانەوە لە داستانەکەدا بە مریەم ناوی هێناوە. دیتتەوە، کەوتۆتە دەو بەستەکە، بە بەری ڕۆژهەڵاتەوە. دوورە، لەوێوە بۆ هێلانەی هەڵۆ ڕەنگبێ دانەرۆژێ بێ. بەڵام لە دووربینەکەتەوە زۆر نزیک دیارە. خانووەکان شوێنیان گۆڕاوە و شێوەی جارانیان نەماوە، دەنا بە ماڵی هەردوو نەیارە سەرسەختەکەی کوڕە ئەشقیاکە دەکەوتیەوە.

ماڵی کوشتەی مریەم لە دەو بەستێ، لە نزیک ئەو تیشە بەردە بوو کە ئێستاش لە شێوەی باڵە فڕۆکە وا بە سەر بەستەکەوە. ماڵی کوشتەی لیرە لە بەرزایی، لە پەڕگەی ئاوایی، لە نزیک ئەو ئەشکەفتە گچکەیەی لە شێوەی گورگ زاری کردۆتەوە. لە بەر خۆتەوە دەڵێی:

خۆزی نەینۆکەکەی حەسەنیشم دەستدەکەوت. هەوکە دوورنەبوو هەینێی بەستی هەنگوینی وەک خۆی پیشاندابایەوە.

بەر لەوەی بچیتە ناو ئەشکەفتەکە، گەڕایتەوە لای پیری گێڕانەوە.

٥

کوڕە ئەشـــقیا، هەردوو بەری بەســـتی هەنگوین تا درەنگ پتر بەو ناوە ناویان دەهێنا. نەیاری زۆر بوو. بە خوێنی ســەری تینوو بوون. ئەو لە منداڵییەوە لەگەڵ ئاغا و بەگان شـــانێکی لە ملەدا بوو. بە گژیانـدا دەچۆوە. چووبۆوە ســەر بابی. هێشـتا مووی لێ نەهاتبوو، عەمبار و کەندووی ئەوانی دەبڕی و بە ســـەر ڕەشـــوڕووتانی دەبەشـیەوە. مەڕ و ماڵاتی وانی دەدزی، دەیفرۆشـتن و پارەکەی بە دزیەوە دەدایە نەدار و لێقەوماوان. لەســـەر هەندێ هەندێ کەس بە دز و چەتە ناویان دەبرد. کوڕە ئەشـقیا لە ســەردەمی ئۆســمانییەکانەوە بە کەژ و کێوان کەوتبوو. تفەنگی ئەشـقیایی لە شــان کردبوو. ئۆســمانی تەفروتوونا بوون. ئینگلیز هات و بە وڵاتی وەرکرد. ئەو هەر بە ئەشقیایی مایەوە، لۆیێ دوژمنی زۆر بوو.

کوڕە ئەشـــقیا لە هەردوو بەری بەســـتی هەنگوین، خۆشەویست و دڵنشین بوو. خەڵک سوێندیان بە سەری دەخوارد. منـداڵیـان بە نـاوی ویەوە نـاودێردەکرد. بە دزیەوە نان و ئاویان بۆی دەبرد. کوڕە ئەشقیا یەکپارچە

جەرگ بوو. باکی بە مەرگ نەبوو. رۆســـــتەمێ بوو لەو گۆڕە. نیشــــانشـــــکێنێ بوو دەرزی هەڵدەگرت. دەڵێن فیشـەکی بە هەدەر نەداوە. بە سام بوو. ترسی نەدەزانی. کەس نەبوو رووبەڕوو بکارێ بچێتە مەیدانی. لەشـــکرێ دەرۆســــتی نەدەهات. خەڵکیش لە پیلان و داودانانەوەی نەیـارانی ئـاگـاداریـان دەکردەوە. بۆیێ هەرگیز پێوە نەدەبوو.

ئەو ساڵەی ئۆسمانی جاڕیاندا:

هەر کەسـێ سـەری حەسـەنی چەتە بهێنێ، بە کێشـی سەری وی لیرە وەردەگرێ.

کوشتەی لیرە خولیای سەری حەسەنی کەوتە سەری. سـەد داوی بۆ دانایەوە. بەڵام ئۆسمانی بوونە ئاردی ناو دڕکێ و کوڕەئەشـقیا هەر بە ئەشـقیایی مایەوە. ئینگیلیز هات و لیرەی زیاد کرد، کوشـتەی لیرە رشـتتر و هارتر بوو.

کوشـــتەی لیرە پشـــتاوپشـــت بە هەژاری و نەبوونی هاتبوو. بە زگێ تێر بە ســێ برســـی، لە گرانیی گەورەدا منداڵێکی بە بەر چاویەوە لە برســــا مرد. زۆری کرد و کۆشـــا، خۆی بە دار و بەردا دا، دەســـتی لە نان گیر نەبوو. ناچار ویستی لە رێی سـەری حەسـەنەوە برسێتی ببڕێتەوە و بۆ خۆی بحەســێتەوە. هەرچەندە چاکەی

حەسەنیشی بە سەرەوە بوو. چەند جاریّ لە گەنمی دزراو بەشی دابوو. کوشتەی لیرە دواتر گوتبووی:

من چاکەی ئەوم داوەتەوە، زوو هێشتا وڵات بە دەستی ئۆسمانییەوە بوو، جارێک بۆم هەڵکەوت بیکوژم، نەمکوشت.

جارێک گۆتمە کوڕە ئەشقیا:

کوشتەی لیرە لە کۆڵ نەکەیتەوە، لە کۆڵت دەکاتەوە. ئەگەر دەڵێی رێت بۆ خۆش دەکەم تا دەستت بیگاتێ.

گوتی:

کوشتنی وی لە ئاوخواردنەوە ساناترە.

گوتم:

ئەدی لەسەر چی راوەستاوی؟

گوتی:

بیکوژم، کەسوکاری هار دەبن و دوور نیە دەست لە دایکم بوەشێنن.

گوتم:

ئێ، دایکت ببە شوێنێکی دوور، تا پارێزراو بێ.

گوتی:

دەسبەرداری ئێرە نابێ. لەو دەو بەستە رەگاژۆ بووە، بیگوازمەوە وشکدەبێ.

گوتم:

زۆر دەترسم بە دەستی ئەو پیاوە بچی.

گوتی:

مەترسە، من ناکەومە داوی ئەو ناکەسەوە.

کوشـــتەی مریەم ئەوینی مریەم دین و ســـەرگەردانی کردبوو. بە دەنگێک کە لە بەستی هەنگوین دەنگیدەدایەوە، هاواریدەکرد:

من فەرهادم، بەڵام هێزی کونکردنی شاخم نیە.

کوشـــــتەی مریەم جێپێ و جێپەنجەی مریەمی مــاچ دەکرد. خۆڵی بن پێی ئەوی هەڵدەگرتەوە. بۆنی دەکرد و دەیخســـتە بن بالیفیەوە. پیری دنیای ناردە تکایێ، مریەم نەهاتە رایێ. ئاخر ئەو دڵی دابووە کوڕە ئەشـــقیا. چاوی وی هێ لەو کەسی نەدەدی.

کوشـــتەی مریەم دنیای بە گژ کوڕە ئەشـــقیاوە نا. بە هەموو زمانێ لێی پاڕایەوە تا دەســـــبەرداری مریەم بێ. کوڕە ئەشـــقیا بە زمانێکی شـــیرین، لە شـــێوەی بەســـتی هەنگوین شیرین گوتبووی:

+ ڕەنگبێ وا بزانی تۆ لە من پتر مریەمت خۆشدەوێ؟

- گومانی تێدا نیە، گوێت لە بلوێرەکەم ڕانەگرتووە؟

+ با، بەڵام تۆ بلوێری دڵی منت نەبیستووە. من ئەوینی خۆم بە چەشنی تۆ بۆ خەڵک ئاشکرابکەم، دنیا دەسووتێ.

- باوەڕناکەم، من بێ مریەم ناژیم.

کوڕە ئەشقیا دەستی خستبووە سەر شانی کوشتەی مریەم:

+ بڕۆ دڵی مریەم بەدەستبهێنە، هەینێ....

- تا تۆ لە ژیاندا بی، بەدەستنایێ.

+ کەواتە بمکوژە. بەڵام بزانە، مریەم یەک دڵی هەیە. ئەویش لای منە. ئێمە پێکەوە دەمرین.

- هاییداری خۆت بە، دوورنیە ڕۆژێ بێتەسەرم و بتکو...

+ ئەویندار ئەویندار دەکوژێ؟!

- لەبەر دڵی مریەم دەستم ناتچێتێ، لێ حەزدەکەم بمری.

کوشتەی مریەم لە دڵەوە مردنی کوڕە ئەشقیاکەی دەخواست. بەڵام بە دەستی خۆی نا.

ئەو کوڕە بلوورڤانێ بوو. زمانی باڵدار و ئاژەڵیشـــی دەزانـی. کـاتێ فووی بە بلـوێردا دەکرد و پەنـجەی دەبزواند، کەو و سـوێسکە و تیتڕواسک خڕدەبوونەوە و لە ســـەر ئاوازی وی باڵیان لێکدەدا. هەڵۆ زەردەکەش لە دوندەوە دادەبەزی و ســـێ چوار جارێ بە ســـەریدا دەسـووڕایەوە. مامز نزیکدەکەوتنەوە و دەکەوتنە سـەما. بزنەگەل لە لەوەڕ دەکەوتن و ژنـانە دەکەوتنە ســـەمـا. ئەسپەشێ نێسکەی دەکرد. بلوێرەکەی کوشـتەی مریەم گریـان بوو، کون کون فرمێســـکی دادەبـاراند. هەردوو بەری بەســـتی هەنگوین دەیـانزانی بۆ مریەمە. بلوێر بەردی دەتواندەوە، بەڵام مریەم وەک نەیبیستبێ وابوو.

دایکی پێیگوتبوو:

کوڕم، بۆ ئەو کچە ڕەشـــوبرژە خۆت کوشـــت. ئاخر دەڵێی فاتەڕەشـــەیە، تەنها ددانی ســـپی دەچێتەوە. بە من ناڵێی کوێی جوانە.

کوشتەی مریەم گوتبووی:

دایێ، مریەم هەنگوینی ڕەشـــە. تۆ چ لە ڕەنگ دەزانی. ڕەش لە ناو ڕەنگان جوانترین ڕەنگە.

مریەم ڕەنگی ڕەش ڕەش بوو. تـا دڵ بخوازێ، تـا ڕەشی بخوازێ، تا جوانی بخوازێ، ڕەش بوو. چ ڕەشێ!

ئەمن گەلەک جاران کوشتەی مریەمم تی دەکردەوە و ئەوینی مریەم و حەسەنم بۆی دەگێڕایەوە، دەمگوت:

واز لە مریەمی حەسـەن بهێنە. هەوڵدە مریەمی خۆت ببینیەوە. مریەمێ خۆشتی بوێ و بۆت بسووتێ. مریەمێ بە شـمشـاڵی تۆ باڵ بگرێ و لە ئامێزت بنیشـێتەوە. وازبهێنە، برا وازبهێنە. لە نێوان ئەو دوو گوڵە ئەو دوو دڵە خۆت قیـت مەکەوە. مەبە دڕک و بەکرۆکە. ئەگەر وەک من بزانی ئەوانە چ ئەویندارێکن، دەکشێیەوە. ئەوینی ئەوان نە شمشـاڵ دەرۆسـتی گێڕانەوەی دێ، نە شـەماڵ، نە نمە باران، نە زنە، نە هاژەی بەستی هەنگوین. لە کەلی شەیتان وەرە خوارێ. لە حەسەن و مریەم گەڕێ.

کوشتەی مریەم دەیگۆ:

تۆ چ لە ئەوین دەزانی، ئەگەر وەک من ئەوین لێی دابایت، هەرگیز قسەی وات نەدەکرد. تۆ نەسووتاوی، نا.

لە دڵی خۆ دەمگۆ: ئەو سـووتانەی من دیومە، مەگەر تەنها حەسەن دیبێتی.

لەگەڵ کوشـتەی مریەم زۆرم گۆ، بەڵام وەها گیرۆدە و حەیرانی مریەم بووبوو، هیچی بە گوێدا نەدەچوو.

٦

زارکی ئەشکەفت لە شێوەی زاری داپچڕاوە، گچکەیە، دەبێ لە سەر ئانیشک و چۆک بچیە ناوی. کەسێ بەخۆوە و چوارشانە بێ، هەر ئەوەتا پێوەی دەچێ. لە ناوەوە فراوانە. بەرزایی بەژنێ شتێ بەرزتر، بەرینی پێنج شەش پێ، درێژی دوو گەز و نیو دەبێ.

ئەشکەفت هەمان ئەشکەفتی پیری گێڕانەوەیە. لە شێوەی خۆی ماوە، سەد ساڵ بە سەر پیشاندانەوەی ناو گێڕانەوەکە رابردووە. نە سرووشت دەستی لێداوە، نە مرۆڤ بە نیازی شێواندن بە لایدا چووە. ئەشکەفت دەستکردی مرۆڤە. لە شاخ هەڵکەنراوە. هێشتا جێی دەمە قولنگ و تەپشووی پێوە دیارە. کەس نازانێ تەمەنی چەندە.

لە پەرستگەیێ دەچێ پیرۆزیی ئەوینی پاراستبێ. چاو بە هەر لایەکی دەگێڕیت، وێنەی دوو ئەویندارەکە دەردەکەون. لە سەیرکردنیان تێرنابیت و زوو بزردەبن. لە هەر سەیرکردنێ وێنەیەکی خۆیان پیشاندەدەن و

دەیشـــــارنەوە. بە دیتنی وێنەکـان کەوتیە بـارێکی وا، باوەڕت بە چاوی خۆت نەدەکرد. برووسـکە ئاسـا بە ناو پەڕ پەڕی پیری گێڕانەوە تێپەڕییت. لە چەند دێڕێ باسـی لە پیشـــــانـدانەوەی وێنەکـان کردبوو. بەڵام تۆ وات خوێنـدبۆوە کە بۆ خۆشـــکردنی داســـتـانەکەیە. بۆیە هەســــتتکرد کەوتوویتە خەیاڵەوە، یان خەون دەبینیت. چـاوت هەڵگلۆفت. ســــەرێکت بە دەرێدا داگرت. نـا، نە خەونە نە خەیـاڵ. ئەوەی دەیـبـیـنـیـت راســـتـیە. لە داستانەکەش راستتر.

ئەهـا، لە تەنیشـــــت یەکتر راوەســـتاون. کچە چوار پەنجەیێ کورتتر دەنوێنێ. کوڕە دەسـتی لە سـەر شـانی کچەیە. کچە دەســـتی لە کەمەری کوڕە ئەشـــقیایە. لەپڕ وندا دەبێ. وێنەیەکی دی دەردەکەوێ. وەک ماری ئاشـقە و ماشـقە تێکئالاون. زوو بزر دەبێ. لە شـوێنێکی دی خۆ پیشـاندەدەنەوە. بە دیار ئاگردانێکی گچکەوە دانیشـتوون. پشـکۆکان دەگەشـێنەوە. روخسـاری کچە و کوڕە جوان رووناکدەکەنەوە.

کوڕە ئەشـقیا زەرد زەرد، زەردی هەنگوینی. دەڵێی لە شـــانەوە رژاوە و زەردەپەڕ لێی داوە. گراوی ئەشـــقیا رەش رەش، رەشـی هەنگوینی. لە رەشـی بریسـکەی دێ، چ بریســـکەیێ! دەڵێی هەرچی جوانیی رەنگەکانە لەودا تواونەتەوە. هەر کەسـێ گۆنای رەشـی وی ببینێ، لە ناو

هەموو رەنگـان رەش هەڵدەبژێرێ. رەش دەبێتە رەنگی دڵخـوازی وی. ئەو رەشــــیەی لە گۆنـای مـریەمەوە دەبریســـکێتەوە، ســـەرتۆپی هەموو رەنگانە. چ رەنگێکی جوان و شـیرینە. هەر دەبێ هەنگوینی رەش شـیرینی و رەنگی خۆی لە روخساری ویەوە خواستبێ. حەیف زوو بزر دەبێ و ناهێڵی لە جوانی و شـــیرینی رەنگی رەش تێربین. وای! ئەو کوڕ و کچە لە وێنەوە، وێنەی نـاو ئەشـــکەفتی ئەوینەوە، هەردووکیـان زادەی هەنگوینن. هەنگوینی رەش و زەرد، هەنگوینی بەستی هەنگوین.

وێنەیەکی دی بۆ تـاوێ دەردەکەوێ. هەردووکیان لە گژ چاکردنی مەلێکن. ئەگەر کەو نەبێ سـوێسـکەیە. ئەو نێچیرە هەر دەبێ دیاریی هەڵۆکە بێ. ئەها دوو چاوی پڕ فرمێسکی کارمامزێ دەرکەوت.

لە هەر لادیوارێکی دەلاقەیەکی سێ سووچی هەیە. لە یەکیان چاوێکی رەشــی برژانگ درێژی پڕ هەڵدێ. لەوی دی دەم و لێوێکی پشـــکوژی. هەر دەبێ چـاو و لێوی مریەم بن. لە دەلاقەی سـێیەم دەم و چاوی حەسـەن بە گچکەیی هەڵۆ ئاسا دەڕوانێ.

وێنەکـان بە دوای یەکتردا بۆ تـاوێ دەردەکەون، بزردەبنەوە. وێنەی منداڵکارێ دەردەکەوێ، راوەســـتاوە، کز دیارە. تفەنگەکەی شــتێ لە بەژنی خۆی کورتترە. لە

لای دەرگاوە سەگێکی زەرد پریسکەیەکی بە زارەوەیە. ئەها لەو سووچە کە داوەتەنە لەگژ چنینی تەونی خۆیەتی، لە ناو تەونەکەوە جووتێ مەمک سەرەدیقانێت لەگەڵ دەکەن. لە شێوە بەهێ، لە رەنگ قەتران، هەر دەبێ مەمکی مریەم بن.

ئەشکەفتی بن هێلانەی هەڵۆ دوای سەدەیێ بۆنی ئەوینی لێدێ، بۆنی بەستی هەنگوین. وێنە وێنە ئەوین پیشاندەدەنەوە. تۆ چیت بەسەرهاتووە، داستانەکە شێتت نەکات!

لە ئەشکەفتی ئەوین دێیتە دەرێ. سەر بۆ هێلانەی هەڵۆ هەڵدەبڕیت. رێی گەیشتن سەختە. هەڵۆ جێیەکی وای هەڵنەبژاردووە، مرۆڤ وا بە سانایی بیگاتێ.

بە سەر ئەشکەفتەوە سێبەرێ دەرکەوت. سەرەتا وات زانی سێبەری خۆتە. هەو نەبوو ئەسپ دەرچوو. دوو سواری لە سەر پشت بوو. ئەسپ هەستاوەتە سەر پاشوو. پشتت تێکردن، دوای کەمێ ئاوڕت لێدانەوە، نەمابوون.

ویستت بە رێی هاتنی دوو ئەویندارەکە بەرەو گوندی مریەم شۆڕببیەوە. سەیری خۆرت کرد، تەواو لاربۆتەوە. درەنگە و تاریکیت بە سەردا دێت. ناچاری بگەڕێیتەوە، سەردانی ئاوایی بۆ سبەینێ هەڵگریت.

لە ڕێیێ بەر لەوەی بگەیتە ئەو دووڕیانەی یەکیان دەتباتەوە گوندی هەنگەوان، ئەوی دی دەتهێنێتەوە شار، لە نەینۆکەوە دیتت سێبەرێ بە دواتەوەیە. هەستتکرد داستانەکە داگیریکردوویت و کەوتوویتە خەیاڵەوە. چاوت لە سەر نەینۆک هەڵگرت و داتەوە ڕێی خۆت. تەواوێ هاتی، سێبەرەکە گەیشتە تەنیشتت. جامت کردەوە، سەرت هەڵکێشا، سێبەر کەمێ دوورکەوتەوە. سێبەر شێوەی ماینێکی گرت، سوارێ بە سەر پشتیەوە. سوار شان بە شانی تۆ ڕووەو شار ماینی تاوداوە. ئێستاپت دەگرت، جڵەوی توند دەکرد. پێتلێدەنا، ئاوزینگی لێدەدا.

ئەو سوارە سێبەرییە هەبێ نەبێ پیری گێڕانەوەیە، بۆ سۆراغی حەسەن و مریەم دەچێ! ترومبێلت ڕاگرت. کەمێ هاتیەوە سەرخۆ. وا بڕوات داستان دینت دەکات! وا چاکە ئاگات لە خۆت بێت و هێندە تێکەڵی داستانی بەستی هەنگوین نەبیت.

ئەو شەوە بەر لەوەی خەو بتباتەوە، جارێکی دی ئەو چەند دێڕەت دەورکردەوە کە وێنەکانی ناو ئەشکەفتی ئەوین پیشاندەدەنەوە. ئەوجا چاوێکت بە لاپەڕەی جوانیی مریەمدا گێڕا.

خەوتیت و خەونت بە گۆزەی پڕ خوێنەوە دی. لە سەر شانی کچەکەوە دەچۆڕایەوە سەر سینە و بەرۆکی گوڵنیشانی کوشتەی رەنگی مریەم.

تۆ لە دەستتچوو، بەر لەوەی خولگەکە بە کچ و گۆزەوە تەختبکرێ، تێر لە گۆزەکە وردنەبووبوویەوە.

٧

من و مریەم ئاوزەی ئێکدی بووین. ئەو لە خاکەلێوە چاوی گەشــــی بە بەســــتی هەنگویندا هەڵێناوە، منیش لە بەفرانباری بەر لەو بەهارە. منداڵیمان بە تەنیشت یەکەوە لە دەو ئەو بەستە بەسەربرد. هێند متووی ئێکدی بووین، زۆر شــەوان لەماڵیان دەمامەوە و لە ســەر یەک ســەرین دەخەوتین.

دایکم دەیگێڕایەوە:

کاتێ مریەم هاتە دنیا، هەر بابی نا، داکیشــــی لە خۆی کەوتە گومان. داخوا ئەو منداڵە رەشــــوبرژە لە چ پیاوێ بێ! لێ کەس گومانی بۆ کەس نەدەچوو. ئاخر لەو ناوە چ پیاوێ نەبوو، ئەو رەنگەی هەبێ. کەس وەبیری نایێ، پیــاوێکی لەو رەنگەش بۆ شـــــەوێکیش رێی بەو نــاوە کەوتبێ. هەبێ نەبێ ئەو کچە لە جندۆکەیە! ئاوایی ســــەر دەهێنن و دەبەن، ســـەرەدەری لەو رازە دەرناکەن. دوایی بــابی بیریــدەکەوێتەوە، نەنکە گەورەی کە نــاوی مریەم

دەبێ، گوایە هەمان ڕەنگی دەبێ. بەوە دڵی ئاو دەخواتەوە، گومان دەڕەوێتەوە، توند لە ئامێزی دەگرێ و بە ناوی نەنکیەوە ناودێری دەکات.

مریەم تا گەورەتر دەبوو، جوانیەکەی جوانتر دەردەکەوت. ڕەشیەکەی ڕەشتر گەشتر، شیرینیەکەی شیرینتر، ورد و درشت پێی سەرسام دەبوون. ڕوومەتیان لە ڕوومەتی دەخشاند و نزایان دەخوێند ڕەنگی وی بگرن. من لێی دەپاڕامەوە:

توخدا، کەمێ لە ڕەشیی خۆتم بدێ.

پێدەکەنی و دەیگۆ:

بە خودا بلێ با ڕەنگمان بگۆڕێتەوە.

پێشتری لە ئاوایی ڕەشی تەنها لە چاو و برۆ، لە کەزی جوان بوو. لە مریەمەوە، لە ڕوخساری مریەمەوە ڕەنگی ڕەش جوانیەکی وەرگرت، لە هەموو ڕەنگان جوانتر، شیرینتر. ئەو ڕەشیەی مریەم هەیبوو، لە چ ڕەشێ نەدەچوو. گەش گەش، ڕوون ڕوون، تەنک تەنک، مێوژی سپیی خواردبا، لە گەردنیەوە دیار دەبوو.

مریەم پارچەڵە بوو، تازە مەمکی کردبوو، کوڕوکاڵی بەستی هەنگوین بۆی شێت و سەرگەردان بوون. منیش یەکێ لەو سەرگەردانانە. ئێمە زۆر هاوڕێ بووین، ئەو بە

منی دەگۆ کاکە، شـەرم زارمی بەسـتبوو، رازی دڵمی بۆ بکەمەوە، ئـاخر ئەو منی بە برای خۆی دانـابوو، چۆن رووم دێ...

دایکم کاتێ لە چاومەوە دڵمی خوێندەوە، تێکچوو. بە بیریهێنامەوە، هەرچەندە پێشـتریش باسـی ئەو بابەتەی بـۆم کـردبـوو، بەڵام مـن بە هەنـدم وەرنەگـرتـبـوو. نەشـمدەزانی گوناحە. سـەرمی بە سـینەی خۆیەوە نا، ئاخێکی هەڵکێشا و گوتی:

کوڕم، لەبیرتنەچێ، تۆ دەزنوێژت لە مریەم ناشـکێ. ئێوە خوشـک و برای شـیرین. من شـیرم کەم بوو، تۆ هێندەی مریەم شیری دایکی مریەمت نۆشیوە. بە یەکەوە لە ئـامێزی وی هەر یەکە و مەمکێکتـان دەمژی. تۆ بە شیری وی رسکاوی.

بەو وەبیرهێنانەوەیە دڵم لە بن بەردی لەبیرچوونەوە ناشـت. دواتریش کە پێکەوتم لەگەڵ کوڕە ئەشـقیا دڵیان بە یەکەوەیە و سـۆزیـان پێکـدی داوە، بۆ من بووە خوشـکی راسـتی. پێناویشـم بۆ دەکردن. ماوەیێ جێی سـەگەکەم بۆ گرتبۆوە. دێڵەسـەگێکی تووک زەردیان هەبوو. زەرد وێنەی بژی ئەسپەشێ و قژی کوڕە ئەشقیا، ناویشـی زەردە بوو. زەردە هەر بە ناو سـەگ بوو. تەنها لەوە لە مرۆڤ جیا بوو لە سـەر چوار پێ دەڕۆیشـت.

زەردە پێیەکی لە ئاوایی، پێیەکی لای کوڕە ئەشقیا. دایکی کوڕە ئەشـــقیا چەندان جار شـــەوان دوور لە چاوان، پڕێسـکەیەکی پڕ لە خواردنی بە ملەوە دەکرد. دەسـتێکی لە پشـــتی دەدا، زەردە دەیقووچاند. شـــەوی دوایی بە پڕێسـکەی بەتاڵ و نیشـانەیەکی حەسـەنەوە دەهاتەوە. نیشانە تیلمێ بوو لە پژدێنی گوڵگوڵیی حەسەن. تا سـەگ دەهاتەوە، دایک دڵی سـەیار بوو. زەردە دەهاتەوە، دایک لە ملی دەکردەوە و تێر بۆنی دەکرد. زەردە ساڵ و شتێ تەتەری نێوان دایک و کوڕە ئەشـقیا بوو. تەتەری نێوان مریەم و کوڕە ئەشـقیا بوو. پێناو بوو، کوڕە ئەشـقیا بە ملی زەردەدا گەردانەی بۆ مریەم دەنارد. گەردانە بەهاران لە گوڵە خەزێمە و حاجیلە، هاوینان لە رەشـــەڕێحانەی کێوی، پـایزان لە گوڵە جووتیـارە. گەردانەکەشـــی بە تیلمـاســـکێ لە پژدێنە کودەریە گوڵگوڵیەکەی خۆی دەهۆنیەوە. زســـتانانیش گوڵی وشـــککراوە، تێکەڵەیێ لە هەرچی گوڵی بەســـتی هەنگوینە. مریەمیش دەســـرۆکە، چەند داوێ لە بسـکی شـۆڕی خۆی کە رەنگی شـاپەڕی رەشـوێرەیان هەبوو. خۆدیکەکەشـی هەر بە زەردەدا بۆ ناردبوو. ئەو خۆدیکەی دواتر کەوتە لای من و ئێسـتاش لێیەوە هەنگینێ دەبینم.

جارێ لەو جارانە کوشتەی لیرە بەوەی زانی. شەوێ کەوتە دوای زەردە. کوڕە ئەشـقیا بە فیشـەکێ پێشـوازی

لێکرد. گوللەکە شـــانی راســـتی گرتبوو. ســـێ مانگەی زســـتانێ لە ناو جێ کەوت. دواتر تۆڵەی خۆی لە زەردە کردەوە. بە دوو فیشـــەک ســـــاردیکردەوە. زەردە قرووســکانێ قرووســکاندی، تا درەنگیش لە گوێی ئاوایی دەنگیدەدایەوە. مریەم شیوەنێکی بۆ کرد، کەس بۆ کەسی نەکردووە. ژنی ئاوایی دەیانگۆ:

ئەدی ئەگەر حەسەنی بمرێ، دەبێ چ شیوەنێ بگێڕێ؟!

لە سەر داخوازیی مریەم، زەردەم ناشت. گوتی:

چۆن دەبێ لەو گۆرە بڕزێ و بۆگەن بێ. حەزدەکەم گۆڕی هەبێ.

زەردەم راکێشا و لە خوار ئاوایی لە رۆخی بەست، لە نزیک داربییێ، زەویم چۆکێ هەڵکەند و ناشـــتم. مریەم بەردی زەرد و رەشـی کێشـایەوە، بە دەوریدا رەمەندێکی بازنەیی چێکرد. تا لافاوی دووەمی نووح هەســـتا و بە داربیەوە رایماڵی و شـــوێنەواری نەما، ناوە ناوە دەچووە سەر گۆڕی زەردە و بە چاوی پڕ خوێنەوە دەهاتەوە.

زەردە گوجیلەیەکی لە پـاش بەجێمـا، بەڵام تەنهـا لە رەنگ لە دایکی دەچوو.

مـریەم تەمەنـی گەیشـــــتبـووە چـواردە و پـــازدە، جـوانـیەکەی لە هەردوو بەری بەســـــتـی هەنـگـویـن

دەنگیدایەوە. لێرەوە گوند ناوی گۆڕا. بەر لەوە ناوێکی ئۆسمانییانەی هەبوو. بەر لە ئۆسمانییانیش ناوێکی خۆمانەی هەبووە. بیرمناکەوێتەوە چ ناوێ بوو. لەو ساڵانەی دواییش ناوێکی ئارەویی بە سەردا بڕا.

خودایە، چ بەژنێکی زراڤی هەبوو. چ چاوێکی مامزی، چ برژانگێکی رەژگوڵی، چ برۆیەکی کەوانی، چ دەم و لێوێکی فستقی، ددان برنجی چ لووتێکی قەسپی، چ گەردنێکی کێلی، چ پێکەنینێکی شیرین، لە ساتی پێکەنینێ، روومەتی دوو چاڵی گچکەی تێدەکەوتن، هی ئەوە بوو بمری و هێندەی هەنگێکت لێ بمێنێتەوە و لەو چاڵە بتنێژن. چ پرچ و کەزیەکی لاولاوی، رەش لە رەنگی پەڕی رەشوێرە، کاتێ بەریدەدانەوە، دەگەیشتە سەر رانی. لەنجەولارێکی هەبوو، ئەسپ و ماین چاویان لێدەکرد. تاوس بە دیاریەوە دەحەپەسا. لە چاوی منەوە ئەو شەنگەبیە بوو کە لە بەردەمماڵیان لە رۆخ بەستێ، هاوینان بە بای شەماڵێ دەشنایەوە.

مریەم ئەو جوانە بوو، گوڵنیشانی کیژی مووشێ شێت کرد. ئەو کچەی کە تێگەیی بە جوانیی وی ناگات، رەنگی وێنەی رەنگی وی لێ نایەت، بە جادە و کۆڵان کەوت. لەو ساڵانەی دوایی، لە خولگەی کچ و گۆزە زیلێ پانیکردەوە و چەند دڵۆپە خوێنێکی پەڕیە سەر گۆزەی

سەر شانی کچەکە. ئێستاش ئەو پەڵە خوێنانە دیارن و چ بارانێ نەیشووشتنەوە.

وای خودایە، داخوا چەنـدێ بیرتکردبێتەوە، چەنـد پێوەبوویی، تا ئەو جوانەت بە بەسـتی هەنگوین بەخشـی! تەحا، لە جوانیی مریەم!

مریەم جوانێ بوو، لاو نەبوو چاوی لەسەر نەبێ. زۆر کەس چاویان تێبڕیبوو. هەبوو ئەگەر ترسـی حەسـەنی نەبـا، دەیرفـانـد. ئـاخر دەیزانی بە هەر رێیەکدا بڕوات، حەسەن دەگاتە سەری و بە دەردی رەڤیڤانی دەبات. ئەو رەڤیڤانە کە خەڵکی گوندێکی ئەو بەری بەسـتی هەنگوین بوو، دەمێ بوو دەور و سـوڕی مریەمی دەدا. وەبیرمدێ دەمەو پایز بوو، سـەر لە ئێوارەیێ، لە خوار ئاوایی گوێم لە هاواری ژنێک بوو. بە هاواری مریەم دەچوو. غارمدا، تـا گەیشـتمێ دوو سـوار دەرپەڕین. کەوتمە دوایـان، دەمزانی نـایـانگەمێ، بەڵام چ چارم نەبوو، هەر دەبوو بە دوایـان کەوم. گوێم لە تەقەیێ بوو. لە دوورەوە چـاوم لێیە سـوارێکیان کەوت، ئەویدی راوەسـتا. ناسـیمەوە، رەڤیڤانەکە بوو. دەسـتی مریەمی بەسـتبوو و لە پێش خۆی سواری کردبوو.

بابێ بابم حەسەن، لە کوێوە خودا بۆ مریەمی ناردی. تا گەیشـتمێ بە قۆنداخە تفەنگان کەوتبووە سـەریان و

هەردووکیانی لە پەلوپۆ خستبوو، گوللەیێ بە سەری ماینەکەی دی کەوتبوو. لەو گۆڕە کەوتبوو. خوێنی لە بەر دەڕۆیی و لنگی دەدا. حەسەن بە پشتێنی خۆیان دەستی هەردووکیانی بەست. گوتی:

خوێنی ئەو ماینەش لە ئەستۆی ئێوەیە.

هەیهایەکی لە ماینەکەی رەڤیڤان کرد و گوتی:

بڕۆوە ئاوایی و پێیانبڵێ سوارەکەمیان برد تا نالی بکەن.

رووی لە من و مریەم کرد:

ئێوە بڕۆنەوە، ئەوانە بۆ من لێگەڕێن.

مریەم گوتی:

حەسەن، رێمبدە منیش بێم، ئیدی لەگەڵ تۆ دەبم.

حەسەن گوتی:

گیانی من، کاتی ئەوە نەهاتووە، پەلەت نەبێ.

بواری نەدا هیچ بڵێین، ئێمە گەڕاینەوە و ئەویش هەردوو پیاوەکەی پێش خۆی دا. بە هەورازەکەدا هەڵگەڕان.

پاشـــتر پێکەوتین، لە چۆلەوانیی پشـــتەوەی هێلانەی هەڵۆ، شـــوێنێکی وا کە راوچیش رێی بەوێ ناکەوێ، هەر یەکەیان بە پێوە لە بنە دارێ دەبەســتێتەوە. بە شـــێوەیێ بواری خۆ نووشتانەوە و جوولەیان نەبێت و پێیگوتوون:

تا یەکەم باران لێتان نەدات، جێی ئێوە ئێرەیە.

دەکەونە پاڕانەوە، دەگرییێن، حەسەن دەڵێ:

من ئەو ماوەیە لەو نزیکانە دەمێنمەوە. گوێم لە دەنگ و هاوارتان بێ، ســـەر و گوللە بە ناو دەمتانەوە دەنێم. خەمیشـــتان نەبێ، نە دەهێڵم لە برســـا بمرن، نە دەعبا بتانخوات.

رۆژی جارێک ســـەریان لێدەدات و بە دەســـتی خۆی ســـەر و دوو نان و و جامە ئاوێکیان بە زارەوە دەکات. پێیاندەڵێت:

ئەگەر تەنگاو بوون، هەر بە پێوە و لە شـــوێنی خۆتان بیکەن. وەک گوتم کردنەوەی ئێوە بە ئاســـمانەوە بەندە. نزابکەن پەلە هەورێ بێت و داکاتە بارانێ.

لە بەختی ئەوان دوای حەفـت رۆژ نەرمە بـارانێ دادەکات. حەســـەنیش دیارە لە ســـەر ســـۆزی خۆیەتی، دەستیان دەکاتەوە و پێیاندەڵێ:

سێ رۆژتان لە پێشە، لە ئاقاری بەستی هەنگوین بتانبینمەوە، نێوچەوانی ئێوە و دوو گوللە لە منەوە.

ئیدی کەس ئەو دوو کەسەی نەدیتەوە. سەربردەکەش ئاوایی ئاوایی کەوتە سەر زاری ورد و درشت. لەو رۆژەوە کەس نەیوێرا بیر لە رفاندنی مریەم بکاتەوە.

کوڕە ئەشقیام زۆر خۆشدەویست. بە دڵ حەزمدەکرد ئەو دوو دڵە بە یەک بگەن. هەر من دەزانم گڕی چ ئەوینێ دەیسووتاندن. بەڵام هەینێ کەم کەس بە گڕ و دووکەڵی دڵی وانی دەزانی. لە هەردوو سەردەمی ئەشقیایی باسوخواسی یەکترم بۆ دەهێنان و دەبردن. دوایوەی ئینگلیز ئۆسمانیی راوناو و وڵاتبەدەری کرد، کوڕە ئەشقیا هاتە داخوازی مریەم. بابی مریەم کە کچەکەی لە چاوی خۆی خۆشتردەویست، گوتی:

مریەم دەست لە سەر کێ دانێ، ئەوە و تەواو.

لێکدی مارەکران، لە سەر گواستنەوە بوو، لەگەڵ ئینگلیزیش تێکیدا. ملی بۆ زۆرداریی ئەوانیش نەدا، ئیدی وا کەوتەوە.

دوای مارەکردن و ئەشقیابوونەوەی کوڕە ئەشقیا، ئەوینی ئەو دوو ئەویندارە بە شێوەیێ لە بەستی هەنگوین دەنگیدایەوە، بووە هەقایەتی شەوانی پایز و زستان. کەوتە سەر زاری ورد و درشت.

رەنگبێ لە زاری مریەمەوە بووبێ، کەوتە سەر زاری کچ و ژنی ئاوایی و لە زاری حەسەنەوە ئاوایان دەگێڕایەوە:

ئێوە ئەگەر نایبینن، بە چاوی من چاودەنێ، مریەم لە هەر وەرزێ بە ڕێدا بڕوات، لە شوێن پێی گیا چووزەرە دەکات، گوڵ دەڕوێت. گوڵ لە هەموو رەنگێ جوانترینیان گوڵی رەش، دەو رێ، رێی مریەم مەست و حەیرانت دەکات لە بۆنی مێخەک و شەوبۆ و وەنەوشە و رەشەڕێحانەی تەڕ. ئەگەر نابیستن، بە گوێی من هەستڕاگرن، لە درەخت و بەردەوە، چپە و پێکەنینی ناسکی مریەم دەبیستن.

لە زاری مریەمەوە ئاوایان دەگێڕایەوە:

حەسەن لە هەموو شوێنێکە. روو لە هەر لایەک بکەم لەوێیە. هەر بایەک لە هەر لایەکەوە هەڵبکات، دەنگی حەسەن دەهێنێ. وەرن خۆ بدەنە بەر بای وادە، بای وەشت، بای داراوس، بای شەماڵ، هەناسەی حەسەنی تێدایە. حەسەن لە وەرزی باریندا دەگاتە ناو هەور و لەگەڵ دڵۆپە باران و کلووی بەفردا بە سەر ئاواییدا دەبارێ. تەنها من حەسەنی باریو دەبینم.

وایە، ئێستاش دوای ئەو هەموو ساڵە وێنەی ئەوان، دەنگ و پێکەنینی ئەوان، بۆن و بەرامەی ئەوان دەبینی و

دەبیستی و بۆن دەکەی. برۆ دێی مریەم، لەوێوە بڕوانە ئەو کەپکە شاخەی کە شێوەی دوو مرۆڤی گرتووە و ئامێزیان پێکدا کردووە و بە سەر بەستی هەنگویندا دەڕوانن، مریەم و حەسەنن.

لەگەڵ یەکەم بارانی پایز دەنگی حەسەن و مریەم دەبیستی. خاک بۆنی ئەوانی لێدێ. لە خاکەلێواندا بەستی هەنگوین ببینە، گوڵ نیە لە شێوەی لێوی مریەم نەپشکوێ. هەوکەش زنەکەی سەرێی تاتەبەردی دیدار، کتومت زاری مریەمە. چاودە هەڵۆ زەردەکە لە رەنگ و ئازایی حەسەنە. برۆ لە سەر تاتەبەردی دیدار دانیشە. چاو لە گۆماوەکەی بەردەمت ببڕە. تا بیست بژمێرە، ئەوجا سەرهەڵبڕە. دەبینی هەڵۆ زەردەکە وا بە سەر ئەشکەفتی ئەوینەوە، ئەو هەڵۆیە گیانی حەسەنە.

لە خەرمانان حەسەن دەبێتە بای شەماڵ و دێی مریەم فێنک دەکاتەوە. لە بەفرانبارانیش هەر ئەوینی حەسەنە گەرمایی بۆ دەهێنێ. هەر شتێ دەستی حەسەن و مریەمی وێکەوتبێ، لە یادەوەریدا دەبریسکێنەوە و رەشنابنەوە.

ئەشکەفتی ئەوین تا بمێنێ، وێنە وێنە، وێنەی حەسەن و مریەم دەپارێزێ و هەمیشە ئەوین دەپژێنێ. لەوێوە چاوێ بە بەستی هەنگویندا بگێڕە. لە سەر باسکێ

کارمامزێ دەبینی. شـــتێکی بە ملەوەیە، ئەوە تیلمێ لە لەوەندیی مریەم و پژدێنی حەسەنە.

لە رۆخی بەســـتی هەنگوین بۆ تـاوێ گوێڕادێرن، قرووسـکەی سـەگێ دەبیسـتن. ئەوە زەردەیە کە پێناوی بۆ حەسەن و مریەم دەکرد.

چاو بە هەر لایەکدا بگێڕی، تارمایی ئەسـپێک دەبینی. ئەسپەکەی ماڵی حەسەنە، ئەسپی رازە، ئەسپی فریاد و نیازە. لە سـەر گردی خوێنەوە، گوێت لە حیلەی دەبێ. لە بەر دەرکی سەرای شارەوە دەیبینی باڵدەگرێ.

هەوکەش هەموو سـاڵێ لە دوادوایی رەشـەمێ دەم نا دەمێ کۆترەشـینکە لەبەری منارەوە قەتارە دەبەسـتن. بە سـەر سـەرا و قەڵاتدا دەگەنە گۆڕسـتانی گەورە. لەوێ کەپرۆکە دەکەن. گۆڕسـتان دەخەنە بن سـێبەرێکی تەنک. کۆترەکان شـینی حەسـەن و مریەم دەکەن. چاودەنێ لە شـــێوەی ســـینککوتانی ژنان باڵ لێکدەدەن. گوێدەنێ، گمەگمیان چەند لە سەردوولکە دەچێ.

حەســـەن و مریەم لە هەموو کاتێکدا هەن. ســـەر بە هەموو شـــوێنێکدا دەکەن. ئەوان لە خدر نەمرترن. هەر جارەی رەنگ و شێوەی شتێ دەگرن.

ئەوان گژلۆکن، خونـاوە و خونـاون، ئـالەکۆکن، گلووکن. ئەوان شنەی شەماڵن، بالۆرەی کچان و نەزمی

شـــمشـــالن، پیکی دووزەلەن، لازۆکەی ناو زەنگوڵەن، گمەگمی کۆترن، جریوەی چۆلەکەن، مامزی چاو کەژاڵن. ئەوان کەڤۆکن، شـــالوورن، رەشـــوێرەن، رەنگـاڵەن، تیتلەکناچە و تیترواسکن، قریوەی قاز و قورینگن، نێسکە و حیلەی ئەسـپ و ماینن، کەروێشـکەی جۆ و گەنمن، لە هەموو گوڵێکدا بۆنن، پەلکن، لاسکن.

حەســـەن و مریەم لایلایەی دیار لانکن. لاواندنەوە و ســـەردوولکەی ژنـانی کۆســـتکەوتوون. لەوەنـدی و دەســرۆکەی دەســتی چۆپیکێشــن. دەنگی دەفی دەســتی دەنگبێژ و دەروێشن.

لە پەلە هەوری کەپرەشــینە بڕوانە، شــێوەی ئەوانی گرتووە. لە گەنم لە جۆ لە گیا بڕوانە کاتێ کەروێشـــکە دەکات، بســک و شـــابســـکی مریەم و ردێنی حەســـەن دەبینی. ئەوان لە گزنگ و زەردەپەڕدا، لە تریفەی هەیڤ و گرشەی ئەستێرەوە خۆ پێشاندەدەن.

بە چاوی من چاو بگێڕن، حەسـەن و مریەم لە ئاوێنە و لە ناو تنۆکە رۆندک و دڵۆپە خوێن و بزەی ســەر لێو و ناو نزا و سەر بەرماڵیش دەبینن.

لە هەموو رەشـێکی قەترانی جوانی و شـیرینی مریەم دەدرەوشـــێتەوە. لە زەردیی لیمۆیش حەســـەن. لە هەر

کەوچکە هەنگوینێ، تـامی ئەوینی مریەم و حەسـەن دەکەن.

شـوێنپێی حەسـەن و مریەم ڕەشـنابێتەوە. لە گردی خوێن دەیبیننەوە. لە سـەر بەرد بە بەردی دەو بەسـتی هەنگوین بۆتە خەنەتیلە و لە بن تیشکی ڕۆژێ لە دووڕڕا دەبریسکێتەوە.

مریەم و حەسـەن لە ئاسـمانێ ئەسـتێرەن. ئەسـتێرەی سـاوە لە گەڕان ناکەون و هەموومان دەبینن. لە زەوی سێبەرن، سێبەری ئەویندار و ئەمەکدار و یاران.

حەسـەن و مریەم نموونەی بوێری و پـاکی و ئەمەکدارین. هەر کێ لە شەوێکی مانگی ڕێبەندانێ ئەوانی بێتە خەونێ، بێ حەفتوهەشتێ دەچێتە بەهەشتێ.

تۆ بڕۆ بگەڕێ، بە بەسـتی هەنگویندا بگەڕێ. ئێسـتاش لە سـێ پیاو، یەکیان حەسـەنی ناوە. لە سـێ ژن یەکیان مریەمی ناوە. ئەوانە بزانن و نەزانن، ناوی حەسـەن و مریەمی ئەشقیا و ئەوینداریان هەڵگرتۆتەوە.

٨

زوو، رۆژ گزنگی دابوو نەدابوو، گەیشـــتیە نـاو گۆڕســـتانی گەورەی شـــار. لە نێوان ئەو دوو گۆڕە بێ نازە، بێ کێل و ناوە کە هەر ئەوەتا سیمای گۆڕیان پێوە مابوو، تاوێ دانیشـتی. ئەو دوو گۆڕەی بە خەیاڵی خۆت هەر دەبێ گۆڕی ئەوان بن. لەوێوە کەوتیە رێ، لە شـــار دەرچوویت، لە بن گردی خوێن راوەســـتایت. دابەزییت و ســـەرکەوتیت، گەیشـــتیە لای کەڵەکەبەردەکە. بۆ چەند چرکەیێ گەڕایتەوە نـاو پیری گێڕانەوە. شـــەڕە تەقەت بیست و خوێنت دی. زوو لە پیری گێڕانەوە هاتیە دەرێ. تڕومبێلەکەت هەڵکرد و بە ئاقاری ئەشـقیادا رێی بەسـتی هەنگوینـت گرتە بەرێ. هەرێـت بە خۆم دابوو بەر لە چاپکردنی داسـتانەکە، بسـت بسـت هەموو ئەو شـوێن و رێوبانانە ببینیت کە پیری گێڕانەوە پیشـانیداون. لەو رێیە چاوت بە راســـت و چەپدا دەگێڕا، دەتویســـت ئەو رێیە ببینیەوە کە بەر لە ســـەد ســـاڵ دوو ئەویندارەکە پێیدا

هاتبوون. پیری گێڕانەوە بەر لە پەنجا ساڵ هێند جوان کێشابووی، ڕۆژگار هەرچی بکات لە دەستی نایێ ڕەشیبکاتەوە.

دیتنەوەی ڕێی ئەویندارانت بۆ دوایی هەڵگرت. ئێستا پەلەتە و دەبێ زوو بگەیتە ئەوێ. لە نزیک بەستی هەنگوین ڕێت گۆڕی، دەستی راستت گرت، ئەو ڕێیە ڕێک دەچێتەوە دێی مریەم.

ئەو ڕێیە قیرە، وێدەچێ ئەوەش ڕێی سەربازی بووبێ، جا ڕێیەکانی دەچنەوە بەستی هەنگوین کامیان ڕێی سەربازی نیە! ئەو ڕێیەش تا درەنگ ڕێی کەر و بار بووە. بەر لە سەدەیێ وێدەچێ پیری گێڕانەوە بێرەدا لە دێی مریەمەوە بە پێیان هاتبێتە هەنگەوان و لەوێوە بە ئەسپەشێوە گەڕابێتەوە. ئەو ئەسپەی هەستدەکەیت ئێستاش لە تەپۆلکە و کەپکە شاخ و سەر باسک و زوورگان، لە ناو کەند و دۆڵەکانەوە حیلەی دێ و لە سەرت دەنگدەداتەوە و نایبڕێتەوە.

هەوە، ئێرە ئاوایی ناو داستانەکەیە، ئاوایی مریەم. زۆر گۆڕاوە، خانووبەرەکان سیمای هەینێیان نەماوە، بەڵام تۆ بە هۆی بەستەکە و هەندێ کەپکە شاخ و تیشەبەرد و کانیەوە، باش شوێنی ماڵەکان دەناسیەوە.

ماڵی مریەم، کوڕە ئەشقیا، کوشتەی مریەم، کوشتەی لیرە، ماڵی پیری گێڕانەوەش.

بە ئاواییدا گەڕایت. چەند کەسێکی بەتەمەنت دواند، بەڵام لە بارەی داستانەکەوە، لە زاری کەسەوە شتێکی وات هەڵنەکڕاند. شتێکی کەمیان لە بارەوە دەزانی، دیاربوو داستانەکە لە سەر لەبیرچوونەوەیە، یان لە بیرخۆبردنەوەیە. لە هەندێ چاو وات خوێندەوە، نایانەوێ باسی بکەن. درەنگ پێکەوتی گەورەی ئاوایی لە نەوەی کوشتەی لیرەیە. کەست لە نەوەی پیری گێڕانەوە و کوشتەی مریەم نەدیتەوە.

بەر لەوەی بە ڕێی هێلانەی هەڵۆدا هەڵکشێیت، ژنێک کە لە دەو بەستێ لەگژ خڕکردنەوەی چیلکەوچواڵ بوو، لێی پرسیت:

+ برا، دەڵێی لایدەی، بە دوای چیدا دەگەڕێی؟

- بە شوێنپێی دوو ئەوینداردا کە سەد ساڵ بەرێ، بێرەدا، بە ناو بەفردا سەری خۆیان هەڵگرت.

+ سەد ساڵ! مەبەستت حەسەن و مریەم نەبێ؟

- بەڵێ.

+ وا دیارە خودا لێی گۆڕیوی، ئەوان هێسک و پرووسکیشیان نەماوە، شوێنپێ!

- لەوە گەڕێ، تۆ هیچ لە بارەیانەوە دەزانی؟

+ کەم هێندە دەزانم ئەوان مەم و زینی ئەو ئاقارە بوونە، بەڵام لە بەکرۆکەیەک زیاتریان هەبووە.

- هەر هێندە؟

+ ئەوەش دەزانم برایەکی باپیرم بۆ ئەو مریەمە بە کێوان کەوتبوو لە سەر زاران بە کوشتەی مریەم ناوی رۆیشتبوو.

- چیدی؟

+ بڵێم چی، ئەگەر بتەوێ لە بارەیانەوە شتێ بزانی، ئەوان کەوتوونەتە ناو لاوک و حەیرانەوە...

- گوێت لەو لاوک و حەیرانانە بووە؟

+ بەڵێ، بەڵام بە دڵم نین.

- لۆ؟

+ سەربردەکە شێوێنراوە، لە هیچیان ناوی کوشتەی مریەم نەهاتووە.

- ئەها، ئەدی ئەگەر بزانی، ئەو گوندە ناوی مریەم نەبوو؟

+ بـا، ســـەردەمێ نـاوی مریەم بووە، بەڵام دوایی گەورەی ئاوایی ناوەکەی گۆڕیوە. ئێســتا کەس بە مریەم ناوی ناهێنێ.

- رەنگبێ ناوی بەستەکەشی گۆڕیبێ.

+ نا، لە ســەری ســەرەوە تا لە زێ دەکاتەوە، هەر بە هەنگوین ماوەتەوە.

- تۆ لەبیرتە ئەو بەستە هەنگوینی زۆر بووبێت؟

+ نا، بەڵام لە دایکمەوە بیستوومە، بەست سەراپا هەنگ بووە. خەڵکی هەردوو بەر بە بار هەنگوینیان کێشاوەتەوە و بۆ شاریان ناردووە.

- ئێ، تۆ بڵێی برای بـاپیرت یەکێک لە بەکرۆکەکـان نەبووبێ؟

+ شـــتی وام نەبیســـتووە، ئەهـا گۆڕەکەشـــی لەو گۆڕستانە کۆنەی سـەرێ، گۆڕسـتانەکەش هەر بە ناوی ئەوەوەیە. پەڕۆکێکی کەسک بە کێلی گۆڕەکەیەوە، پێشان ئەو کەسـانەی تووشـی دەردی ئەوینی لە شـێوەی وی دەبوون، دەچوونە سەری.

بەر لەوەی ملی رێ بگریــت، چەنـد پەڕێکی پیری گێڕانەوەت هەڵـدایەوە. ئەو پەڕانەی بە خوێنـدنەوەی، سەرما بە شێوەیێ تینت بۆ دەهێنێ، بە ئاگری دۆزەخیش

گەرم نـــابیتەوە. ئەو گێڕانەوەیەی لە خوێنـدنەوەی تێر نـابیـت و نـابیـت. بە تۆ بـا درێژ بـا، لە هەزار و یەک شــــەوەش درێژتر، هێند درێژ نیو تەمەنی ویســـــتبا بۆ خوێندنەوە، بۆ گێڕانەوە.

٩

لەو شەوە بەفراویە، لەو شەوە تووشە، وەک خودا لە دڵی نابم کە کەسێ لێی دەقەومێ و پێویستی بە من دەبێ. لە ژۆرێ و بە دیار ئاگرەوە خۆم نەدەگرت، پێیەکم هەر لە دەرێ بوو. گوێم بە سەرما نەدەدا، بە کۆڵانی بەفردا سەرێ و خوارێی ئاواییم دەکرد. خەیاڵم لای کوڕە ئەشقیا بوو. دەبێ لە کوێ لە ناو بەفر ڕەقبووبێتەوە، داخوا ڕووی لە ئاواییەک کردووە و ماڵێک پەنایان داوە؟ ئاخر ئەو هەموو دەرگاکانی لە سەر داخراوە. کێ دەوێری بۆ شەوێکیش ڕایبگرێ. لەشکرێ بە دوایەوەیە، سەری وی سەر بە سەر لیرە دەکات.

دیتم کوشتەی مریەم لە ماڵێ هاتە دەرێ و بەرەو ماڵی کوشتەی لیرە چوو. دڵم ترپواندی. بە پێدزە بە دوایدا چووم. لە پشت دەرگا خۆم لێگرتن. گوێم لێیە، کوشتەی لیرە دەڵێتە کوشتەی مریەم:

لە چاکەت دەرناچم. ئەگەر ڕاست بێ، دەست لە سەر چی دادەنێی، بۆ خۆت بێ.

کوشتەی مریەم:

بە چاوی خۆم دیتم خۆی بەماڵێدا کرد.

کوشتەی لیرە:

کاری تۆ تەواو، بۆ منی لێگەڕێ. بەرەبەیان لە شیرنەی خەودا لە خوێنی خۆی دەگەوزێ.

کوشتەی مریەم:

مریەم بۆ من و لیرە بۆ تۆ.

کوشتەی لیرە:

لە لیرەکەش بەشت دەدەم.

کوشتەی مریەم:

من دەڕۆم، مریەمم بەسە.

یەکپێ خۆم گەیاندە ماڵی مریەم. نزیک بوو، کەوتبووە نێوان ماڵی ئێمە و ماڵی کوڕە ئەشقیا. دیاربوو هێشتا بە هاتنەوەی وی نەزانیبوو. پلان و نەخشەی کوشتەی لیرەم بۆ باس کرد، بەڵام نازانم بۆچی ناوی کوشتەی مریەمم نەهێنا!

کوڕە ئەشقیا دوو ساڵێ لە ئێمە گەورەتر بوو. کوڕێکی کەڵەگەتی چوارشانە، زۆر بەهێز بوو، باری

هیستریکی هەڵدەگرت. بوێر بوو، شەڕی لەشکرێکی دەکرد. سەرەتا ویستی بمێنێتەوە و بە سەریان دادا و شەڕبکات. منیش لەگەڵ شەڕکردن بووم. هەرچەندە چەکیشم نەبوو. چەکی من گریێنیێ بوو. گریێنیش شەڕی تفەنگی پێناکرێ، بەڵام ئامادەبووم، خۆم بکەمە چەپەر و سەنگەری کوڕە ئەشقیا. بە هەر جۆرێ بێ یاری بدەم. لە ئاوایی هەشت نۆ دە تفەنگچیی نەیاری کوڕە ئەشقیا هەبوون. کوڕە ئەشقیا پەژیوانبووەوە، گوتی:

+ رەنگبێ خەڵکێکی زۆر تیابچن، سەرهەڵگرتن لە شەڕ باشترە. نابێت لێرە شەڕ بکەم و ئەو هەرێیەی بە بابم دابوو، بیشکێنم.

- چ هەرێیەک؟

+ وەبیرمدێ منداڵبووم، بابم گوتی: کوڕم، هەرێم پێبدە، دنیایە رۆژێ وەک من تفەنگی ئەشقیاییت کردە شان، هەرگیز نەکەی شەڕ بهێنیە ناو ئاوایی.

هەرێم پێدا و سوێندم بە تفەنگەکەی خوارد، شەڕ نەهێنمە ناو ئاواییەوە.

گوتم:

کەواتە وەها دەتشارمەوە، سەگی ئینگلیزیش نەتبینێتەوە.

کوشـــتەی لیرە ســـەگێکی پەیـداکردبوو. گۆیە لە ئینگلیزەکان وەریگرتبوو. مرۆڤ لە بن بەژنێک بەفریش با، بە بۆن دەیدیتەوە.

کوڕە ئەشقیا بە پێکەنینەوە:

دەتەوێ بمخەیتە بن ئەســـتێرک و نـاو کەنـدووەوە، بمبیننەوە و ئابڕووم بتکێ.

ملینەدا، ئەوە بوو سەری خۆیان هەڵگرت.

لە سەر رۆیشتنێ گوتم:

چ جێ نیە بۆی بچن، دڵنیام بەفر دەبێتە گۆڕتان.

مریەم گوتی:

بەفر لەوانە بە بەزەییترە، بۆ ئێمە گەرم دادێ.

حەسەن گوتی:

خەمی ئێمەت نەبێ، پەنایەکی گەرم دەبینینەوە.

گوتم:

لەو سەهۆڵبەندانە کوا پەنای گەرم؟

گوتی:

ئەوین بێ پەنای گەرم نابێ.

سەرم خستە بن گوێی و گوتم:

نالێی دەچنە کوێ؟

گوتی:

تا نەکەومە رێ، نازانم بۆ کوێ. تۆ وریابە، چاودێری بکە، کەس نەمانبینێ.

من لای خۆمەوە چەندی سەرم هێناو برد، لەو سەهۆڵبەندانە چ پەنایەکی گەرمم شک نەبرد.

لەو ساتە بەفر بە گوڕ دایکرد، چاو چاوی نەدەبینی. نەمدیتن کیهە لایان گرت.

ئەو شەوە بە شەوی حەسەن و مریەم کەوتە دیرۆکی بەستی هەنگوینەوە. شەوێ بوو، شەوی برایمی مەلازێندینان لە چاو ئەو شەوە شەوێ بوو لە شەوانی جۆزەردانێ. تا درەنگیش هەر کەسێ لەو شەوەدا مردبا، خەڵک دەیانگوت:

خۆزگەم بە خۆی، بە پێڵاوەوە چووە بەهەشت.

ئەوان بەفر بردنی و کوشتەی مریەم مریەم و کوشتەی لیرە کیسەی لیرەی لەدەستچوو.

رۆیشتن و من دڵم لە هەزار لێیدەدا. نزام دەخوێند کەس نەیبینین. لە ناو جێ تۆتکەم نەدەگرت. پێیەکم

لەدەرێ پێیەکم لە ژۆرێ. هێشـــتا مابووی بۆ نوێژ، بەفر لێیکردبۆووە. لەو شەوە زەوی سپی سپی لە ڕەنگی ددانی مریەم. دەبینم شـەش حەفت تفەنگچی بە سـەر بەفردا، بە ناو بەفردا بەرەو ماڵی کوڕە ئەشـــقیا دەچن. دوای تاوێ بووە هەرا. گوێم لێیە دایکی کوڕە ئەشـقیا کە بە ئاسـتەم دەنگی دەردێ:

کوڕە شـــەرمتان بە خۆتان نیە، بەو شـــەوە بە ســـەر پیرێژنێکـدا دادەن، ئێوە خەونتـان دیوە؟ کوڕی من خوا دەزانێ ئێســـتـا لە کوێ ڕەقهەڵاتووە، بۆتە پـارووی چ دەعبایێ، چ دەکات لێرە!

لەوێوە بە ســـــەر ماڵی مریەمیان دادا. ئاوایی وەئاگا هاتن و خڕبوونەوە. کوشتەی لیرە دەڵێتە بابی مریەم:

بە من بڵێ کچە بەدووکەوتووەکەت لەکوێیە؟

بابی مریەم بە تووڕەیی و دەنگی نووســـاوەوە باگۆی دەداتەوە:

هەی ناکەس، کچێ ئەگەر بەدووبکەوێ، پرس بە بابی دەکات دەچێتە کوێ؟

کوشـتەی لیرە لوولەی تفەنگ دەخاتە سـەر سـینگی و ددانی جیڕدەکاتەوە:

- نەیلێی، بە قوربانی یەک فیشەکت دەکەم.

+ ئەگەر نەیتەقێنی، هێندەی سەرە دەرزیەک پیاوەتیت تێدا نیە.

چەند کەسێ دەستی دەگرن و دووریدەخەنەوە.

بابی مریەم دەڵێ:

مەڕۆ پێتدەڵێم. تۆ زۆر درەنگ هاتی. کچە رووسوورەکەم بەر لە سێ شەو، سەر بەرزانە، بۆ لای دەزگیرانی خۆی چوو. ئەگەر پیاوی برۆ بیانبینەوە.

وەک بڵێی قسەیەکی باشی نەکردبێ، گوتی:

راوەستە نەزان. چەند رۆژ دەبێ کچەکەمت نەدیوە؟ ئەوم بەر لە بەفرەکە ناردە شار، نەخۆش بوو، وا لای دختۆرە.

بە شێوەیەک ئەو قسەیەی کرد، هێندەی نەمابوو منیش باوەڕی پێبکەم.

ئای من کەسێکی چەند بوودەڵە و نابوود بووم، چەند هیچ لە بار و نەوێرۆک بووم. ئەگەر هێندەی مشکێ زاخم تێدا با، دەبوو ئەو دەمە هەڵکوتمە سەر کوشتەی لیرە و لە خوێنی بگەوزێنم.

لەو کاتە بەفر تێیکردەوە. کوشتەی لیرە ماڵ ماڵ گەڕا. ناو گەور و کادین گەڕا، ئەستێرکی هەڵدەدایەوە و سەری بە ناو کەندوو دادەگرت، ژنێک لێی راستبۆوە:

هێی کابرا، حەســـەن ئەو پیاوەیە خۆی لە ناو ژن و منداڵان بشـــارێتەوە! ئەگەر تۆزێ زاخت تێدایە، بڕۆ لەو کێوانە لە دوای بگەڕێ.

تێگەیی لە ئاوایی نەماون، ئیدی...

کوشتەی لیرە لەو بەرەبەیانەوە تا ئێوارە داهاتەوە، بە ناو بەفرا بە دەوری ئاواییدا دەگەڕا. ناوە ناوە فیشەکێکی دەتەقاند. رۆژی دوایی نەخۆش کەوت و لە جێ کەوت. تا بەفر نەتوایەوە، هەڵنەستایەوە.

ئەو رۆژە هەڵمکوتایە ســـەر کوشـــتەی مریەم. هاتە ســـەرم بەر خەنجەرانی بـدەم، بەڵام من کوا پیـاوی پیـاوکوشـــتنم. لەو کـاتەوە تـا هەوکەش خەنجەری بەر پژدێنم بە نیازی راوەشانێ نەهاتۆتە دەرێ لە کالانێ. من لە نەکوشتنی یەک کەس پەژیوانم، نازانم نە لە ترسنۆکیی خۆمەوە بوو، نە لە ترســی خودای خۆم نەمکوشــت. ئەو کاتەی کوشـــتەی لیرە لە جێ کەوتبوو، دەرفەتێکی باش بوو هەڵکوتمە ســـەری و لە خوێنی بگەوزێنم. دەســـتی شکاوم، لەدەستمچوو.

کوشتەی مریەم دوایوەی زانی مریەمیش رۆیشتووە، دەستی خۆی دەشکاندەوە، بە چەپەڵۆکان لە سەری خۆی دەدا، شانیم راتەکاند و گوتم:

ناپیاو، تۆ چیت کرد؟ هەموو ئاواییت تێدەگەیەنم.

گوتی:

پەژیوانم، لێرە تا ئاسمان پەژیوانم، داری تۆ و پشتی من، لێمدە، بمکوژە، ئیدی کەڵکی ژیانم پێوە نەماوە.

ئەو ماوەیە سەرم لێیان نەبڕی. پێیەکم لە نک بابی مریەم، پێیەکم لە نک دایکی حەسەن، دڵم دەدانەوە، بابی مریەم ناوە ناوە دەیگۆ:

خەمی مریەمم نیە، دەزانم حەسەن چ خۆشمێر و مێرخاسێکە، دەرۆستی بەفر و زریان دێ. خستبێتیە ناو باخەڵیەوە کچەکەم دەپارێزێ و پەنایەکی گەرمی بۆ دەبینێتەوە.

دایکی حەسەن وردە رۆندکانی دادەباراند:

حەسەنەکەم چەند جارێ شەو درەنگان دەهاتەوە. شەوی دوایی بەر لەوەی دنیا رووناکی تێکەوێ بە کێو دەکەوتەوە. کەسیش هەستی پێنەدەکرد. نازانم ئەو جارە بەو بەفر و زریانە چ خواگیرێ دیتی، سەرم لەوە دەرناچێ.

پرسیم:

– هەموو جارێ مریەمیشی دەدی؟

+ بێ دیتنی مریەم چۆن ڕێی دادەگرت؟ هەر من دەزانم چەندێ یەکتریان خۆشـدەوێ. خودایە، خودای لە سەر سەران، بیانپارێزە. کەسیان هیچیان بەسەر نەیەت، چوونکێ دەزانم بە بێ یەکتر ڕۆژێک ناژین.

من پێشتری زانیبووم، حەسەن سەردەداتەوە. دوو جاریش دیتبووم، بەڵام وا دیارە زۆر جار هاتۆتەوە و من هەستم پێنەکردووە.

١٠

دەو بەست دەو بەست هەڵکشایت. گەیشتیە راستی گۆڕستانی کوشتەی مریەم، کەوتبووە سەر گردۆلکەیێ. سەرکەوتیت و بە دیار کێلی سەری کوشتەی مریەمەوە:

های، سەیدۆکەی شێت و شوور، رێی ئەو داستانەت بە کوێدا برد!

هاتیەوە سەر رێ و رووە و هێلانەی هەڵۆ پێت هەڵێنا. هەڵۆیەکی زەردت بە ئاسمانەوە دی، رێک هەڵۆی ناو پیری گێڕانەوە بوو. ئەو هەڵۆیە بوو کە لە ناو گۆماوەکەوە هاتە دەرێ و لە ئەشکەفتەکەوە خۆی پیشاندایەوە. بیرتکەوتەوە، هەڵۆ ئەگەر دەندووکیشی نوێ بکاتەوە، هەر حەفتا ساڵێ دەژی، لە بەر خۆتەوە:

هەر دەبێ لە نەوەی هەڵۆی ناو داستانەکە بێ.

چەند دێرێکی داستانەکەت بیرکەوتەوە، پیری گێڕانەوە گوتبووی:

((هەڵۆکە پێدەچوو تەمەنی منی هەبێ، وەبیرم دێتەوە لە تەمەنی پەنجا ساڵی، چەند کەڕەتێ لە نزیکەوە دەمدی، دەهات بە هەموو هێزی خۆی، دەندووکی کولی لە تاشەبەردان دەدا، دیاربوو هێزی پچڕینی گۆشتی نەمابوو. توند لە بەردی دەدا، تا وای لێهات دەندووکی پێوە نەمابوو، دوای ماوەیێ دەندووکی هاتەوە. دەندووکێ لە جاران تیژتر. بەوە بیست ساڵێ تەمەنی خۆی درێژ کردەوە. خۆزیم دەخواست ددانی منیش لە شێوەی دەندووکی ئەو بان.))

بە کوێرەڕێدا بە ناو پووش و پەڵاشدا هەڵکشایت. ئەو ڕێیەی لە شەوی هەڵاتنی کوڕە ئەشقیا و یارەکەی نیو بەژنێ بەفری تێکردبوو. بە هەموو لایەکیشدا چاوت دەگێڕا. لەو کەپکەشاخ و گابەردانە وردەبوویتەوە کە هەریەکیان شێوەی گیانلەبەرێکی وەرگرتبوو. هەبوو شێوەی سەرە شێر، سەرە ئەسپ، کەڵەباب، مرۆڤی لە سەر چیچکان دانیشتوو.

چاوت کەوتە سەر کەپکە شاخێ، کە لە سەر سۆرکێکی خەنەیی قیت ڕاوەستابوو، ڕێک لە دوو مرۆڤ دەچوون ئامێزیان بە یەکتردا کردبێ. هەستتکرد ئەوە حەسەن و مریەمن. لە ڕێی خۆت لاتدا و بەرەو وان هەڵگەڕایت. بینیت ڕێ سەختە و بە زەحمەت دەگەیتێ. گەڕایتەوە و کەوتیەوە ڕێ.

ڕێ درێژە و کاتیش درەنگە، تا دەگەیتێ و دەگەڕێیتەوە دێی مریەم، شەوت بە سەردا دێ. بە نابەدڵی گەڕایتەوە. لە گەڕانەوە، لە دەو بەستێ، لە نزیک هەندێ بنە توتڕک، پوورەی هەنگت بینی. تۆ بڵێی وەچەی ئەو هەنگانە بن کە بەستی هەنگوینیان بە ناوەوە کراوە، یان ئەوان وەچەیان بڕابێتەوە و ئەوانە لە ئاقارێکی دوورەوە ڕێیان بڕە کەوتبێ. کەمێ لیان وردبوویتەوە، لە بن لێوانەوە گوتت:

نا، ئەو هەنگانە هەنگی ناو داستانەکە نین.

لە نزیک ئاوایی سەگێکی زەردت دی. کلکی پێشوازیی بۆت رادەوەشاند. تۆ بڵێی ئەوە لە وەچەی زەردەی تەتەر و پێناوەکە نەبێ!

پێت هەڵینا، گەیشتیەوە دێی مریەم. بەر لەوەی سواری ترومبێل بیت، ژنەکە دەرکەوتەوە و پرسی:

ها برا، شوێنپێیانت دیتەوە؟

باگۆتدایەوە:

بەڵێ، شوێنپێی ئەوان بە سەر بەرد و دارەوە، بە سەر خۆڵ و ئاوەوە دیارە. ئەوانیشـــم دیتەوە، لە ســـەر ئەو باسکەی سەرەوە قیت ڕاوەستاون.

ژنە بە پێکەنینەوە:

+ ئەو بەردەی لە شێوەی مرۆڤە...

- ئا، کتومت ئەوانن.

+ کاکی برا، واز لەو خەیاڵە بێنە، با تۆش نەبیتە بەرد. تۆ سەربردەی ئەو بەردە مرۆڤانە دەزانی؟

- هێندە دەزانم حەسەن و مریەمن.

+ نا، من لە نەنکمەوە بیستوومە، ئەویش لە نەنکیەوە گوایە کاتێ ئایینی ئیسلام دەگاتە ئەو بەستە، ئەو ژن و پیاوە باوەڕی پێناهێنن. خوداش هەڵیاندەداتە سەر ئەو باسکە و دەیانکاتە بەرد.

- تۆ باوەڕت بەوە هەیە؟

+ بڵێم چی، خودا هەموو شتی لەدەستدێ. بەڵام بزانە، حەسەن و مریەم هێشتا لە چ جێ دیار نەبوون، ئەو بەردە بەو شێوەیە لەوێ بووە.

- باشە، نەنکت سەربردەی ئەو بەردەی وا بە وردی دەزانی، تۆ بڵێی سەربردەی حەسەن و مریەمیشی نەزانیبێ و بۆتی نەگێڕابێتەوە؟

+ رەنگبێ سەربردەی ئەوانیشی گێڕابێتەوە، بەڵام من لەبیرم نەماوە.

لە بن لێوانەوە گوتت:

وایە، سەربردەی بەرد لەبیرناچێتەوە، بەڵام هی مرۆڤ ئاوە و ئاو دەچێ.

ژنە گوتی:

+ چیت گوت؟

باست گۆڕی و پرسیت:

دەڵێم داخوا نەنکت سەربردەی سەگەکەی بۆ نەگێڕاویەتیەوە؟

ژنە بە سەرسوڕمانەوە:

سەگی چی، کام سەگ؟

گوتت:

ئەو سەگەی پێناوی بۆ حەسەن و مریەم دەکرد. چۆن دەبێ خەڵکی ئێرە بیت و سەربردەی ئەو سەگەت نەبیستبێ؟

ژنە تەواوێ تێت راما:

برا، درەنگت بە سەر دادێ، زوو بگەوە ماڵێ.

گوتت:

باشە دەڕۆم، یەک پرسیاری دی:

نەنکت باســـی ئەو گابەردە بەردەبازانەی خوارێی بۆ نەکردووی؟

گوتی:

با، ساڵێک لافاوێکی بێ ئامان هەستاوە. لە بەفرانبارانەوە تا جۆزەردان نەنیشـــتۆتەوە. شـــەیتانیش لەو ســـەرەوە حریت حریت بە ئاوایی پێکەنیوە و گوتوویەتی:

هێندە لە خۆڕا منتان بە نەفرەت کرد، ببینن خۆدا چۆن تۆڵەی منتان لێدەکاتەوە، ڕێی پەڕینەوەی لێگرتوون.

خودا زگی بەو خەڵکە ســــووتــاوە. بۆ دەمکوتکردنی شەیتانیش، گازیکردووە و فەرمانی پێکردووە:

بچێ لەو کێوانە حەفت گابەرد لە خۆی بـاربکـات و بیـانهێنێتە ئێرە و بەڕیز دایـانبنێ و بەردەبـاز بۆ ئـاوایی چێبکات.

نابینی ئەو حەفت بەردە تا ئێســتاش لە شــوێنی خۆیانن. هەزار لافاو هەســـــتا و نیشـــــتەوە، وەک چیا چەقیون و نەلەقیون.

بە پێکەنینەوە گوتت:

– شـــەیتان وەســـتاکاری لە شـــتێک بکات، بە هیچ هێزێ تێکناچێت.

+ برا، بە شەیتاندا هەڵمەڵێ، خودا لە دڵی گران دەبێ.

- ئەدی ئەو پردە کۆنە رووخاوە دەستکردی کێ بوو؟

+ هەر دەبێ ئاوایی هەڵیاننابێ.

- بیستوومە دەستکردی بابی مریەمە.

+ تۆ ســـەری هەموو قســـەیێ دەبەیتەوە لای مریەم. بۆ ناڵێی هەر لەبەر خاتری مریەمیش درووستیکردووە تا بە ئاسانی بە سەریدا بپەڕێتەوە؟

- نـــازانم، دوورنیە، واز لەوە بهێنە، نـــازانی لە کەیەوە رووخاوە؟

+ با، بیرمە، فڕۆکەی عارەبان بۆردومانی کرد، کەســـیش چاکینەکردەوە.

- یەک پرسیارم ماوە، چیدی سەرت نایەشێنم. لەو گوندە چەند کەس هەن ناویان حەسەن، مریەم بێ؟

بە پێکەنینەوە:

چیە دەتەوێ لێکـدیـان مـارە بکەیـت؟ کـاکە، شـــەش حەسەنمان هەیە، مریەمیش بە منەوە دەبنە حەفت.

مـاڵاوابیـت لە مریەمی ئـاوایی مریەم کرد. گەڕایتەوە و پیری گێڕانەوەت کردەوە.

١١

بەســـــتی هەنگوین ســـــەرتاپا هەنگ و هەنگوین بوو. هەردوو بەر، لە کانیاوەکانی ســـەری سـەرێوە تا لە زێی دەکردەوە، هەنگ و هەنگوین بوو. هەرچی هەنگی جوانی دنیا هەیە رژابوونە ئەو بەستە. نا، وێدەچێ لێرەوە هەنگ بە دنیـادا بڵاوبووبێتەوە. لە وەرزی گەڕانـدا مینـا پەلە هەوری تەنکی بەر زەردەپەڕ بە سـەر بەستا هەڵدەکشـان و دادەکشـــان. هەنگی رەش و زەرد، ســـوور و ســـپی، چ رەنگت دەویســـت هەبوو. بەڵام رەشـــاییان لە رەنگەکانی دی جوانتر دەبریســـکانەوە، دەتگۆت درەوشـــانەوەیان لە گۆنای مریەمەوە وەرگرتووە. هەنگی بەستی هەنگوین، لە رۆژێکدا ئەم سەر و ئەو سەری بەستیان دەکرد. بە سەر باسک و تەپۆلکە و شاخەکاندا هەڵدەفڕین. با ماندوو بایە، زێ مـانـدوو بـایە، ئەوان مـانـدوو نەدەبوون. دەتگوت ماندوونەبوونیان لە پێی کوڕە ئەشقیاکە خواستووە. گوڵ و گوڵاڵەیێ نەدەما لە ســـەری نەنیشـــنەوە، جێ نەمابوو تۆوی گوڵی بۆ نەگوازنەوە. لە بەهاراندا، ئەو دەشـــــت و

دەرە سـەراپا دەبووە گوڵزاری هەزار تەرز و رەنگ. گوڵاڵەی پەلک رەش لە هەمووان جوانتر خۆی دەنواند، رێک لە وێنەی لێوی کەمێ گۆشتنی مریەم.

لە کونە شاخ و سـەر بەرد و ناو کۆلکەدار و هەموو پەناوپەسـیوێکەوە هەنگوینی رەش، سـپی.. دەڕژایە ناو بەسـت. بەسـت شـانە شـانە هەنگوین، لە وەرزی پایز و هاوین، ئاوی بەسـت تامی هەنگوینی دەگرت. رووباری بەهەشـتیش هێندە هەنگوینەی نەڕژاوەتێ. چ هەنگوینێ! وێنەی پێکەنینی مریەم شـیرین. دوایوەی جوانیی مریەم دەنگیـدایەوە، هەنگوینی رەش بە هەڕمێن بوو. کەس بە لای هەنگوینی سپیدا نەدەچوو.

وەبیرمـدێ، لە بەرزایی پشـت تـاتەبەردی دیـدار، تەختەبەردێ هەبوو. ئەگەر لە بەری هێلانەی هەڵۆوە لە دووربینەوە ورد لێت روانیبا، شـێوەی سـینەی ژنی دەدا بە دوو مەمکی قیتەوە. حەسەن گۆتبوویە مریەم:

لە سەیرکردنی ئەو بەردە تۆ دەبینم.

لە سـەر ئەو بەردە سـینەیە دوو بسـتێ لە سـەرێی مەمکەکانی، زنەیەکی کچکە هەبوو. شـێوەی لە زاری مریەم دەچوو. وێدەچوو سەرچاوەکەی شـانەی هەنگوین بێ. گەزێ سـەرتر بنجە شیواشـینکێ هەبوو، لە دوورەوە لە فۆتەی سـەری مریەم دەچوو. لە زنەوە بە نێوان هەرد

و بەردە قیتەکە جۆگەلەیەکی بـاریکی پێچـاوپێچی بە نـازەوە دەڕۆیی و لە نزیـک تـاتەبەردەکە لە بەسـتی دەکردەوە. دەتگۆ رۆیینی منداڵیی مریەمە. هەر کەسێ گۆلمێکی لێ خواردبـایەتەوە، لە بنی دنیـاش بـا، بۆی دەگەڕایەوە. دەو ئەو جۆگەلەیە هەنگی لێ نەدەبڕا.

خەڵکی ئاقاری بەسـتی هەنگوین لە سـەر هەنگوین دەژیان. تا سـاڵی بەفرە ئەسـتوورەکە و لافاوی دووەمی نووح بۆ بژێوی هەنگوینیان بەس بوو. بە بار بۆ شـاریان دەبرد و بە بارێ شـتەوە دەگەڕانەوە. لە سـاڵی گرانی گەڕێ کە لابارێ هەنگوین، دوو مسـتە گەنمی نەدەکرد، دەنا هەنگوین بە نرخ بوو. هەموو شـتی پێدەهات. تاقە کەسێ کەڵکی لەو بەخشـشـەی بەسـتی هەنگوین وەرنەگرتبێ، کوشـتەی لیرە بوو. ئەو پیـاوە بە ژن و منداڵەوە هەنگوینیان لێنەدەکەوت. سـەرە پەنجەیەکیان دەگەیاندە زاریان، رۆژێ لە جێ دەکەوتن. هێ لە هەندێ فرۆشـتنیشـی لێنەدەکەوت. چەند جارێ تاقیکردبۆوە، بۆ شـاری بردبوو، هەر جارەی تووشـی بەڵایەکی گەورە بووبوو. لە سـەر هەندێ وازی لێهێنا و ببڕاییبڕ بە لایدا نەچۆوە.

حەیف، دواتر کە ئاگری شـەڕ دنیای داگرت، بەسـتی هەنگوین هەڵپڕووکا، بووە سـووتماک. هەنگ و هەنگوین و ئاژەڵ و باڵدار و بێباڵ هەڵقرچان و بوونە خۆڵەمێش.

زۆری ویسـت تا لێره و لەوێ تاکوتووک پەیدابوونەوه و کەمێ ژیانیان به بەسـتی هەنگوین بەخشـیەوه. زەوی هێنده گەرمایی هەڵمژیبوو، بەفر چەندێ دەکەوت، هێنده نەدەمایەوه.

١٢

خواخوات بوو، زوو رۆژ ببێتەوە، تا سەرێ لە بەردە سینە و زنەی لە زار چوو بدەیت. نوێژیان کەوتیە رێ. تاو کەوتبوو گەیشتیە راستی ئەو گوندەی بەر لەوەی بگەنە گردی خوێن، پەنای حەسەن و مریەمی دابوو. پێچێکت بە ئاواییدا کرد، سەر و دڵت گیرا. گەڕایتەوە و هاتیتەوە سەر رێی خۆت.

ئێستا لە شێوەی سمۆرە بە بەرزاییەکەدا هەڵدەگەڕێیت. بەردەکەت دیتەوە. دەبێ هەو بێ. خۆڵ و گژگژەی سەریت لادا. هەوە، بە مەمکەکانی ناسیتەوە. بەردێک دەڵێی لە تەمەنی خۆی دڵۆپە ئاوێکی وێ نەکەوتووە. نە زنە ماوە نە شوێنەواری. بە خەیاڵی زنەی ناو داستانێ، سەری دەبەی ئاوەکەت کردەوە. رژاندتە نێوان مەمکانەوە.

رۆژ وا بە سەر دوندی هێلانەی هەڵۆوە، باڵدارێ لە تیشکی رۆژ خێراتر بەرە و بەست لە باڵ دەدات. دووربینەکەت لە چاو کرد. ناسیتەوە. هەڵۆ زەردەکەی

دوێنێ بوو، دیتت پڕی دایه ســـــووســــــکەیێ و وەکات گەیشتەوە دوندەکە.

هاتیەوە سەر تاتەبەردی دیدار. لەگڕ بوویت تا بیست بژمێریت و هەڵۆی ناو داستان ببینیتەوە، سڵاوی شوانێ لە دیتنی کردیت. کەوتنە باسوخواس:

- کاکی شوان، چەند پشت دەبێ لەو بەستەن؟

+ بڵێم چەند، لە سەردەمی ئادەم و حەواوە.

- تۆ دەگەیتە ئەو هێلانەی هەڵۆیە؟

+ هێلانەی سەر ئەشکەفتی گاوران دەڵێی؟

- بەڵێ.

+ دەگەمێ، بەلام ناچم، کەس ناچێ، تۆش نەچی.

- بۆچی؟

+ ئەوەی بچێ، زۆر ناژی.

- بە چی دەزانی؟

+ هەموو خەڵک وا دەڵێن.

- کەس چووە و زوو مردبێ؟

+ من له بیرم نیه، بەڵام پیرەکان دیویانه و دەگێڕنەوە. ناوی زۆر کەس دەڵێن، لەبیرم نەماون. حەسەن و مریەمێک هەبوونە، چەند شەو و ڕۆژێک لەوێ ماونەتەوە. کە هاتوونەتە خوارێ، زۆری نەبردووە مردوونە.

- تۆ چی لە بارەی ئەوانەوە دەزانی؟

+ دەڵێن ئەشقیا و ئاشق بوونە.

- چیدی؟

+ دەڵێن ئەو زستانەی لەوێ ماونەتەوە، بەفر بەژنێک کەوتووە. بەست بە شێوەیەک بەستوویەتی، کەر و بار بە سەریدا پەڕیونەتەوە و شەختە نەشکاوە. لاوکبێژیش حەسەن و مریەمیان کردۆتە لاوک، هەر هێندە دەزانم.

- هەر هێندە؟

شوانە کەمێ بیریکردەوە:

+ ئا، باپیرم کە بە بنەچە هی ئەو گوندەی خوارێ بووە، تا مردیش هەر بە مریەم ناوی دەهێنا. زۆری لە بارەیانەوە دەزانی. خۆیشی هاوڕێی حەسەن بووە. سەربردەی ئەوانی ورد و باریک دەزانی. باپیرم هەقایەتخوانێ بووە، وێنەی نەبووە. بەڵام من کەمم لێی بیستووە، چوونکێ ئەو لە شار دادەنیشت. چەند جارێکم دیوە. بیرمە بۆی گێڕاومەتەوە، بەڵام هیچیم لەبیر نەماوە.

هێندەم لەبیرە دەیگۆ: حەســــەن و مریەم ئەوە نیە کە لاوکبێژەکە دەیڵێ.

- باپیرت ناوی چی بوو، دەمێکە مردووە؟

+ میرزای ناو بوو، چل پەنجا ساڵێ دەبێ.

- گۆڕەکەی لە کوێیە؟

+ ئەو لە شار مرد، گۆڕەکەی لەوێیە.

- نازانی لە چ گۆڕستانێکە؟

+ لە ســەر راســپاردەی خۆی لە گۆڕســتانی گەورە ناشتیان.

- بە گۆڕەکەی دەکەویەوە؟

+ نــا، بــابم بەر لەوەی دنیــا بەجێبهێڵێ، ســـەردانی گۆڕستانەکەی کرد و بە گۆڕەکەی بابی نەکەوتەوە.

- بابت ناوی چی بوو؟ برا و خوشکی هەیە؟

+ ناوی حەســـــەن بوو، نا، بابم وەک باپیرم تاقانە بوو، منیش تاقانەم.

- ئێ، چیدی؟

+ هێندەشـــــم لەبیرە، باپیرم کە دەیدی بەفر دەبارێ، لە چۆکی خۆی دەدا. تێنەدەگەیشـــتم بۆ وا دەکــات. ئــا،

ئێستاش ئەگەر شەوێک زۆر سارد بێ، خەڵک دەڵێن: شەوی حەسەن و مریەمە.

- باشە، ئێستا ئێرە لە زستانان بەفری زۆر لێدەکەوێ؟

+ جاروبار، زۆری لێبکەوێ ناگاتە بستێ، زۆریش نامێنێتەوە.

شوانە بە دوای بزنەگەلەکەیدا رۆیی و تۆش یەکپێ گەیشتیەوە لای ترومبێلەکەت. لاوکەکەت خستە سەر و بە دەم لاوکەوە بەرەو شار گەڕایتەوە:

((هەی پێدا پێدا

گوندێ وان وا لە دەو زێدا

حەسەن و مریەم هاتن پێدا

شورتە گازدەکات:

کوڕە، تفەنگێ خۆ بینە

جا حەسەن دەڵێ:

هۆ شورتەی بێ دینە

تفەنگێ نادەم بە بێ خینە

مریەم گازدەکات:

کوڕە حەسەنە، تفەنگ بدەی

بە خودا و پێغەمبەر چ غیرەتت نینە

دە پێدا، پێدا.......))

لە گۆڕستـــان لە ریزی ئەو دوو گۆڕەی لە دڵی خۆت بە گۆڕی حەســــەن و مریەمـت دانـابوون. گۆڕێـک کە کەرتکە کێلێکی لای سەری مابوو، گوتت:

با ئەوەش کێلی پیری گێڕانەوە بێ.

گەیشـــتیەوە ماڵێ و پیری گێڕانەوەت کردەوە. بە دەم چاپکردنەوەوە بەدەنگی بەرز دەیخوێنیتەوە.

١٣

ئەوان لە بەفردا ونـدابوون. ئـاوایی دەسـتی لێ شـووشـتن. چاوەڕێ بوون رەشـەمێ بگات و بەفر رەشبێتەوە و تەرمی حەسەن و مریەم ببیننەوە. من یەک ئەگەری مانەوەی ئەوانم دانابوو، بەوەش دڵی دایکی وی و بابی ئەوم دەدایەوە. دەمگۆت:

دڵتـان هەزارە نەکـات، ئەوان زینـدوون. هەبێ نەبێ، چەنـد تەختە دارێکیـان دۆزیوەتەوە و کەڵەکێکیـان چێکردووە و بە رووباردا رۆیشـتوون و لە پەنـایەکی گەرم و دوور لە مەترسی گیرساونەتەوە.

تا بەفر نەتوایەوە، تا ئاژەڵە کێوی و باڵدار نەگەڕانەوە لانە و هێلانەی خۆیان، من هەر وام بیردەکردەوە.

ئێ، لەهیکڕا ئاسمان گۆڕا. هەوری بەفراوی جێی خۆی دایە هەوری باراناوی. بارانێ باری، بەسـتی هەنگوین بارانی وای بە خۆیەوە نەدیبوو. مینا کوندەی سەر بەرەو ژێر دەهاتە خوارێ. شـەو و رۆژێ خۆشـی نەکردەوە. زەوی سـپێتیی پێوە نەما. دنیا بن ئاو کەوت. بەسـت

هەستا، چ هەستانێ! بووە زێ. هاشوهووشی دەگەیشتە ئاسمانێ. شەپۆلی وای دەدا شاخی دەو کەناری دەلەرزاند. پردە دارینەکە بن ئاو کەوت و بزربوو. ئەو پردەی لە خەون و خەیاڵیشا ئاوی نەدەگەیشتێ. ماڵەکانی دەو زێ ترسیان لێنیشت. ماڵیان جێهێشت. ئاوایی هەموو لە خەمی پرد بوون، لێ بابی مریەم ترسی لێی نەبوو. گوتی:

ئاو هێلانەی هەڵۆ ببا، پرد نابا. من دەزانم چۆن چۆنیم رایەڵ کردووە و بەستووە.

هەر ئەویش ناوی لەو لافاوە نا، لافاوی دووەمی نووح.

دوای نیشتنەوەی لافاو ئەسپەشێ بزر بوو. کەس نەیزانی کەی و چۆن پەتکی پساندووە و لە تەویلە هاتۆتە دەرێ و بە جلەوە رووی لە کوێ کردووە. هەموو ئاوایی گەیشتنە ئەو باوەڕەی رووبار بردوویەتی. ئاخر کەس لایدەیەکی نەدیوە بێتە ئاوایی تا گومانی بۆ دزین بچێ. ئەسپەشێ لە وەچەی ئەسپەکەی بابی حەسەن بوو کە لە بەستی هەنگوین دەنگیدابۆوە. دەگێڕنەوە خۆی زینی دەخستە سەر پشتی خۆی. ئەسپێ بووە لە با تیژتر، لە باز سووکتر، خۆی لە بەر تیر و فیشەک لاداوە. بە چەپۆکان لەگەڵ نەیاری سوارەکەی شەڕی کردووە. لە کاتی بریندار بوونی بابی حەسەن خۆی لە سەر دانابا،

بەجێینەدەهێشت. هەڵی دەگرت و دەیخستەوە سەر پشتی خۆی و دەیقووچاند. چەند جارێ ئەو کارەی کردووە و نەیهێشـــتووە شـــۆڕە ســـوارەکەی بکەوێتە دەســـتی نەیارانیەوە. هەر ئەوەش وای کرد، بە دەستی ئۆسمانییان خوێنی تێکەڵی خوێنی بابی حەســـەن بێت و بە تەنیشـــت ئەوەوە گیان بسپێرێ. هەبوو دەیگۆ:

کوڕ چۆتەوە ســـەر باب، بەڵام ئەســـپەشـــێ نەچۆتەوە سەر بابی خۆی.

هەندێکیش دەیانگۆ:

نا، رەســـــەنایەتی پاراســـــتووە، بەڵام زۆر بە دیاری ناخات.

ئەسپەشێ هی دایکی حەسەن بوو. گوتبووی:

تا من بمێنم، دەبێ بمێنێ.

ئەو ئەســـپە هێ لە حەســـەن و کوشـــتەی مریەم، کەس پێی بە ســـەر پشـــتی نەکەوتبوو. ســـرک و ســـەرکێش بوو. بۆ کەس رام نەدەبوو. دەڵێن ئەسـپەکەی بابی حەسـەنیش تەنها بۆ سێ کەس کەمۆ بووە.

ئەسپەشێ لە ئاوایی دەسووڕایەوە و دەچووە ئاقار و دەهـاتەوە تەویلەکەی خۆی. حیلانـدنێکی تـایبەتیشـــــی

هەبوو. لە ئاقاری بەستی هەنگوین کەس ئەسپی لەو ڕەنگەی نەدیبوو. بە ئەسپەشێش ناوی ڕۆیشتبوو.

خوا کردی، زۆری نەبرد بەست بەرە بەرە نیشتەوە. پرد دەرکەوتەوە. وەک ئەوەی ئاوی نەدیبێ. ئاوایی ئاهیان هاتەوەبەر. باڵدار و ئاژەڵە کێوی ئەوانەی پەنایان بۆ ئاوایی هێنابوو، بە ئاسمان و دەشت و دەر کەوتنەوە.

دنیا بووە قوڕ و لیتەیێ، بەراز لێی دەرنەدەچوو. ئەو بەفر و باران و لافاوە گۆڕانێکی زۆری بە سەر ئاقاری بەستی هەنگویندا هێنا. لە زۆر جێ بەرزایی نەوی کرد، نەویانی پڕکردەوە. زۆر ڕژد و هەڵدێری هەموار کرد. ڕێی سەختی ئەشکەفتی گاوران و هێلانەی هەڵۆی هێند ئاسان کرد، هەموو کەس دەیتوانی بیگاتێ. لای خوارێی ئاوایی بەر لەوەی بگەیتە گۆڕی زەردە، لافاو حەفت هەشت گابەردی هێنابوو. هەر بەردێ هێندەی سێ گا، بە تەنیشتی یەکەوە ریزی کردبوون. نێوانیان هەر گەزێ، گەز و نیوێ دەبوو. بەردەبازێکی وای چێکرد، بە هیچ لافاوێ بن ئاو نەکەوتن. بەست زۆر هەستابا، سێ چوار بستیان بە دەرەوە بوو. لافاوی وێرانکەر تەنها ئەو کارە باشەی لێکەوتەوە. ئێستاش ئەو بەردەبازە وەک خۆی ماوەتەوە.

دوای ئەوە ئاسمان پەلە هەورێکی پێوە نەما، بە شەو سایەقەیێ بوو، زەوی بەستی. یەکپارچە بووە زوقم و شەختە. بەستی هەنگوین بووە تەختە شووشە، جوولەی لێبڕا. کەپکە شاخی بە سەردا بکەوتایە، شەختە نەدەشکا.

دەبوو سۆراغێکی مریەم و حەسەن بکەم. ئەگەر پەنایەکی گەرمیان نەدیتبێتەوە، بەفریش رەقینەکردبنەوە، زوقم هەناسەیان لێدەبڕێ. نازانم چۆن بوو هێلانەی هەڵۆ و ئەشکەفتی گاورانم بیرکەوتەوە. دڵم گۆتی رەنگبێ پەنایان بۆی بردبێ. وەک چۆن ئەو دوو ژن و پیاوەی ملیان بۆ ئایینی نوێ نەدابوو، پەنایان بۆی بردبوو. ئەو سەربردەیە پشتاوپشت هاتووە. کاتێ لەشکری موسڵمانان دەگاتە بەستی هەنگوین، ئەو چوار کەسە دەست بە ئایینی خۆیانەوە دەگرن و نابنە ئیسلام. ناچار پەنا بۆ ئەو ئەشکەفتە دەبەن و نایەنەوە ئاوایی.

بەڵام حەسەن و مریەم چۆن گەیشتوونەتە ئەوێ! ئاخر رێی ئەوێ هەینێ زۆر سەخت بوو. وەک ئێستا نەبوو، کەم کەس دەیگەیشتێ. ئەوجا بە بەفر و سەهۆڵبەندانیش! ئەو شەوە بابی وێ و دایکی ویش خەونی خۆشیان دیبوو. بۆیان گێڕامەوە. خەونەکانیان پتر دڵمیان روونـاک کردەوە. هێ لە هەندێش دایکی حەسەن گوتی:

دڵم دەڵێ بزربوونی ئەسپەکە مزگێنی خۆشی وەدوادا دێ. تۆ وەبیرت نایێ، حەسەن تەمەنی چوار پێنج ساڵێ بوو، دەمەو عەسرێ بزر بوو. جێ نەما سەری پێدا نەگرین، سۆراخی نەبوو. سەر لە ئێوارە ئەسپەکەشمان دیار نەما. کەس نەیزانی چی بەسەرهات. شەو درەنگ، ئەسپەکە حەسەنی وەدوای خۆیدا دابوو، هێنایەوە ماڵێ. دڵم دەڵێ...

رێی هێلانەی هەڵۆ لە بەری ئاواییەوە بەو شەختەبەندیە سەختە و ماریش ئەستەمە بیگاتێ. بە سەر شەختەدا لە بەست پەڕیمەوە. دە دوازدە هێلکەی برژاو و مستێ قەسپ و نووردووە نانێکم خستە توورەگەوە. ئاخر دڵم دەیگۆ دەیانبینمەوە، برسیانە.

خۆم گەیاندە سەر تاتەبەردی بەرانبەر هێلانەی هەڵۆ. دەمویست لەوێوە بپەڕمەوە و بە رێی ئەودیودا هەڵگەڕێم. لە هیکڕا لەو بەرەوە، سوارێک دەرکەوت. لە دەو بەستەکە لە بەرزەکەی دابەزی. وا دیارە دوو کەسی لە سەر پشتە. ئەوەی دابەزی پێی بەرزەکەی یەک یەک بەرز دەکردەوە دیار نیە بۆ وا دەکات. سواربۆوە و رێک بەرەو من هاژۆتی. لە ناوەندی بەست تفەنگی لێ راکێشام و دەنگی دام:

کێی زەلام؟

ناسیمەوە، هاوارمکرد:

کوڕە حەسەنی برام...

ڕێک لە سەر تاتەبەردەکە جڵەوی ئەسپەشێم لێی وەرگرت. لەو کاتەوە ناوم لەو تاتەبەردە نا تاتەبەردی دیدار. ئامێزمان پێکدا کرد. خۆم پێنەگیرا، ئامێزم لە مریەمیش وەرێنا. ئەوە یەکەم ئامێز و دوا ئامێز بوو. لەو سەرماوسۆڵە و زوقمە، ئامێزی مریەم گەرم بوو. تا ئێستاش گەرمیی وی لە گیانمدایە. وای، ڕەنگوڕوویان بە بەرەوە نەمابوو. کوڵمی جوانی مریەم لە پەلکە گوڵێکی ڕەشی ژاکاو دەچوو. حەسەن قاوەیی هەڵگەڕابوو. توورەگەم کردەوە. هێلکە و قەسپم لە پێش دانان. کەوتنە سەری، ئاهێکیان هاتەوەبەر.

گریانم هات، بە کوڵ گریام. فرمێسکم بە خوڕ دادەباراند. چەندێ پرسیاریان لێمدەکرد، گریانم ڕانەدەوەستا. زاری وەڵامدانەوەم گیرابوو. مریەمیش گریا. حەسەن بە توندی شانمی ڕاتەکاند و گوتی:

بەسە برا بەسە، بڵێ چ قەوماوە، کێ مردووە؟

گریان کەمێ هەوکمی بەردا:

هیچ، گریانی شادمانیە، گریانی دیداری ئێوەیە. داک و بابتان لە من ساخترن. مریەم فرمێسکی سڕی و گوتی:

زوو هەواڵی ئێمە بە ئەوان بگەیەنە.

پرسیم:

لە کوێوە بۆ کوێ؟ ئەسپەشێتان چۆن گەیشتێ؟

حەسەن گوتی:

جارێ لەو سەربردانە گەڕێ، دوایی دوایی، لە نووکەوە بۆت دەگێڕینەوە. ئێستا بڕۆوە ئاوایی. ئەگەر ویستت سبەی لە هەنگەوان دەمانبینیەوە. لە ماڵی بارامی هەنگەوان.

ئەو هەنگەوانە یەکێ بوو لە دۆستانی نزیکی خۆی. ماڵیان کەوتبووە لای پەڕگە، بەری گۆڕستانەکەی سەر بستیەکە. ئەو پیاوە لە ناو هەنگ و هەنگوین پەروەردە بووبوو. بەشێکی هەنگی بەستی هەنگوینی لە خۆی خڕکردبۆوە. ماڵیان لە هەنگ زەرد و سوور دەچۆوە. لە دوورەوە دەتگۆ پەلە هەوری بەر زەردەپەڕ داکشاوەتە سەر بان و حەوشەوبەرەیان. لە بەر هەندێ هەنگەوانی پێوە لکابوو. زۆر کەس گوندەکەشیان بە ناوی ویەوە دەناسیەوە. هەنگەوان بە پێی من دانە رۆژێک لە بەستی هەنگوینەوە دوورە.

دەبوو ناپاکیی کوشتەی مریەمیان بۆ باس بکەم، گوتم:

حەسەن، وریای ئەو شێت و شووورەش بن. ئەو بوو، هەواڵی هاتنەوەی تۆی بۆ کوشتەی لیرە بردبوو.

مریەم مستێکی لە سینەی خۆی دا و گوتی:

ئەویش گوللەیەکی من قەرداره.

گوتم:

پەژیوان بووەتەوە و بە دوو لەپان گوو دەخوات.

گوتی:

گووخواردن دادی نادات.

حەسەن گوتی:

مریەم تۆ دەستی خۆت بەوانە پیس مەکە، بۆ منیان لێگەڕێ.

پەلەیان بوو، دەبوو بڕۆن. لە ساتی رۆیشتنی چاوم کەوتە سەر پێی ئەسپەشێ. دەبینم هەر چوار پەلی لە ناو گۆرەوین. لێیان وردبوومەوە، لە پارچە لباد بۆیان چێکردبوو. ئەوان سەرەو هەنگەوان هەڵکشان و منیش بە مزگێنیی هەنگوینیەوە بەرەو دێی مریەم شۆڕبوومەوە.

ئەو شەوە لە تەنیشت بابی مریەم خەوتم. خەون دەیدامە خەون. بەیانی هیچیانم لە بیر نەما، تا هیچ نەبێ

بۆ خۆمیان بگێڕمەوە. لە ساتی ڕۆیشتنی دایکی حەسەن گوارەکانی لە گوێی خۆی کردەوە و گوتی:

بیاندە بووکە جوانەکەم.

١٤

کەوتیەوە ڕێ. لە نزیک گردی خوێن، داتەوە ئەو ڕێیەی دەچێتەوە گوندی هەنگەوان. تا گەیشتیە وێرێ، چاوێکت لە لاڕێ و کوێرەڕێ. لە دووڕیانەکە دەستی چەپت گرت. لە هەورازەیێ سەرکەوتیت، ئاوایی دەرکەوت. لە بن گۆڕستانەکە وەستایت. چاوت لە ماڵی هەنگەوان گێڕا. بۆ ساتێ هەر وات زانی سەد ساڵ لەمەوبەرە. لە کوڕێژگەیەکت پرسی:

ماڵی بارامی هەنگەوان لە کوێیە؟

کوڕیژگە بە سەرسوڕمانەوە:

بارامی هەنگەوان کێیە؟

هاتیەوە سەرخۆ و گوتت:

مەبەستم ماڵی نەوەکانی ئەوە.

کوڕیژگە کەمێ بیریکردەوە:

باپیره گەورەی من ناوی بارامی هەنگەوان بووە. ئێرە ماڵی ئێمەیە.

لەو کاتە پیاوێ سەری لە دەرگای حەوشە دەرهێنا و فەرمووی لێکردیت.

حەوشە لە هەنگ زەرد و سۆر دەچۆوە. گوتت:

وا دیارە پشتاوپشت هەنگتان بۆ ماوەتەوە.

گوتی:

وایە، لە باپیرمان بۆمان ماوەتەوە. بارام هەنگەوانی باپیرم هەموو تەمەنی لەگەڵ هەنگ بەسەربردووە. هەمیشە هەنگی بە دەورەوە بووە. وەک ئەوەی گوڵ بێ، یان هەر خۆی شانەی هەنگوین.

قسە قسەی راکێشا:

- سەربردەی حەسەن و مریەمت بیستووە؟

+ ورد و باریکی سەربردەکە دەزانم. لاوکەکەم هەمووی لەبەرە. دەنگم خۆش نیە وەرنا بۆم دەگوتی.

- بێجگە لەوەی لە لاوکەکە هاتووە، چیدی دەزانی؟

+ وەک من بزانم ئەوەی بووە، لە لاوکەکەدا هاتووە.

- تۆ بڵێی وا بێ!

+ بڵێم چی، ڕەنگبێ.

ئەوەی بارامی هەنگەوان لە بارەی حەسەن و مریەمەوە زۆری گوت و ڕیسا. لاوکەکەی بە درێژی و تام و خوێی خۆیەوە گێڕایەوە. لە کۆتایی گوتی:

+ لاوکەکە کەلێنێکی تێدایە، دەبوو باسی بکردایە.

- چ کەلێنێ؟

+ من لە مامەوە بیستوومە، حەسەن و مریەم چەند شەوێک لێرە لە ماڵی باپیرم ماونەتەوە.

- چیدی؟

+ هەر هێندە، باپیرم پەنای داون و جلک و بەرگی نوێی داونەتێ و بەڕێیکردوون.

- تۆ باپیرتت دیبوو؟

+ نا، بابیشم نەیدیبوو. لە ناو لانک دەبێ بابی دەکوژرێ. وا بزانم هەر لە سەردەمی حەسەن و مریەم بووە کوژراوە.

- کێ کوشتی؟

+ نازانم، مامیشم نەیدەزانی. تەرمەکەیان لە دەو بەستێ، لە راستی ئەشکەفتی گاوران دۆزیبووەوە و بکوژەکە نەناسرابوو. هەوکەشپێوە نەناسرا.

- ئەرێ لەبیرمچوو، ناوت چی بوو؟

+ حەسەنی خزمەتکارت.

ویستت سەرێ لە دێی مریەم بدەیتەوە، پەژیوان بوویتەوە و گەڕایتەوە لای پیری گێڕانەوە.

١٥

نویژیان دوور لە چاوان بە سەر شەختە زوقمدا کەوتمە رێ. کزەبایەکی دێ، لە گوێزان تیژتر دەبڕێ. کاتێ لە ئاوایی دوورکەوتمەوە، هێواشم کردەوە. بڕۆ بڕۆ، تاو کەوت، سەرما کەمێ شکا، تاوەکەی خۆش بوو. وردە وردە شەختە دەستی بە توانەوە کرد. رێوبان شلدەبۆوە. خەمی هەڵخلیسکانم نەما. دەبوو لە ڕێ خۆم بگنخێنم و بە تاریکی بگەمە ئەوێ.

وای لە بەفر و بەستەڵەک! قڕانی خستۆتە باڵدار و بێباڵەوە. لەو رێیە گورگ و رێوی و چەقەڵ و کێرووشک و سمۆرەم دی، بە زەویەوە نووسابوون. چەندان جۆری باڵندەم دی سەریان لە قوڕ چەقی بوو. بەفر چ کارەساتێکی بە دوای خۆیدا هێنا!

لە بولێڵدا خۆم بە ئاوایی هەنگەواندا کرد. هەنگەوان بەر لە هەر شتێ هەواڵی هەنگ و هەنگوینی پرسی:

بەفر قڕانی تێخستن، لافاوەکە زۆری راماڵی؟

گوتم:

پێناچێ هیچی دەرچووبێ.

ئاهێکی ساردی هەڵکێشا، پاش کەمێ گوتی:

خەمی ناوێ، من زۆرم هەیە. خلێف خلێف دەیاننێرمەوە بەســـت. ڕێنادەم بەســـتی هەنگوین بێ هەنگ و هەنگوین بمێنێتەوە.

حەســـــەن و مریەم گەرمـاویـان کردبوو. جلکوبەرگی نوێیـــان لەبەرکردبوو. وەک بڵێی هەنگەوان چـــاوەڕێی هاتنیانی کردبێ و چووبێ سـەر و دەستە جلکی نوێی بۆ کڕیبن. ڕەنگوڕوویـــان هـــاتبووەوە بەر. بەڵام لە چـــاوی مریەمەوە ســـــوێ و ناســــۆرم خوێندەوە. چاوی پڕ لە کەسەر و پرسیار بوون. هاتە بەردەمم و بە هەوکی تژی لە هەنسکەوە:

+ کاکە، ڕاستم پێبڵێ، بابم چی بەسەر هاتووە؟

- هیچ، بابت لە من ساختره.

+ سوێندم بۆ بخۆ، بابم ماوە.

- بە چی دەڵێی ســـوێند دەخۆم، بابت بەڵای لێ نیە. چ بووە؟ خەونت نەدیبێ!

+ با، خەونی منیش یەکاویەکە.

- له خۆت خەنی، خەونی ئەوجارەت وەڕاست نەگەڕا.

+ خوابکەم.

- بە چاوی تۆ، بابت لە من ساخترە.

ئاهێکی هاتەوە بەر، هەستا و چۆوە چاوەکەیدی. ژنەکەی هەنگەوان گوتی:

مریەم لەوەتەی هاتووە، سەر بەرماڵی گرتووە. وا دیارە نوێژی زۆر چووە.

حەسەن گوتی:

دەیەوێ بە یەک رۆژ قەردی سی و یەک رۆژی خودا بداتەوە.

هەنگەوان بە پێکەنینەوە:

نوێژەکانی حەسەنیش قەلادەکاتەوە.

حەسەن نوێژی نەدەکرد، گوتبووی:

ئەشقیا نوێژی لە سەر نیە.

دوو شەو و رۆژێک لە ماڵی بارامی هەنگەوان مامەوە. حەسەن و مریەم بە دڵوداو سەربردەی سی و یەک شەو و رۆژەی خۆیانیان بۆم گێڕایەوە. یەک لە یەکی وەردەگرتەوە. من هەر چۆنی بگێڕمەوە ناگاتە گێڕانەوەی

ئەوان. ئێستاش هەندێ گوتەی ئەوانم بە ئاوازەی خۆیانەوە لەبیرماوە، بەڵام هەندێکیان بە داڕشتنەوەی خۆم دەیڵێمەوە. ئەوان لەو گرتە و وێنانەی تایبەتن بە ژن و مێرد، خۆیان لادەدا. بەڵام من لە چاویانەوە دەمدیتن و دەمبیستن. بۆیێ هەر قسەی زار نا، هی چاویشیان دەگێڕمەوە:

دەو بەست و دەو بەست دێن. حەسەن لە زۆر جێ بە شان بەفر دەشکێنێ. لە راستی هێلانەی هەڵۆ هەڵدەکشێن. دەڵێتە مریەم:

چار نیە، دەبێ بگەینە ئەشکەفتەکە.

مریەم دەڵێ:

ئەشکەفتی گاوران؟

حەسەن:

بەڵێ.

مریەم:

بڕۆ، رێی ئاسمانیش بگری، لەگەڵتم.

خۆیشیان نازانن، لە ئاواییەوە تا ئەشکەفتەکە چەندیان پێچووە. چەند کەڕەت کەوتوونەتە بن بەفر و هێزی ئەوین رزگاری کردوون. هەر چۆنێ دەبێ دەگەنە نزیک

ئەشکەفت، بەڵام چۆن دەرگاکەی دەبیننەوە؟ بەفر هەوراز و نشێوی وێک گەیاندووە، ئەو باسک و تەلان و دوندانە تەخت و لووس، لە شـــێوەی باســـکی مریەم. هێ لە هەندێش بەفر دەپرووشـــێنێ چاو هێندە بڕناکات. بەڵام شـــوێن لە حەســـەن بزرنابێ، بە بۆنیش بێ دەیبینێتەوە. مریەم دەڵێتە حەسەن:

تۆ بڵێی ڕێمان هەڵە نەکردبێ و لەو دەورووبەرە بێ؟

حەسەن دەڵێ:

ئێرە وەک ماڵی ئێوە شارەزام. ڕێی دڵی خۆم بزربکەم، ئەشکەفتەکە بزرناکەم.

بەفر دەشکێنن و هەڵدەکشێن. لەپڕ مریەم دەڵێ:

حەسەن، بڕوانە، ئەها ئەوە دەڵێی ڕەشاییە؟

بە ئاراســـتەی پەنجەی مریەمدا دەڕوانێ، هەناســـەی ئۆخەی هەڵدەکێشێ:

هەوە، ئەوە هێلانەی هەڵۆیە، ڕێی نەداوە بەفر دەرگای لە سەر دابخات.

حەســـەن دەزانێ ئەشـــکەفتەکە چەنـدێ لە خوار هێلانەکەیە. بەفر هەڵدەداتەوە و ئەشـــکەفت دەردەکەوێ.

مریەم مینا کۆتری سەرمابردەڵە هەڵدەلەرزێ. حەسەن دەڵێ:

هەوکە ئاگرت بۆ دەکەمەوە، لە ژۆرێ هەندێ ورتکەدار هەیە.

مریەم کە چۆقەی ددانی رۆژە رێیەک دەڕوا:

چووزانی؟

حەسەن:

بەر لە چەند رۆژێ هەندێکم کێشاوەتەوە ئەوێ.

مریەم دەڵێ:

+ دەترسم دەعبایەکی تێدا بێ.

- چ نیە، کەمێ خۆت لادە، ئێستا چارەی دەکەم.

تفەنگ سواردەکات و فیشەکێ بە ناو ئەشکەفتا دەتەقێنێ، هیچ لە گۆڕێ نیە.

ئیدی لە سەر زگ دەچنە ژۆرێ. بەوەی باشە ئەشکەفت لە هیچ لاوە ئاو نادا، وشکە، سەر دەرگاش لێژاییەکەی بە دیوی دەرێدایە.

خێرا سۆبە بەردینەکە دادەگیرسێنێ. دەڵێ:

هەوکە گەرم دادێ. بەرگەی کەمێ دووکەڵ بگرە، وا دەچم دووکەڵکێشەکەی دەکەمەوە.

مریەم بە دەم کۆخەکۆخەوە دەڵێ:

بەرگەی هەموو شتێ دەگرین.

دێتە دەرێ و شـــوێنی لوولەی بەردینی دووکەڵ دەبینێتەوە، بەفر هەڵـدەداتەوە. دووکەڵ ڕێڕەوی خۆی دەگرێ.

ســـۆبەی بەردین کە لەنزیک زارکێ ئەشـــکەفتێیە. لە بەردێکی تایبەت چێکراوە. ئەو جۆرە بەردە لەو ناوە نیە. داخوا لە چ شاخێکەوە هاتووە، لە شێوەی تەنەکەیە، هەر هێنـدەی تەنەکەیەکی گەورەش دەبێ. دوو ڕووی بە شـــێوەیێ بە لا دیواری ئەشـــکەفتەوە لکێنراوە، دەڵێی بەشێکە لەو. دیواری سـۆبەی بەردین تەنکە، دوو پەنجە نابێ. دووکەڵکێشـــەکەی بە ناو شـــاخەکەدا بە چەشـــنێ هەڵکەنراوە، باران نـایەتەوە نـاو ســـۆبە. هەر لە نـاو دەرگاشـــەوە باکێش هەیە کونێکی گچکەیە، درێژدەبێتەوە بۆ ناو سۆبەکە. لێرەوە هەوای داگیرسان و نەکوژانەوەی بۆ دەچێ.

لە پژدێن بۆ خوارێ ئاویان لێ دەچۆڕێتەوە، بەڵام بۆ ســـەرێ تەڕ نەبووبوون. مشـــەما ئاوی نەداوە. ســـۆبە سووردەبێتەوە. دەکەونە خۆ وشککردنەوە.

مریەم دەڵێ:

ئێرە لە ناو زگی حەزیا دەچێ. بەڵام لێی ناترسێم، چوونکێ لە تەک تۆم.

حەسەن دەڵێ:

نا، ئێرە ناو زگی حەزیا نیە، ناو زگی نەهەنگەکەیە.

مریەم:

کام نەهەنگ؟

حەسەن:

ئەو نەهەنگەی یوونسی پێغەمبەری لە ناو زگی خۆی پاراست.

مریەم بە بزەیەکی شیرنەوە:

پێدەچێ وا بێ.

حەسەن:

وایە، دڵ لە دڵ مەدە. دەی تۆ خۆ گەرمبکەوە، من دەچم هەندێ دار دەهێنم.

مریەم بە پێکەنینەوە:

بۆ تۆ لە کوێی؟ لێت گۆڕاوە؟ داری چی!

حەسەن:

تۆ بوەستە، ئێستا دەبینی.

لە ئەشکەفتێ دێتە دەرێ. پاش ماوەیێ بە باوەشێ گزرەوە دەگەڕێتەوە.

مریەم چاوی زەقدەبێتەوە، حەسەن بۆی دەگێڕێتەوە:

لەو تەنیشتە بنگەوەڕێ هەیە. بایی زستانێ دارم لێی شاردۆتەوە، بە شێوەیەک کەس نایبینێتەوە.

مریەم:

بەڵام چۆن لە بن بەفردا پێیکەوتیەوە.

حەسەن بە پێکەنینەوە:

ئەو شتەی دەمەوێ، لە بن دەریاش بێ، دەیبینمەوە.

ئێوە ئەو ئاقاری بەستی هەنگوینەی ئێستا دەیبینن ئەوەی سەردەمی مریەم و حەسەن نیە. من هی ئەو سەردەمم. دەزانم چ بە داروبار بوو. لەو شوێنە سۆرک و قەسپۆک و سەر کەپکە شاخەکان گەڕێ کە لەوەتی دنیا دنیایە نەمامێ، بنجێ، بڕکێکی لێ نەڕواوە. زەویە بژوێنەکان هەمووی داروبار بوون. بنە دارەبەن و بەڕووی وای هەبوو، دوو زەلام باوەشیان پێدا کردبا، سەری پەنجەیان نەدەگەیشتەوە یەک. دواتر بە هۆی

شەڕ و شۆڕەوە وای لێهات. لەشکری بەدووی بیابان هات و پێیوەرکرد، ئاگرێکی وای بەردانێ، بە قەد و ڕەگەوە سووتاندنی.

دار دەخاتە سۆبەکەوە. بەو تەختە بەردە دەرگاکە دادەخات کە دەستێکی ڕەنگین پڕ بەو تراشیویەتی. هەر دەبێ هەمان بەردتاش بەردی زارکی ئەشکەوتەکەشی تراشیبێ. پڕ بەوە و کونبڕی دەکات.

ئەشکەفت کەمێ گەرم دادێ. خۆ دەگۆڕن و تەواو وشکدەبنەوە، حەسەن دەڵێ:

دەرگاکە دابخەم، ئێرە دەبێتە کوورە.

مریەم دەڵێ:

نەکەی کونبڕی بکەی، دەخنکێین.

حەسەن:

بایی هەناسە دەهێڵمەوە.

مریەم:

ئەدی ئەگەر بەفر دەرگاکە دابخاتەوە؟

حەسەن:

ئاگام لێی نابڕێ، زوو زوو سەری لێدەدەم. دەی ئێستا وەرە بۆ خۆت پاڵدەوە، زۆر ماندووی.

بەر لە داخســـتنی دەرگا مریەم کە تا ئەو کات جوان چاوی بە ئەشـــکەفتەکەدا نەگێڕابوو، لە ســـووچێکەوە لبادێک و شڕە جاجمێک، قوتە بێڵێک، لە ناو دەلاقەیەکیش مەنجەڵێکی گچکە و لەگەن و بـادی و کەوچکێکی دی. پرسی:

ئەوانە تۆ هێناوتن؟ وا دیارە پێشـــتر لێرە ماویەتیەوە، ئێرە بنەگەی تۆیە!

حەسەن:

چەند شەوێکم لێرە کردۆتەوە. وەک خودا لە دڵی نابم، ئێرە دەبێتە ماڵی ئێمە، بۆیێ هەندێ شتم هێنایە ئێرە.

مریەم:

ئەدی نەترساوی بە سەرت دادەن؟

حەسەن:

ئێرە زۆر ســـەختە. لە پشـــت و تەنیشـــتەکانی رێی ســـەرکەوتن نیە. تەنهـا رێی خۆ غلۆرکردنەوەی هەیە. شـوێنێکی قایمە، لێرە کەسـێ دەتوانێ شـەڕی لەشـکرێ بکات.

مریەم:

وایە، ئەو ساڵەی لەشکری ئۆسمانی شکا، شەڕەکە لێرە بوو.

حەسەن:

ئینگلیزیش بێ، لێرە دەشکێ.

مریەم:

دەزانم، بەڵام من لە دەسکێش و ناپاکان دەترسم، بە داوتەوە بکەن.

مریەم:

خەمت نەبێ، من دەزانم چی دەکەم.

نان دەخۆن. حەسەن سەرێ بە دەرێدا دادەگرێ. بەفر لێناکاتەوە. وێدەچێ رۆژ ئاوابووبێ. بەفری بەر دەرگا و چوار دەوری رادەماڵێ. سێ چوار پەلەدار دەخاتە سۆبەکەوە و دەڵێ:

- مریەم، چاوت داخە.

+ بۆچی، نیازی چیت هەیە؟

- تۆ دایخە.

چاوی داخست. له کۆڵەپشتەکەی خەناوکەیێ دەردەهێنێ و له ملی دەکات و دەڵێ:

دەمێکه بۆ تۆم هەڵگرتووه، ئەوەیان لەوه جوانتره که کاتی خۆی به زەردەدا بۆم ناردی.

مریەم گریانی دێ و خۆ به ئامێزی دادەدات و چاوی ماچ دەکات. دەڵێ:

حەیف، من هیچم لا نیه بتدەمێ، دەمێکه سێویکم بۆت مێخەکرێژ کردبوو، لەبیرمچوو بیهێنم.

حەسەن:

من دوو سێوم بەسه! تۆ هەموو دنیات داومەتێ، تۆ دنیای.

مریەم بزەی هاتێ و سەری داخست. گوتی:

وای بۆ زەردە گریام، ئەو پێناوه له پێناوی ئێمه خوێنی رژا.

حەسەن:

خوێنی ئەو سەگه و ئەوشۆی ئێمەی له سەر ناچێ. واز لەوه بێنه، له شەوێکی وا هەر دەبێ زاوا پاوەشانه بداته بووکێ.

لە سەر لباد و بن جاجم بۆ یەکەم جار دەچنە ئامێزی یەکترەوە و لەو شــەوە بەفراویە هەنگوینی رەش و زەرد دەڕژێنە یەکترەوە.

+ حەسەن، حەسەن، هەستە.

- چی بووە؟

+ هەستدەکەم بەفر دەرگای لە سەرمان داخستبێ.

هەڵدەســـــتێ و بەردی دەرگا لادەدات. دەبینێ زۆری نەمــاوە بەفر دەرگــا دابخــات. بە قوتە بێڵەکە بەفرەکە رادەماڵێ. بەفر لێیکردۆتەوە.

دوو پەلە دار دەخاتە ناو ســـــۆبەکەوە و دەگەڕێتەوە باوەشی مریەم:

- چۆن هەســـتتکرد بەفر دەرگای گرتووە، هەناســـەت تەنگ بوو؟

+ نا، خەونم دی. لەو خەونە، دایکم کە شـــێوەکەیشـــم نایەتەوەبیر، گازیکردم: کچم ئاگات لە دەرگا بێ.

بە دەنگی وی وەئاگاهاتم.

حەسەن لەوەتەی ئەشقیایە، کێرووشکەخەو دەکات. لە شـیرنەی خەوێ نیوە بە ئاگایە، کەچی ئەوشـۆ لە ئامێزی

مریەمێ دەڵێی بەرخی تێر شـــیرە، قووڵ و شـــیرین چووبووە خەوێ. گۆتیە مریەم:

ئەشـــقیا نابێ وابێ، چاوێکی بخەوێ، دەبێ چاوێکی وەئاگابێ.

مریەم دەڵێ:

لەمەودوا من دەبمە چاوە وەئاگایەکەت.

هەوری بەفراوی بەری ئاســـمانی بەســـتی هەنگوین بەرنادات. بەفر دادەکات و دادەکات. بەفر شەو بە رۆژەوە گرێدەدات. ئەو کوڕ و کچە تەریوە وا بەو کێوەوە، لە ناو ئەشکەفتی گاوران، تۆ بڵێ ئەشکەفتی ئەوین. هێندەیان لە دەســـتدێ، ئاگر بکەنەوە، بەفر بماڵن، جاروباریش دەنکە قەســـپێ، دەنکە مێوژێ، کەرتکە گوێزێ بخەنە زاریانەوە. بۆ دەست بە ئاو گەیاندنیش سـەرێ بە ناو بەفردا بگرن. حەســـــەن دادەمێنێ، مریەم دەزانێ بیر لە چی دەکاتەوە، دەست دەخاتە سەر شانی:

خەمت نەبێ، بەفر تا سەر نابێ. تا هەینێ رۆژی سەر و دەنکە مێوژێ دەخۆین، دەژیین و نامرین.

حەسەن دەڵێ:

بەفر چەندێ ئەســـتوور بێ، زریان دنیاش کاول بکات، رێم لێناگیرێ. من دەچم و خواردن پەیدا دەکەم.

مریەم دەڵێ:

مەگەر نابینی دنیا چۆنە؟ چوونە دەرێ واتە مردن، واتە نەگەڕانەوە.

حەسەن:

تۆ لێرە بی، بە ناو سەهۆڵبەنداندا، بە ناو ئاگردا بڕۆم، هیچم بەسەرنایێ، دەگەڕێمەوە.

مریەم:

تۆ بە تەنیا بە هیچ لایەکدا ناچی.

حەسەن:

لەوەیان بە قسەت ناکەم.

مریەم:

ناچاری.

حەسەن:

تکایە ئەوە مەڵێ.

مریەم:

من له تۆ لاملترم، قسەیێ بکەم، سەریشم له سەری دانێم، دەیگەیەنمه سەر. بۆیێ ناتوانی به تەنیا رێی مردن بگری.

حەسەن:

من له ناو سەهۆڵبەندانیش بم، ئەوینی تۆ گەرمم دەکاتەوه و نامرم:

مریەم:

وا دیاره هەستت به ئەوینی من نەکردووه، منیش وەک تۆم.

حەسەن:

من ئەگەر به تەنیا برۆم، رێ رێی ژیانه، بەڵام تۆ بێیت، دڵنیام رێ دەرناکەیت و تیادەچی.

به هەڵه چووی، ئیدی من قسەی خۆم کرد، تۆش بیخه بەر دڵی خۆت.

حەسەن تێداماوه، سەردەهێنێ و دەبات، چ بڕیارێکی پێنادرێت. ناوه ناوه دێته دەرێ. ئاسمان روونئابێتەوه. بەفر دنیای گرتووه. بەفرێک ئەگەر چیدیش نەبارێ، زەوی بایی وەرزێ بەفری گرتووه و رەشنابێتەوه.

تەواوێ لە خوارێی ئەشکەفتەوە سەر هەڵدەبڕێ، دەبینێ هێلانەی هەڵۆ ڕەشدەچێتەوە. لە بەر خۆوە دەڵێ:

تۆش وەک ئێمە شەڕی بەفر دەکەیت.

لەو کاتە هەڵۆکەی دی، خۆی بە هێلانەدا کرد. لە بەر خۆوە:

خۆزگەم بە خۆت، تۆ لە من ئازاتری، دەگەڕێیت و دێیتەوە.

لە خۆوە ئاهێکی هاتەوەبەر، هاتەوە ژووری و گوتی:

هەڵۆکە لە گەڕان نەکەوتووە.

مریەم گوتی:

ئارام بگرە، ئێمەش باڵمان دەکرێتەوە، ڕێی فڕینی ئێمەش دەبێتەوە.

حەسەن:

دەترسم تا هەنگینێ برسێتی برستمان لێببڕێ. باڵ هەبێ و نەبێ، کەڵکی هیچ نەگرێ.

مریەم:

دڵم دەڵێ برسێتی دەرۆستی ئێمە نایێ.

حەسەن:

تۆ برسـێتیت نەدیوە، لە ناوەوە هێدی هێدی دەتخوات، هێندە دەزانی لە پەلوپۆ کەوتوویت و شنگ و تینی گرتنی کیسەڵێکت تێدا نامێنێ.

مریەم:

تۆ برسێتیی لەو رەنگەت دیتووە؟

حەسەن:

نەمدیتووە، بیستوومە. لێ وا بڕوات، رەنگبێ ببینین.

مریەم:

بیری لێ مەکەوە، نابینین.

حەسەن:

خودابکەم قسەی تۆ دەرچێ.

مریەم:

دەردەچێ، ترسـی ناوێ، هاکا دیتت لە باڵماندا، لە دیار ئاگردان و نان نیشتینەوە.

١٦

لەگەڵ هەڵدانەوەی هەر لاپەڕەیەکی پیری گێڕانەوە، لە شوێنی خۆت تۆتکەناگریت. باڵ دەگریت و هەڵدەفڕیت. جێ جێ لە شوێنی داستانەکە دەنیشیەوە. لە گۆڕستانەوە بۆ گردی خوێن، لەوێوە بۆ گوندی هەنگەوان، دەگەیشتیەوە مریەم، دەگەڕایتەوە و دەسووڕایتەوە سەر تاتەبەردی دیدار. سەرێکت لە بەردی زنە دەدا، لە بەست دەپەڕیتەوە و بە باسکی ئەشکەفتی ئەوین و هێلانەی هەڵۆدا هەڵدەزنایت.

ئەورۆ خولیای دیتنی باکێش و دووکەڵکێشی سۆبە شکاوەکەت کەوتە سەر. پێشتر بە خەیاڵتدا نەهاتبوو بیانبینیەوە، چوویت. باکێشەکەت دیتەوە، پڕبۆتەوە. سەرکەوتیت، بە شوێنی دووکەڵکێش نەکەوتیەوە. لە ناو ئەشکەفتێ شوێنەکەی دیارە، ئەویش پڕبۆتەوە. بە شوێن پارچە بەردی دەرگای سۆبە و دەرگای ئەشکەفتدا گەڕایت، هیچت بەر چاو نەکەوت. بەوە نیگەرانی دایگرتیت. هەستت بە بزربوونێکی قووڵ کرد، بزربوونێ لە شێوەی ئەو چەند وشەیەی لە لاپەڕەیەکی داستانەکە

رەشـــــبوونەتەوە و ناخوێندرێنەوە. وەک بزربوونی ئەو لاپەڕەیەی لێکراوەتەوە، وەک بڵێی کەســـێ بە مەبەســت ئەوەی کردبێ و نەیویســـتبێ بەر چاوی کەس بکەوێ. نەمانی سۆبە و دەرگای زارکێ ئەشکەفت و پڕبوونەوەی باکێش و دووکەڵکێش، لە دیدی تۆوە وشـــــە و دێری لەدەستچوو بوون و کەلێنیان خستۆتە داستانی بەستی هەنگوینەوە.

لە ناو ئەشـــکەفتێ وێنەکان یەک یەک دەردەکەوتنەوە. نەوێرایت پتر بمێنیتەوە. هەستتکرد ئەو وێنانە رەنگبێ لە خەیاڵی خۆت بیانکێشـــیت و پێشـــانی خۆتیان بدەیتەوە. رەنگبێ تووشی ساویر بووبیت.

لۆژە لۆژ بەرەو بەســـــت شـــــۆڕدەبوویتەوە. دەنگی پیاوێک خەیاڵی پساندیت. کەوتنە قسە و باس:

+ دەڵێی لە ئەشکەفتی گاوران دێیتەوە؟

- نا، لە ئەشکەفتی ئەوین.

+ ئەوین لەوێ؟

- تۆ سەربردەی حەسەن و مریەمت بیستووە؟

+ لە لاوکان بیستوومە، بابیشم منی بە ناوی حەسەنی ناو لاوکان ناودێرکردووە.

- له لاوک گەڕێ، له ناو ئەو ئەشـــکەفته ســـۆبەیێ هەبووه له بەرد چێکرابێ؟

+ ئەها، مەبەستت ئاگردانی شەیتانه.

- شەیتان ئاگری لێدەکردەوه؟

+ دەگێڕنەوه له وەرزی بەفر و باران شـــەیتان لەوێ دەمایەوه و به دەستی خۆشی ئەو ئاگردانەی چێکردووه.

به تیزەوه گوتت:

کاکه، شـەیتان خۆی زادەی ئاگره، پێویستی به ئاگر و گەرمبوونەوه نیه.

کابرا به سەرسوڕمانەوه:

نازانم له ئاگر چێبووه یان نا، بەڵام دەزانم کەس نیه پێویستی به ئاگر نەبێ.

بزەیەکت بۆی کرد:

تۆ بـاوەڕت بەوه هەیه، شـــەیتـان لەو ئەشـــکەفته مابێتەوه؟

کابرا به پێکەنینەوه:

بڵێم چی! خۆت دەزانی شـــەیتـان له هەموو جێیەک هەیه.

گوتت:

باشە، سەگ لە شەیتان بەردە. تۆ سۆبە بەردینەکەت دیبوو؟

کابرا کەمێ بیریکردەوە:

ئا، لەمێژە هێمان مووم لێنەهاتبوو، رۆژێک کەوتمە دوای کارمامزێکی بریندار، خۆی بە ئەشکەفتەکەدا کرد، بە دوایدا چووم، ئاگردانەکەی شەیتانم دیت.

گوتت:

من بیستوومە هەر کەسێ بچێتە ناو ئەو ئەشکەفتە، زۆر ناژی.

کابرا:

وایە، من کاتێ بە دوای مامزەکەدا چووم، ئەو گۆتەیەم لەبیرنەمابوو، دەنا نەدەچووم. بەڵام دوای ئەوە سێ سەر بزنم کردە خێر تا خودا نەمکوژێت. دیارە خێرەکە جێی خۆی گرت.

گوتت:

ئەدی نازانی لە کەیەوە نەماوە؟ کێ بردوویەتی؟

کابرا:

لەو ســـــاڵانەی دوایی دوو ســـێ عەجەم لەو دیوەوە هاتبوون و بردبوویان. بیســـتمەوە گوتبوویان: ئەو بەردە زۆر گرانبەهایە.

گوتت:

دڵنیای عەجەم بوون؟

گوتی:

ئا، بە زمانی عەجەمان دەدوان.

پرسیت:

- کەس رێی لێ نەگرتن؟

+ بۆچی رێیان لێ بگرن، ئاگردانی شەیتان کەڵکی چی هەیە؟

- دیارە نەتانزانیبوو بەردێکی بەنرخە.

+ نا، بەڵام خەڵک بشـــــیانزانیبا، رێیان لێ نەدەگرتن. زۆر کەس پێیان خۆش بوو، ئاگردانی شەیتان نەما.

- هەموو شتێکمان دزرا و...

+ گرنگ ئەوەیە ئایینەکەمان بمێنێتەوە و نەدزرێ.

- با وا بێ، کاک حەسەن.

ماڵاواییت لە حەســەن کرد و لە بەر خۆتەوە گوتت: چ دوور نیە منیش بە ناوی حەســـــەنی مریەمەوە ناودێر کرابم!

لە کاتی بەرێکەوتنەوە هەڵۆ زەردەکەت دی، بەرە و هێلانەکەی دەچۆوە. گەڕایتەوە و چوویتەوە گژ پیری گێڕانەوە.

١٧

بەفر لێناکاتەوە. ڕێبەندان نابڕێتەوە. حەسەن لە مریەم دەپاڕێتەوە:

ئەگەر منت خۆشدەوێ، باڵم بکەوە. هەڵۆ ئاسا دەفڕم و زوو دەگەڕێمەوە. تۆ باش منت نەناسیوە، بەفر بە هەڵۆ بوێرێ، بە من ناوێرێ.

مریەم دەڵێ:

ئەگەر لە خۆم خۆشترم نەویستبای، ڕێمدەدای بڕۆی. ئەو بەفرە هی خۆ لێدان نیە.

حەسەن:

ئەو هەورە هی ئەوە نیە وا زوو هەڵیپرینگێنێ. ئەو بەفرە بەم زووانە ناتوێتەوە، ڕەش نابێتەوە. بۆچی لە برسا بمرین، ئاخر خەڵک چیم پێدەڵێن؟ ئەگەر بزانن، مریەمم لە برسا کوشتووە و ڕێی پەیداکردنی تیکە نانێکم نەدۆزیوەتەوە.

مریەم:

به من بڵێ ئەگەر مردن بێتە پێشـــێ، حەزدەکەی هەر یەکەمـان لە شـــوێنێ و دوور لە یەکتر بمرین، یـان لە ئامێزی یەکتر؟

حەسەن:

باســی مردنی خۆت مەکە، بەڵام حەزدەکەم لە ئامێزی تۆ بمرم.

مریەم:

کەواتە بە تەنیــا مەڕۆ، چوونکێ دڵنیــام لە بەفردا ڕەقدەبیەوە و نـاتبینمەوە. منیش دوای تۆ لێرە بە تەنیـا سەر دەنێمەوە.

حەسەن:

مریەم وا مەکە، من لە پێنـاوی تۆ بـا ببمە ڕێویەکی گەڕۆک نەک شێرێکی نووستوو.

مریەم:

شـــێری من دەبێــت بزانێ کەی دەخەوێ و کەی دەگەڕێ. ڕۆژی گەڕان نیە.

حەسەن:

ئاخر...

مریەم:

چیدی لە سەری مەڕۆ، یان پێکەوە دەڕۆین و لە ناو بەفرێ لە ئامێزی یەکتر گیان دەسپێرین، یان لێرە، چاوەڕێی بەزەیی خودا دەکەین. هێشتا چەند دەنکە مێوژ و قەسپێکیشمان ماوە.

حەسەن:

کیژێ، من خەمی تۆمە. سەد ساڵیش نە بخۆم و نە بخۆمەوە، تەنها ماچی لێوی تۆم هەبێ، دەژیم.

مریەم:

خەمی منت نەبێ، منیش بە ماچ دەژیم.

حەسەن:

وایە، بەڵام...

مریەم:

هیچ بەڵامێکی ناوێ، وا مەکە ئەو ئەوینەی بەر لە حەفت ساڵ لە پایزێ چرۆی کرد، لە ناو بەفردا...

حەسەن:

تەواو چیدی مەڵێ، بەڵام لەبیرت بێ، ئەوینی من بۆ تۆ حەفت نا، نۆ ساڵە.

دەخزێنە ئامێزی یەکتر، لە شـــێوەی لاولاو تێکدەئاڵێن. دەکەونە خەوی قـووڵەوە. مـریەم خەون دەبـینـێ. لەو خەونە منداڵێ کە تازە سـەر پێ کەوتووە، لە سـەر دەرگا راوەســـتاوە و لە ســـەرما هەڵدەلەرزێ. گریانی منداڵەکە وەئاگای دەهێنێ.

هەسـتدەکات کەسـێک لە بەر دەم زارکی ئەشـکەفتێیە، بە نەرمی:

حەسەن، هەستە، کەسێ، شتێ لە پێش دەرگایە.

حەســـەن قیتدەبێتەوە. دەســـــت دەداتە تفەنگەکەی. هەستڕادەگرێ:

هەبێ نەبێ خەونت دیوە، بەم بەفرە شـەیتانیش ناگاتە ئێرە.

بە ئەســـپایی بەردەکە لادەدات، وای چ دەبینێ! دەڵێتە مریەم:

بڕوانە چ مێوانێکی نازدار هاتووە.

مێوان بێ فەرمووکردن خۆی بە ژۆرێدا دەکات، مریەم چاوی زەقدەبێتەوە و دەحەپەسێ و زمانی دەگیرێ.

مێوان کارمامزێکی چاو کەژاڵی گەردن بە خاڵە.

مریەم درەنگ زمانی دەبێتەوە و دێتەوە سەرخۆ. دەست بە ملی مامزدا دەهێنێ و دەڵێ:

گیانەکەم، تۆ منداڵی ناو خەونەکە بووی!

حەسەن:

ئێستا دەچم ئالیکی بۆ دەهێنم.

مریەم بە سەرسوڕمانەوە:

ئالیک! مەگەر بەفری بۆ بهێنی.

حەسەن:

لە ناو دارەکان پووشی کورتان زۆرە، نەرمە، لە گیا نەرمتر.

بە باوەشێ پووشەوە دەگەڕێتەوە. مامز دەکەوێتە سەری و وەک حەلوا لوولی دەدا. هەر لەو مەنجەڵەی خۆیان بەفریان تێدا دەتواندەوە و دەیانخواردەوە، ئاوی لە پێش دادەنێ. چۆڕبڕی دەکات. مامز بە چاوە گەشەکانی سەیری هەردووکیان دەکات. لە زاریەوە دەنگێک هات، کەسێ لە زمانی تێگەیشتبا، سوپاسی لێ دەخوێندەوە.

مامزی سەرمابردەڵە بووە پشیلەی دیار ئاگردان. مریەم خستیە ئامێزیەوە و لە سۆبەکەی نزیککردەوە و دەست و پێی گەرمدەکردەوە.

حەسەن لە بەر خۆوە:

کاتی هاتووە، ناچارم.

چەقۆی دەرهێنا، دەستی دەلەرزی. مامز وەک بڵێی هەستیکردبێ رۆژی هاتووە، سێ چوار دڵۆپە فرمێسکی درشتی داباراند. تێگەیی چ چارەی نیە، ناچار چاوی داخست و خۆی رادەستی چارەنووس کرد. مریەم بە سەرسوڕمانەوە:

ئەوە نیازی چیت هەیە؟!

حەسەن:

زۆر لە دڵم گرانە، لێ ناچارم.

مریەم:

نابێ، ئەوە کاری نەکردەیە.

حەسەن:

دیاریی خودایە. خۆت دەزانی هەر گیانلەبەرێ چەقۆی لە سەر بێ، بۆ مرۆڤ رەوایە. خودا بە گوناح نایزووسێ.

مریەم:

لە دیاری و گوناح گەڕێ، من چەقۆم لە سەر بێ، ئەو مامزە لە سەری نیە.

لەو ساتە مامزەکە چاوی کردەوە و لە چەقۆی روانی. مریەم بە گەرووی پڕ هەنسکەوە:

تۆ دەتوانی منداڵی ناو خەونەکەم سەربڕی!

حەسەن:

لە دڵەوە هەست بە نیگەرانی دەکەم، بەڵام ناچارین.

مریەم:

کوڕە، تۆ لە چاوی بڕوانە، لە چاوی منەوە لە چاوی وی بڕوانە.

حەسەن وردتر لە چاوی مامز وردبۆوە. نیگای لە سەر چاوی مامزەوە گواستەوە سەر چاوی مریەم، لە چاوی مریەمەوە بۆ چاوی مامز، چاوەکان بە شێوەیێ تێکەڵاوی یەکتر بوون، بۆی جیانەدەکرایەوە، کامیان هی مریەمن، کامیان هی مامزن. لەپڕ لەرزی هاتێ، دەستی شل بوو، چەقۆ کەوت. هەردووک وێکڕا ئامێزیان بە مامزدا کرد. مامز بە وێنەی منداڵێکی ترساو خۆی بە ئامێزیانەوە نووساندبوو، بە توندی هەناسەی دەدا.

حەسەن ماچێکی چاوی مریەمی کرد و گوتی:

تەواو، مامز چەقۆی لە سەر نیە.

مریەم:

مامز کەسێکە لە ئێمە، منداڵێکی جوانکیلەیە.

حەسەن:

نۆبەرەمان ئەگەر کچ بوو، ناوی دەنێین مامز.

مریەم:

ئەگەر کوڕ بوو، با هەڵۆ بێ.

حەسەن:

حەزدەکەم هەڵۆکە رەش بێ.

مریەم:

بە دڵی من بێ، زەرد بێ جوانە.

حەسەن:

با رەش بێ، بەڵام لە بەر دڵی تۆ، کەمێ لە زەردیشی تێدا بێ. بەڵام کچەکە هەر دەبێ رەش بێ و کتومت لە دایکی بچێ.

مریەم چەقۆکە هەڵدەگرێتەوە و دەیخاتە بن لبادەکەوە و لە چاوی مامز دەیشارێتەوە.

مامزەکە وێدەچێ ترسی چەقۆ لە بەفر پتر سەرمای کردبێ، لە ئاگرەکە نزیکدەکەوێتەوە. مریەم، دەڵێ:

بڤ، چەچەت دەسووتێ.

مامز تێگەیی، کەمێ کشایە دواوە.

مامز و مریەم هۆگری یەکتر دەبن، لە دایک و ساوا دەچن. پووشی بۆ قرچوبڕ دەکات و بۆی رادەگرێت. زۆر جار دەیهێنێتە سەر جێیەکەی و لچکی جاجمەکەی پێدا دەدات. مامز بۆن بە سینگ و مەمکی مریەمەوە دەکات. مامز ترسی لە حەسەنیش دەشکێ، ناوە ناوە دەچێ سەر بە رانی دەکات.

شەو دەبڕێتەوە، رۆژ دێ و دەبڕێتەوە، بەفر نابڕێتەوە و نابڕێتەوە. بەو چەند شەو و رۆژە بایی چل زستان بەفری تێکرد.

لەپڕ مریەم دڵی تفەنگ دەخوازێ. حەزدەکات فێری تەقەکردن و نیشانشکێنی بێ. حەسەنیش بە پێویستی دەزانێ، دەڵێ:

ئێستا تۆش وەک من ئەشقیای، ئەشقیا ئەگەر نیشانشکێن نەبێ، حەفتەیێ ناژی.

فێری سوارکردن و چاو لە سەر سێرە و هەناسەڕاگرتنی دەکات. دێنە دەرێ و دوو فیشەک بە بەفرەوە دەنێ، کە لە خوار زارکی ئەشکەفتێ هێندەی لادیوارێ هەڵدراوەتەوە، مریەم ترسی لە تفەنگ دەشکێ، دوای دوو فیشەکەکە مستێ لە سینگی خۆی دەدات:

چیمان کرد! تۆ بڵێی ئاوایی گوێی لێ نەبووبێ.

حەسەن پێدەکەنێ:

بەو بەفر و زریانە مەترەلۆزیش بتەقێنی، دەنگی ناڕوا.

مریەم دەڵێ:

فیشەکمان دەبڕێ، دەنا حەزدەکەم ڕۆژی فیشەکێ بهاوێژم.

حەسەن:

ڕۆژی سێ فیشەک بۆ تۆ، لەو بنگەوەڕە، بابی لەشکرێ فیشەکم شاردۆتەوە. زۆرە، بەفر بنی بێ، فیشەک بنی نایە. تفەنگێکم لە شوێنێ شاردۆتەوە، لێرەوە دوورە، دەنا بۆتم دەهێنا. دەی با سەرمات نەبێ، بڕۆ ژوورێ. من هەندێ دار و پووش دەهێنم.

مریەم:

با ئەو سەرما و سۆڵە ببڕێتەوە، خۆشم لەسەر دانابێ، فیشەکێ بە سەری کوشتەی لیرەوە دەنێم.

حەسەن:

تۆ دەستت دەچێتێ چ پیاوێ بکوژی؟

مریەم:

ئەو پیاو نیە، دڕندەیە.

لە گەڕانەوە لە بەر دەم زارکی ئەشکەفتێ تەپەیێ هات. دیتی کەوێکە هەموو گیانی خوێنە، لە سەر گیاندانە. خێرا ملی هەڵکێشا. سەری هەڵبڕی، دەنگی باڵی هەڵۆ هات. گازی مریەمی کرد:

دیاریی هەڵۆش وەرناگری؟

مریەم کەوی دی حەپەسا، حەسەن گوتی:

باوەڕبکە، من راوم نەکردووە، هەڵۆ هێنای.

مریەم:

باوەڕدەکەم، شەوێ دی خەونێکی لەو شێوەیەم دی.

کەویان چاکرد و خستیانە ناو مەنجەڵەوە و پشکۆی گەشیان لە سۆبە دەرهێنا و خستیانە سەری. مریەم گوتی:

خۆزی تۆزێ خوێش هەبا.

حەسەن:

خوێ هەیە، لە یەکێ لە دەلاقەکان هەبوو.

مریەم هەستا، پرێسکەیەکی گچکەی دیتەوە، هەر هێندەی مستێ دەبوو، خوێی تێدا بوو. یەک دوو پتی تێکرد. هەر یەکە و باڵ و رانێکیان خوارد. چەلاویان فڕکرد. سینگ و مل و سیقەتۆرە و ئەوانەیان هێشتەوە.

حەسەن گوتی:

دەبوو زووتر بزانم هەڵۆ بێ نێچیر نابێ. رۆژانە کە دەفڕێ شتێ لەگەڵ خۆی دەهێنێتەوە. دەبێ لەمەودوا بەشمان بدات.

مریەم دەڵێ:

تۆ چ دەڵێی، دەبێ لێی بەربووبێتەوە، یان بۆی بەردابینەوە؟

حەسەن:

هەڵۆ هۆشی لە کوێ بوو!

مریەم:

دڵی من وا ناڵێ.

حەسەن:

ئەدی چی دەڵێ؟

مریەم:

نازانم، بەڵام رازێک لەوەدا هەیە.

حەسەن:

دوور نیە.

رۆژی دوایی دیســـــان باڵدارێک کەوتە پێش زارکی ئەشکەفتێ. لە کەو گەورەتر بوو، لە پۆڕ دەچوو. وەها لە خوێن گەوزیبوو نەدەناســــرایەوە. پێدەچوو تازە مردار بووبێتەوە. حەسەن هەڵیگرتەوە و سەری لێکردەوە. خێرا پەڕ و تووکی لێکردەوە، مرداربوونەوەکەی لە مریەم شاردەوە. هاواریکرد:

مریەم گیان، وا دیارە رۆزیمان لە چنگ و دەندووکی هەڵۆیە.

مریەم گوتی:

ئەوە خودای مــامزەکەیە بە هەڵۆدا بۆمــان دەنێرێ. وریابە، مامز چەقۆکە نەبینێ.

حەسەن:

به مامزەکە بڵێ: چەقۆ لە ملی خۆم بسووم، لە ملی وی ناسووم.

رۆژی سێیەم مریەم هەڵۆکەی دی بە نێچیرێکەوە خۆی کرد بە هێلانەدا. چاوەڕێ بوو نێچیری بۆ بەرداتەوە، بەرینەدایەوە. گازی حەسەنی کرد:

وەرە دەرێ، وا دیارە هەڵۆ من ناناسێ، نێچیری نەدامێ.

حەسەن:

رەنگبێ بۆی کردبینە رۆژێ نا رۆژێ.

مریەم:

راست بڵی، دەیداییێ یان لێت دەستاند؟

حەسەن:

بە چاوی تۆ، چۆنم گوت، بەو شێوە بوو.

حەسەن گوزوگۆم بە وێنەی پڵینگ هەڵگەڕا. بەفری شکاند و گەیشتە بەر دەم هێلانە. سووکە شەڕێکی لەگەڵ هەڵۆ کرد و بە نێچیرەوە هاتەوە. گوتی:

مریەم:

هەڵۆ مـامز نیە، لە بن بەفریش راوی خۆی دەکـات، بۆیە نەڵێی بەشی ئەو دەخۆین.

مریەم:

نا، وا ناڵێم، وا دیارە خودا وای نووســـیوە، نانمان لە دەستی هەڵۆ بێ.

ئیدی لەو ســـی و یەک شـــەوەی ئەشـــکەفتی ئەوین، چواردە رۆژیان بە هۆی هەڵۆوە دەژین. جا بە خواســتی خۆی نێچیری بۆ بەردابنەوە، یان بە زۆر لێیان ســەندبێ. مامزەکەش بە پووشەنەرمەی حەسەن.

دوو ئەویندار نەخشـــەی دوای رەشـــبوونەی بەفر دەکێشن. حەسەن دەڵێ:

دەتبەمە شـوێنێ لە خۆم زیاتر کەس دەسـتی نەتگاتێ، هەڵۆش نەتگاتێ.

مریەم:

هەر کوێ دەڵێی دێم، بە مەرجێ هەمیشە لە تەکم بی.

حەسەن بە پێکەنینەوە

واتە لە ئەشقیایی بکەوم و...

مریەم بە نیگەرانیەوە:

نــا، دەبینە جووتە ئەشـــقیـا، من دەبمە یەکەم ژنە ئەشقیای بەستی هەنگوین.

حەسەن بە خەمباریەوە:

ئەشقیایی هێندە سانا نیە، زەحمەتە بە تۆ...

مریەم لە دڵەوە:

وام دەبینی؟ رادێم، تۆ تفەنگێکم بۆ پەیـداکە، هەینێ دەبینی.

حەسەن لە دڵەوە:

من هەر وام دەزانی، تۆ لە جوانی و شیرینی و ناسکی و شــلک و تەنکی لە دنیاێ تاکی. چ بزانم لە شــنگ و تینیش هیچـت لە من کەمتر نیە. رۆیینی نــاو بەفرت سەلماندی بەرگەی ئەشقیاییش دەگری.

مریەم:

ئەگەر وایە، بۆچی دوودڵی؟

حەسەن بە سۆزەوە:

بەڵام ئەدی لە کاتی دووگیانی؟ دەزانی خەونم دی تۆ دووگیان بووی.

مریەم بە نازەوە:

هەینی دەچمە ئەو شوێنەی تۆ دەیڵێی.

چەند رۆژێ بەر لەوەی دنیا بن ئاو بکەوێ، حەسەن کاتێ دەستی بە سینەی مریەمدا دەگێڕا، لەپڕ سەری پەنجەکانی وەک برووسکە لێیدابن وابوو. راچڵەکی، لە جێی خۆی وشکبوو. دەستی کێشایەوە و بێ دەنگ ما. مریەم هەستیکرد شتێ هەیە. دەستی لە سینەی خۆی گێڕا. ئەو شوێنەی دیتەوە کە پەنجەکانی حەسەنی تەزاندبوو، ئەویش تەزی. بە سەر خۆی نەهێنا. نە لەو قسە، نە لەم قسە، وەک بڵێی هیچ لە گۆڕێ نەبێ، بەردێکیان لە سەر دانا.

رۆژێ بەر لەوەی دنیا بن ئاو بکەوێ، ئاسمان دایکردە گژگژەک. دڵیان بەوە خۆش بوو، هیچ نەبێ بەفر کەمێ دەتوێتەوە و لە کەمی دەدات.

تا ئەو بەرەبەیانە دنیا زۆر کپ بوو. کپیەکی سام لێنیشتوو. هێند کپ وەک ئەوەی گیانی لە بەردا نەمابێ. هێ لە مریەم و حەسەن و مامز و هەڵۆ جووڵە لە هیچ شتێکەوە نەبوو. دنیا تەواو هەناسەی لێ بڕابوو. کزەبایەکیشی نەدەهات، تەنها بەفر و بەفر و بەفر.

مریەم حەسەنی وەئاگاهێنا. ئەو کوڕە ئەشقیایە کە بە دەنگی پێی پشیلە وەئاگا دەهات، لەوەتەی لە باوەشی مریەم دەخەوێ، خەوی گران بووە:

هەستە، حەسەن هەستە، دنیا وا وێران دەبێ.

دەرگا کەمێ لادەدەن، هاشـــوهووش و خورپەخورپێکە گوێ کاس دەکات. چ بارانێکە، ئاســـمان کونی تێبووە و وەک بلێی دەریای لێوە هەڵبرژێ. وەک چۆن چ زســـتانێ وێنەی ئەو زســـــتانە بەفری وای نەدیبوو، بـارانی لەو شـــێوەشـــی نەدیوە. کارمامزەکەش ترســـی لێ نیشـــت و لەگەڵ ئەوان کەوتە هاتوچۆ.

مەترسی ئاو هاتنەژۆرێ هەیە. حەسەن مشەماکەی بە سەر خۆی دادا و قوتە بێڵەکەی دەستدایێ و گوتی:

ترست نەبێ، چارەی دەکەم.

چووە دەرێ و لە بەفری هەڵدراوە جۆگەیەکی بە سەر هەڵدێرەکەدا کردەوە. شەستەباران ئەو رۆژە لێینەکردەوە. وەک ئەوەی زەوی بن دەریا کەوتبێ، وا بوو. لە شـــەو و رۆژێکدا ئەو شـــاخ و باســـک و تەلان و دۆڵانە کەویە بەفرێکیان پێوە نەما. ئەو ئاقارە لە ســـپێتیەوە گۆڕا بۆ سـۆری و رەشـی و خۆڵەمێشـی. هەر رەنگێکت دەویست هەبوو، ســـپی نەبێ. ئاســـمان پەلە هەورێکی پێوە نەما. شـــین شـــین، ســـوخمەکەی مریەم دەڵێی تیلمێکە و لەو براوە. بایەکی سـارد هەڵیکردووە. کەس لە چاوەڕێی بای وا نەبوو. شـــەوەکەی ئاسـمان یەکپارچە بووە ئەسـتێرە.

مـــانــگ هێنــد نەوی بوو، لەگژ بوو لە بەردەم زارکی ئەشکەفتی ئەوین بنیشێتەوە.

مریەم دەڵێ:

ئەو زستانە بە زستان ناچێ، وێدەچێ شتێکی لە چاو بێ.

حەسەن:

لە چاوی بوو، ئەوە نیە من و تۆی پێککگەیاند.

مریەم:

خوابکەم هەر ئەوە بێ، شـــــتی خراپ لەگەڵ خۆی نەهێنێ.

حەسەن:

دڵت هەزارە نەکات، بیر لە شتی خراپ مەکەوە.

ئێســتا قســە لە رۆیشــتن دەکەن. بەرەو کوێ ســەری خۆیــان هەڵبگرن. دڵی مریەم رۆژهەڵات دەخوازێ، حەسەنیش رۆژاوا، ناگەنە یەک. هەرچەندە حەسەن رێک و راســـت هۆکارەکە ناڵێ، بەڵام مریەم تێدەگات. چەندی دەکات و دەکۆشـــێ، کەڵکی نابێ و حەســـەن ســـوورە لە سەر رۆژاوا، دەڵێ:

مریەم، لەوەیان بە قسەت ناکەم.

مریەم ناچار ملدەدات.

بەر لەوەی خۆ خڕبکەنەوە، دەیانەوێ مامزەکە بەڕێبکەن. مریەم رووی تێدەکات:

بڕۆ چاوکەژاڵەکەم، ئومێدەوارم لە تەمەنت تووشی چەقۆ و گورگ نەبی.

حەسەنیش پێیدەڵێ:

زوو بگەوە گەلە، چاو لە من مەکە، ئەوەی ئاوگەلە بێ، گورگانخواردوو دەبێ.

ئامێزی ماڵاوایی بە مامزدا دەکەن. دەرگا دەکەنەوە و پێش خۆیان دەدەن. مامز بە نابەدڵی دەچێتە دەرێ. بایێ هوررژم دێنێ، هێند ساردە، بەرد شەقار شەقار دەکات. کەمێ دەڕوا، ئاوڕیان لێدەداتەوە، بە تاو دەگەڕێتەوە و خۆی بە ئەشکەفتا دەکاتەوە.

مریەم دەڵێ:

وا باشە ئێمەش بمێنینەوە، لەو سەهۆڵبەندانە رێ دەرناکەین و تیادەچین.

حەسەن:

قسەیتی، دەمێنینەوە.

هەڵۆ بە نێچیرێکەوە گەڕایەوە. حەسەن خۆی گەیاندە هێلانەکەی. لێی وەرگرت و گوتی:

ئەوەیان بۆ ئێمە، بڕۆ یەکی تر بۆ خۆت راوبکە.

هەڵۆ تێگەیی، لە شەقەی باڵی دا، ئەوانیش هاتنەوە ناو ئەشکەفتێ.

ئاسمان سایەقە و زەوی شەختە و زوقم. وێدەچێ ئەوەش تەمەنی بەفرەکەی هەبێ و وا زوو نەبڕێتەوە. چێشتانێ حەسەن دەڵێ:

رێوبان بەستوویەتی، لێ ناتوانین زێتر بمێنینەوە، ناچارین بڕۆین.

مریەمیش دێتە رایێ.

ئەو داروردڕەی لە ناو ئەشکەفتە، خڕی دەکەنەوە و دەیبەنەوە بنگەوەڕەکە و جوان دایدەپۆشنەوە. خۆڵەمێشی سۆبەکە دەردەدەن. شوێنەوارێکی ئاوەدانی لەو ناوە ناهێڵن.

حەسەن لە لبادەکە دوو پارچە دەبڕێ.

+ بۆ چیتە؟

– لە پێی ئەسپەکەی هەڵدەکێشم، با هەڵنەخلیسکێ.

+ ئەسپی چی!

- ئەسپەشێ لە خوارێ چاوەڕێمان دەكات.

+ كێ هێناویەتی؟

- كەس، جارێ لەوە گەڕێ.

+ تۆ نەتهێنابێ.

حەسەن وەڵامناداتەوە، مریەم سەردەهێنێ و دەبات، سەرەدەری لێدەرناكات. تۆ بڵێی بە دزی ئەوەوە خۆی گەیاندبێتە ئاوایی؟ نابێ، ئەوە نابێ. من هێندە كاتە خەوتبم و ئاگام لە چوون و هاتنەوەی نەبووبێ؟!

درەنگە و كاتی پرسیار و مشتومڕ نیە. مریەم تیلماسكێ لە كەلانگوچكی خۆی و پڕدێنی حەسەن دەبڕێ، لە ملی مامزی گرێدەدات. حەسەن دەپرسێ:

- مەبەست لەوە چیە؟

+ مامز یادگاریمان دەپارێزێ.

حەسەن سەر بۆ بازەكە هەڵدەبڕێ و دەڵێ:

چیدی بەشی تۆ ناخۆین، بە گیان قەرداری تۆم، سەد ساڵ بژیت و نەوەت بۆ هەتایە نەبڕێتەوە.

تا لە لێژاییە سەختەكە هاتنە خوارەوە، حەسەن بە قۆنداخە تفەنگ، جێ پێی خۆش دەكرد. مریەمیش پێی لە

جێی پێی وی دادەنا. تا سـواری ئەسـپەکەش بوون، مامز بە دوایانەوە بوو.

ئەســــپەشـــێ چی گەیاندیە ئەوێ؟ رازێکی گەورەیە، مریەم هەر هێندەی منی لێدەزانی. حەســــەنیش نەیدەگۆ، چەندی لێم دەپرسی قسەی بە لایەکیدیدا دەبرد.

گوتی:

+ لەوە گەڕێ، ئەسپ چۆن گەیشتە ئەوێ، تۆ ئەسپەکە ببەوە ئاوایی، ئێمە ئیدی ئەسپمان ناوێ.

- بەڵام تۆ بە منت نەگۆت، نیازی کوێتان هەیە؟

+ برا، بەینی خۆمـان بێ، مریەم گرێیەکی لە ســــینگی هـاتووە، زۆر لێی دەترســــم. دەبێ بیگەیەنمە شـــــار و پیشانی دختۆری بدەم.

- خۆتان دەخەنە مەترسیەوە.

+ نا، دەزانم چی دەکەم، تۆ خەمی ئێمەت نەبێ.

- بچنە هەر کوێ، هەر کێ بتانبینێ، لە رێی مریەمەوە دەتانناسێتەوە.

+ چارەی دەکەین.

- له شار چارەی هەیە، پێچەیێ بە سەر خۆیدا دەدا و تەواو. ئەدی تا دەگەیتە شار، پێچەی پێدا دەی ئەو لا لەم لا خراتر.

بە پێکەنینەوە گوتی:

دەم و چاوی لە ئارد وەردەدا.

گوتم:

کاتی گاڵتە نیە، پیاوی چاک بە، خۆ لەو ڕێیە نەدەن.

گوتی:

تۆ ترسـت نەبێ، ڕێی وا دەبینمەوە، هێ لە دۆستان کەس نامانبینێ. خوا بکەم نەخۆشیەکەی مریەم شتێکی وا نەبێت، هەر چەند ڕۆژێکە، لە بەستی هەنگوین، لە ئاقاری هێلانەی هەڵۆ یەکتر دەبینینەوە.

گوتم:

دەزانم چەند لاملی، بەڵام تکادەکەم لەوەیان مەیدە لاملی.

گوتی:

دڵنیا نەبم، ڕێمان بێ کێشەیە، لە بەر خۆشم نەبێ، لەبەر مریەم خۆمی لێ نادەم.

زۆرم لەگەڵ هەوڵدا کە ئەو نەچێتە شـــار، من مریەم دەبەم، نەهاتە رایێ. گوارەکەی دایکیم دایێ و گوتم:

بە دەستی خۆت بیدێ.

گوتی:

بە دایکم بڵێ:

خەمی من و بووکەکەی نەبێ.

بەر لە ماڵاوایی تیمکردەوە و گوتم:

حەسەن، ئەسپەکە لە سەر دڵم دەبێتە گرێ، تۆ سەری مریەم، پێمبڵێ.

گوتی:

ناهێڵم ببێتە گرێ، بەڵام بە کەسی نەڵێی.

رازەکەی بە گۆڕێ وەرکرد:

دوای نیشـــتنەوەی لافـاو، بەر لە بەســـتنی زەوی،

....

....

....

....

....

....

١٨

له هه‌ڵـدانه‌وه‌ی لاپه‌ڕه‌كـانی پیری گێڕانه‌وه‌، هه‌ر كه‌ڕه‌تێ ده‌گه‌یشتیه لاپه‌ڕه‌ی له‌ده‌ستچوو، وه‌ك ئه‌وه بوو هه‌موو داســـتانه‌كه‌ت له‌ده‌ســـتچووبێ. زۆر جار ده‌هاته ســـه‌رت واز له چاپكردنی بهێنیت و هه‌ر له ده‌فته‌ره‌كه و دوور له چاوان بیهێڵیته‌وه‌. وای بۆ ده‌چیت داســتان به‌بێ لاپه‌ڕه‌ی رازی ئه‌سـپه‌شـێ، چێژی داسـتانی تێدا نامێنێ و ناچێته به‌ر دڵان، مینا سه‌ربرده‌یه‌كی ئاسایی ده‌مێنێته‌وه‌.

ده‌گه‌ڕێیت، ده‌پرسـیت، ئێ ئه‌وه خوایه كه‌سـێ شـتێ له ئه‌سپه‌كه بزانێ. كه‌سێ له پاڵ حه‌سه‌ن و مریه‌م و هه‌ڵۆی زه‌رد و مامزی چاو كه‌ژاڵ، ناوی ئه‌سپه‌شێش بهێنێ. نیه‌، كه‌س ناوی وی نه‌بیســـتووه‌. هه‌موو لاوكه‌كان بۆ خۆت لێده‌ده‌یته‌وه‌، ئێ، ئه‌سپه‌كه‌ش كه‌وتبێته به‌ندێكه‌وه‌، نیه‌.

له خه‌وێكـدا خه‌ونـت به په‌ڕی په‌ڕیوه‌وه بینی. له‌و خه‌ونه‌دا رێت كه‌وته ئه‌و كه‌لاوه‌یه‌ی كه پیری گێڕانه‌وه‌ت

تێدا دۆزیبووەوە. خشـــت و خۆڵت هەڵدەدایەوە. لەپڕ لە کونێکەوە، پەڕی پەڕیو گازیکردیت:

زوو بمگەیێ، مشک پیتەکانم دەخوات.

هەر لەو خەونەدا بە دوای گێژەلووکە راتدەکرد. پەڕە کـاخەزێ لەو کـاخەزانەی بە ئـاسـمـان کەوتبوون، هاواریکرد:

بمگرەوە، با دەمسڕێتەوە.

وەئاگادێیتەوە، بە هەناسـەی ساردەوە، پیری گێڕانەوە هەڵدەدەیتەوە و دەچیە سەر پەڕی دوای پەڕی پەڕیو.

١٩

نوێژیان جڵەوی ئەسپی پڕ رازم راکێشا و بەرەو دێی مریەم هەیپەم لێکرد. هەموو دەزانن ئەسپ رەوهانێکە وێنەی نابێتەوە. چەندی کردم بۆم کەمۆ نەبوو. نەیهێشت پێم بە سەر پشتی بکەوێ. لەو رۆژەوە، لەو رازەوە ئەسپەشێ لە دیدی منەوە لە دوڵدوڵ و رەخش و شەودێز و هەدبان سەرتر چوو. لە دیدی منەوە بووە ئەسپی ناو ئەفسانان.

رێم دانە رۆژێک لە خۆم دوورخستەوە. دەبوو وا بکەم، ترسام کوشتەی لیرە گومان لە ئەسپ بکات. شوێنپێی هەڵگرێ و بگاتە سەرە داوێ. بەرە بەری رۆژاوا، رۆژ هێشتا باڵێکی مابوو، لە خوار ئاوایی، لە نزیک گۆڕی بە ئاوداچووی زەردە، بە سەر شەختە لە بەست پەڕیینەوە. لەوێ ناولەپێکم لە پانایی نێکی دا و گوتم:

تۆ زوو بگەوە ئاوایی. من دوایی دێمەوە، با پێکەوە نەمانبینن.

ئەسـپ لە مەبەسـتم تێگەیی. بە چوارپەلە و بە پێی با تێیتەقاند. هەورێکی تیری هێنا. بە سەر ئاواییدا شۆڕابەی دا. وێدەچێ بـارانێکی زۆری پێوە بێ. پێم هەڵێنـا، لە تـاریکی و دوور لە چـاوان خۆم بە ئـاواییـدا کرد. من گومانم لە سـەر نەبوو، چاوی کەسـم لە سـەر نەبوو. بە حەفتە و دوو حەفتە دیـار نەبـام، کەس پرسـیـاری لێنەدەکردم. چوونکێ مـاوەیەکی زۆر بوو، دابووومە دوورەپەرێـزی و نەدەچـوومە مـاڵـی کەس، نە کەس سـەردانی دەکردم. زۆر پێویسـتی نەکردبا، نەدەهاتمە دەرێ. کەم کەس دەیبینیم. بەرایی ئەو دوورەپەرێزیەشـم لە داخی مریەمەوە سەریهەڵدا. ئەو کاتەی زانیم خوشکی شـیریمە و زانیم گراوی حەسـەنە، هەسـتی نامۆیی رۆژ دوای رۆژ لە ناخم چەکەرەی دەکرد. دواتریش کە دایکم گەیشـتە ئەو دنیا، تاق و تەنیا مامەوە. پتر لە خەڵک دوورکەوتمەوە و هێ لە مـاڵی مریەم و حەسـەن هاموشۆی کەسم نەدەکرد.

لە ئەسـپەکە دەترسـام ئاشـکرایان بکات. خواگیرێ شـوێنپێی هەڵگرێ و ماڵی هەنگەوان ببینێتەوە. هەرچەند حەسەن گوتی:

ئەگەر بشـزانن لێرەین، تـا ئەوان دەگەن، ئێمە رۆیشتووین.

خوا کردی دایکرده بارانێ، نەک هەر شوێنپێ، شەختە و بەستەڵەکیشی تواندەوە. تا درەنگانی شەو لێینەکردەوە. سەردانی دایکی حەسەنم کرد. دیاربوو بۆرژابوو، بە دەنگی من وەئاگا هات. پرسی:

+ کورِم، ئەوانت دی؟ گوارەکەت دایێ؟

- دیمن، گوارەکە ئێستا بە دەستی حەسەن لە گوێی مریەمە.

+ زۆر دەترسم، چەندی زوو بیانگەیێی باشە.

- تۆ چی دەڵێی! ئەوان جێیان باشە.

+ دڵی من وا ناڵێ، پێیانبڵێ رێی خۆیان بگۆڕن.

- چیە، خەونت دیوە؟

+ نا، دڵم تریواندوویەتی.

+ دڵت هیچ نەکات، کورە ئەشقیاکەت دەزانێ چی دەکات.

- دڵی من وا ناڵێ، هیزە، زوو بیانگەیێ.

لەوێوە چوومە ماڵی مریەم. بابی وەک ئەوەی چاوەڕێم بکات:

+ وەرە کورِم، بۆچی وا درەنگ کەوتی؟

- لای ئەوانم لێ خۆش داهـاتبوو، دەســـتم لێیـان بەرنەدەبوو.

+ کورِم، چـاوت لێیـان بێ، دوژمنیـان زۆرە، بە دوایانەوەن.

- دەزانم، خەمت نەبێ.

دەستی بۆ سووچێکی ئەستێرکەکە درێژ کرد:

هۆ لەوێ چەند عانەیەک هەیە، دوایوەی من رۆیشـتم بیگەیەنە دەستی مریەم.

گوتم:

تۆ بۆ کوێ دەچی؟

هەناسەیەکی ساردی هەڵکێشا:

+ بۆ ئەو دنیا، من بەشم بەم دنیایەوە نەما.

- تکایە قســەی وا مەکە، تۆ هێشـتا زۆرت بە بەرەوە ماوە.

سەری بادا و دوو سێ جار کۆخی:

واز لە دڵدانەوە بهێنە، گۆرِەکەم با بکەوێتە تەک دایکی مریەم، لای راستی.

ئەو شـــەوە لای بابی مریەم مامەوە، لە تەنیشـــتی خەوتم. تـا خەو بردمیەوە، بیرم لە کوشـــتەی مریەم دەکردەوە. لە کوشـــتن و خوێن دەکردەوە. بە خەیاڵ مەشـــقی خەنجەر هەڵکێشـــان و راوەشـــاندنم دەکرد. بیرمدەکردەوە، یەکەم خەنجەر لە کوێی بدەم. دووەم جار بە کوێیدا راکەم. کوشتنی وی ئاسان بوو، بەڵام تۆ بڵێی من هێندە زاخەم تێدا بێ بیکوژم؟

من و بابی مریەم بە یەکەوە هەستاین. رەنگوڕوویێکی گەش، من چەند رەنگی مەرگم لێ نیشتبوو، ئەویش هەر هێندە.

گوتم:

جارێکی دی باسی ماڵاوایی و مردن مەکە.

گوتی:

لێم نابیستیەوە.

چێشتان بوو، کوشتەی مریەمم دیت بەرەو تەویلەی ئەسپەشێ دەچوو. لە سەر دەرگە گرتم و پیلم بادا. لێی داڕسام. ویستم خەنجەرەکەم هەڵکێشم، دەستم لەرزی. تێگەیشتم من پیاوی پیاوکوشتن نیم. بە سەریدا نەڕاندم:

چی ماوە بیکەی، هەردووکیانت دەرخواردی بەفر نەدا؟

گوتی:

وازم لێ بهێنە، کارم بەوان نیە، یەک دوو قسەم لەگەڵ ئەسپەشێ هەیە.

گوتم:

بوەستە، لە دەستم دەرناچی.

گوتی:

هێندە لە سەرم راوەستە، تا دوو قسە لەگەڵ ئەسپەشێ دەکەم. دوایی چی دەکەی، گەردنت خۆش و ئازاد بێ.

کەمێ ساردبوومەوە، دەستم شلبوو، بەرمدا. چوو دەستی لە ملی کرد، دەستی بە بژیدا دەهێنا، ماچی دەکرد، بۆنی دەکرد و دەکڕووزایەوە:

وای بۆنی مریەمت لێدێ، گیانەکەم ئەوانت گەیاندە کوێ؟ جێیان گەرمە، سەرمایان نابێ؟

بەکوڵ دەگریا و لە چۆکی خۆی دەدا:

من لە خۆم خۆش نابم، چ گوناحێکی گەورەم کرد، چ ناپاکیەکم کرد، پاکنابمەوە. نە بە بەفر، نە بە ئاگر، بە هیچ پاکنابمەوە.

لە ناو ئاخوڕەکە دانیشت و دەستی بە ورتەورت کرد. بە شێوەیەک دەدوا هیچی تێنەدەگەیشتم. لەپڕ هەستایەوە و بەرۆکی گرتم:

بمکوژە، پیـاوی چـاک بە بمکوژە، ئەگەر دەتەوێ بەهەشـتت مسـۆگەر بێ، نووکی خەنجەرەکەت لە سـەر دڵم راکە.

گوتم:

تازە بە کوشتنی تۆ هیچ لە هیچ ناگۆڕێ.

گوتی:

دەگۆڕێ، برا دەگۆڕێ، تۆ بەهەشت وەدەستدێنی.

گوتم:

ئەو بەهەشتەم ناوێ، لە رێی خوێنی تۆوە بیگەمێ.

گریا و خۆی بە زەوی دادا، هەڵمسـتاندەوە و بە زۆر لە تەویلەکەم هێنایە دەرێ و رەوانەی ماڵێم کردەوە.

پشـتی چەند رۆژێ بـابی مریەم بە دڵی دارمـاڵ لە کەسەر و کۆڤانەوە گیانی سپارد. راسپاردەکەم بەجێهێنا و گەیـانـدمـانە لای ژنەکەی و نزام خوێنـد کە مریەم هەرگیز خەونی لەو شـێوەیە نەبینێتەوە. دایکی حەسـەن حەسـەنیشـی مردبا، هەر هێندە شـیوەنی بۆی دەکرد. ژن

و کچی ئـاوایی بەکوڵ دەگریـان. قژیـان دەڕنیەوە و سـینگیان دەکوتا. بەڵام گریان پتر بۆ حەسـەن و مریەم بوو. ئاخر هەموو پێیانوابوو مردوون و بوونەتە خۆراکی گورگ و چەقەڵان.

کوشـتەی مریەمیش لە یەکەم رۆژی پرسـە، نیشـانەی شێتایەتی لێ دەرکەوت. کەم بە ماڵ و ئاوایی دەکەوتەوە. دیتبوویان شەو لە ئەشکەفتی ئەوین دەمایەوە.

رەشـەمێ داهات، سـەرما و سـۆڵە شـکا. براکان، باران و با، دڵیان نەرم بوو کە ئالەکۆکی خوشـکیان شـوو بە بەفر بکات، بەڵام دوای چی!

دایکی حەسەن گازیکردم:

دڵـم هەزارە دەکـات، زۆر دەتـرسـم کوڕەکەم و بووکەکەم بە دەردی بەفر و ئالەکۆک بچن.

گوتم:

مەترسـێ، نە مریەم ئالەکۆکە، نە حەسـەن بەفر، ئەوان هەوکە لە باوەشی یەکترن.

هەر ئەو رۆژە ئەسـپەشـێ بزربوو، دڵم تریواندی، دایکی حەسەن گوتی:

کوڕم، ئەسپەشێش وەک من شتێکی زانیوە. دە بەرت مرم، تا کار لە کار نەترازاوە، شتێ بکە.

کوشــــتەی لیرەش لە ئاوایی نەمابوو، پتر ترســــام. گزنگی نەدابوو گەیشتمە ماڵی هەنگەوان. گوتی:

دەمێکە ڕۆیشــتوون، ئێســتا دەبێ گەیشــتبنە شــار و گەڕابنەوەش.

گوتم:

ئەسپەکەیان نەهاتۆتە ئێرە؟

گوتی:

نەمدیوە، بەڵام دوێنێ شــــەوێ لەو پشــــتەوە گوێم لە حیلەیێ بوو، هەو نەبووبێ!

ماینێکم لە هەنگەوان خواســــت. ڕۆژ زەردەی مابوو، شــارم لێ دەرکەوت. بەو شــەوە ســەردانی یەک یەک ئەو ماڵانەم کرد کە پێموابوو مێواندارى حەســەن و مریەمیان کردبێ، نەبوو. کەس نەیدیتبوون. دوو شــەو و ڕۆژێک بە شاردا گەڕام، سۆراخیانم نەزانی.

ڕۆژی دوایی بەڕێکەوتم. ڕێم گۆڕی، دامەوە ڕێی رووگە. رووە و گوندی ئەشـقیا، ئەو گوندە لە ســەردەمی ئۆسـمانی ئەشـقیای زۆر بوو، بۆیێ تا ئەو دواییەش زۆر

کەس بە ئەشقیا ناویان دەهێنا. دڵم گوتی ڕەنگبێ پەنایان بۆ ئەوێ بردبێ. لەوێ دوو سێ کۆنە ئەشقیام دەناسی، پێشتری لە دەستەی حەسەن بوون. پێوەندیشیان هەر مابوو. ئەشقیا کەوتۆتە ئەو دەشتەی بە پشتڕێ ناسراوە، دەستی چەپی ڕێ، هێندەش لە ڕێ دوور نیە.

ڕۆژەکەی خۆش بوو. ڕەشەمێ لە سەر بارکردن بوو. زەوی چاوەڕێی خاکەلێوەیەکی کەسک لە هەموو ساڵان کەسکتری دەکرد. بەر لەوەی بگەمە ئەو ڕێچکەیەی دەتباتەوە ئەشقیا، لە بەری گردەکەوە هەندێ ڕەشاییم دی. هەستمکرد پەشێوییەک هەیە، شتێ قەوماوە. ئەو گردەی کەوتۆتە دەستی ڕاست، تەواوێ لە ڕێ دوورە. دڵم هەزارەی کرد، نزام خوێند دووربێ لە مریەم و حەسەن. نزیکتر بوومەوە، گوێم لە حیلەی ئەسپ بوو. دیسان حیلاندیەوە، چاوم گێڕا چ ئەسپ دیار نیە. بەڵام بە حیلە ناسیمەوە، هەو بوو، ئەسپەشێی ماڵی حەسەن بوو. ئەو ئەسپە حیلەیەکی تایبەتی هەبوو، لە هیچ حیلەیێ نەدەچوو. لە ناو ڕەوەیێ ئەسپ و ماین حیلەی وی دەناسرایەوە.

سەری ماینم بە لای گردا سووڕاند. تاوێ ڕاوەستام. دیتم کوڕێژگەیێ رووە و من دەبەزێ، وەک گورگ راوینابێ وابوو. پرسیم:

چ بووە؟

شپرزە و شێوابوو. بە هەوکی مشت لە هەنسکەوە:

شەڕ بوو، شەڕ.

پرسیم:

کێ لەگەڵ کێ؟

گوتی:

شەڕی لەشکر و ئەشقیا.

پرسیم:

ئەشقیاکان کێ بوون؟ یەکیان ژن بوو؟

زمانی تێکئالا، شتێکی گوت تێینەگەیشتم. لەو ساتە سەرم گێژی خوارد. دنیا لە بەر چاوم تاریک داهات. هەستمکرد بەلادادێم. هێندەم لەبیرە، کەسێک چۆتە بن پیلی بریندارێک، خوێن بە رانیدا دێتە خوارێ. بریندارەکەم ناسیەوە، کوشتەی لیرە بوو.

لە ژانی سەرم بە هۆش هاتمەوە. دەستم بۆ سەرم برد، پێچرا بوو. چاو هەڵدینم، ئێرە کوێیە؟ ئەوانە کێن؟ لە هۆدەیەکم ژن و پیاوێکی بە ساڵداچوو بە سەرمەوەن. کوڕێژگەیەکیش لە سەر دەرگا چاو سەررێژ لە خوێن

راوەستابوو، ناسیمەوە، ئەوە بوو هەواڵە گوژارکیەکەی دامێ.

تێگەیشتم ئێرە ئاوایی ئەشقیایە. کاتێ لە سەر ماینەکە بەربوومەتەوە، سەرم بە بەردێک کەوتووە و شکاوە. ئەوان پێشترێ منیان دیوە و ناسیومیانەتەوە و زانیویانە هاورێی حەسەن و مریەمم، هەڵیانگرتووم و تیماریان کردووم.

٢٠

خولیای گوندی ئەشـــقیات کەوتە ســـەر، پیری گێڕانەوەت داخسـت و کەوتیە ڕێ. بە هۆی گردەکەوە بە ئاقاری ئەشـــقیا کەوتیەوە. لە ڕاســـتی گردەکە لاتدا و ڕاتگرت و دابەزییت. بە خەیاڵی خۆت شـــوێنەکە شـــوێنی ڕاوەسـتانی پیری گێڕانەوە و ماینەکەیەتی. ئەو شـوێنەی ســـەد ســـاڵ لەمەوبەر لێی لە هۆش خۆی چووبوو. هەستتکرد حیلەی ئەسپەشێ دێتە گوێت.

ســـواری ترومبێـل بوویتەوە، بە دەســـتی چەپـدا ســـوڕایتەوە. ئەو جـادەیە هەر دەبێ ئەوە بێ کە لە ســـەردەمی پیری گێڕانەوە ڕێچکەیێ بوو. ئێرەش دەبێ ئەشـقیا بێ. ئێسـتا ئەو ناوە لە ناو ناوان نەماوە و کەس بەو ناوە ناوی ناهێنێ. هێ لە هەندێش هیچ ســیمایەکی گوندی پێوە نەمـاوە. لێرە و لەوێ لە کەلێنی داروبـاردا چەنـد کۆشـــکێکی تـازە دیـارن، دەوریـان تەیمـان و سـیمبەندە. هێ لە چەند باخچەوان و پاســەوانی وێناچێ کەســـیان تێدابێ. گەڕایت لە پەنای کۆشـــکێکی گەورەوە

شەش حەوت خانووی گچکەی هەژارانە دەرکەوتن. هەبێ نەبێ گوندی ئەشقیایە. پیاوێکی بەتەمەنت دواند:

تۆ سەربردەی حەسەن و مریەمت بیستووە؟

بە پێکەنینەوە:

مەبەستت من و ژنەکەمە؟

گوتت:

چما ئیوەش ناوتان حەسەن و مریەمە؟

گوتی:

ئەدی، لێرەوە تا دەگەیتە بەستی هەنگوین، سەد ژن و مێرد هەن بە ناوی مریەم و حەسەن.

گوتت:

من مەبەستم حەسەن و مریەمی کۆنە.

گوتی:

ئەهــا، ئەوانەی لە بن ئەو گردەی ئەو بەر کەڵەکە بەردێکیان بە ناوەوەیە.

گوتت:

بەڵێ

گوتی:

ئەگەر دەتەوێ سەربردەیان بزانی، لاوکێک هەیە کەم کەس بیستوویەتی، من هەمە. لادە پیاڵە چایەکی دەخۆینەوە و پێکەوە گوێی لێ رادەگرین. لە ناو نەوارەکاندا بە دوای حەسەن و مریەمدا دەگەڕا.

گوتت:

رەنگبێ هەر ئەو لاوکە بێ کە منیش بیستوومە.

لە مۆبایلەکەتەوە لاوکەکەت بۆی لێدایەوە.

گوتی:

خۆیەتی.

پرسیت:

هەر هێندەیان لە بارەوە دەزانێ!

گوتی:

ماخرا، هێندە کەمە!

ژنەکە هەڵیدایێ:

بە خودای لاوک و حەیران جێی متمانە نین.

پرسیت:

چۆن؟

گوتی:

زۆر جار سەربردەکان دەشێوێنن. وەک خۆیان نایگێڕنەوە، زۆر شتی لێ دەپەڕێنن، شتی تێ دەخزێنن.

گوتت:

تۆ بڵێی لە حەسەن و مریەمیش وایان کردبێ؟ شتێکیان لە بارەوە دەزانی؟

گوتی:

هێندە دەزانم سەربردەی ئەوان بەو شێوە نەبووە کە لاوکەکە دەیگێڕێتەوە.

پرسیت:

ئەدی چۆن بووە؟

گوتی:

وەبیرمدێ ئەشقیایێ هەبوو. چەند شەوێ مێوانداریی ئەو دوو ئەویندارەی کردبوو. لە نزیکەوە و بە چاوی خۆیشی شەڕی سەر گردەکەی دیتبوو. گێڕانەوەی وی زۆر جیابوو لە هی ناو لاوکان. من شەوێک هەر لەو ئاوایيە دیتم، حەسەن و مریەمی دەگێڕایەوە. گێڕانەوەی وی ئەشکەفتی ئەوین و بەستی هەنگوین و هەڵۆی

فریادڕەس و ئەسپی باڵداری تێدا بوو. هی وی ناپاکی و شێتبوونی دوو سێ کەسی تێدا بوو. شەڕی سەر گردەکەش شەڕی ناو لاوکەکە نیە. داخی گرانم لەبیرم نیە چۆن چۆنی حەسەن و مریەمی دەگێڕایەوە. هێندە دەزانم زۆر جیابوو لە هی ناو لاوکان. من چ باوەڕم بەو لاوک و حەیران و بەندانە نیە. هەر حەسەن و مریەم نا، کەریم و ستی، ئەسمەر و مامەر، عەدلە خان و دەروێشی عەڤدی و ئەوانیدیش وەکوو خۆیان نەگوتراونەتەوە. لۆیە لە لاوکان لە دووی حەسەن و مریەم مەگەڕێ، بێ هۆیە.

پرسیت:

ئەو ئەشقیایەی باسی دەکەیت، گەنج بوو، پیر بوو؟

ئەو کاتەی من دیم، چووبووە تەمەنەوە. ڕەنگبێ شەست و شتێ بووبێ.

گوتت:

نەتزانی چی بەسەرهات؟ کوژرا، یان خۆی رادەست کردەوە؟

گوتی:

نازانم، باوەڕناکەم خۆی رادەستکردبێتەوە. چوونکە بیستبووم ئەو سوێندی بە خوێنی سەر گردەکە خواردبوو، تا لەشی تنۆکێ خوێنی تێدا بێ، تفەنگی

ئەشـــقیایی لە شـــان نەکاتەوە. ئەوجا بە قســـەی ئەو بێ، حەســـەن و مریەمی ناو لاوکان فڕی بە ســـەر حەســـەن و مریەمی راستیەوە نیە.

حەسەن گوتی:

ئەو قســـانە ناخوات، ئەوەی هەیە، حەســـەن و مریەمی ناو لاوکانە.

مریەم بە توورەییەوە:

لۆ خۆت هەر وا بڵێ.

باتدایەوە، سەرێکت لە گردی خوێن و کەڵەکە بەردەکە دا و گەڕایتەوە و چوویتەوە گژ پیری گێڕانەوە.

٢١

ده دوازده رۆژێ لەمەوبەر لێرەوە لە نیوەشـــــەودا بەرەو شــــار کەوتنە رێ. پێرێ لە دەمی ماڵنووســــتنان خۆیان بە ماڵێ مەدا کردەوە. بەر لە رۆیشـــــتن هێندە بێ واز و کز دیـار بوون، بە دیتنیـان کزەت لە جەرگەوە دەهات. لە هاتنەوە دڵیان هێند خۆش بوو، لە خۆشـــــیا لێویـان نەدەگەیشـــــتەوە یەک بۆ گۆتنەوەی قســـــەی دختۆرەکە. گرێی ســـینگی مریەم شـــتێکی وا نەبوو جێی مەترسـی بێ. وای، چۆن گەشـابوونەوە، لە شـێوەی گوڵ، گوڵێکی رەش، گوڵێکی زەرد. وای، چەند شـــیرن و جوان بوون، لە هەنگوینی رەش و زەرد دەچوون. من پێشـتری نەمدیتبوون، تەنها ناوم بیستبوون. بە دیتنیان شـاگەشکە بووم. حەیف، حەیف... هەرێ وابوو، سبەی شەوێ بەرەو بەســــتی هەنگوین هەڵکشــــێن. کوێراییم دایێ، مریەم دووگیانیش بوو، دەمگۆ:

کیژم، بڵێ حەزت لە چیە؟

بە بزەی ناسکەوە:

پلە، هیچ، مەگیرانی بە ماچەوە دەکەم.

خودا ناپاک و زماندڕاو بەر گوللەی جامبێزار بدات...

من ئەهــا لێرە خەوتبووم. دیتم گەلەگورگێ هــاتن، دەوری مەڕەکانمیان دا. زاریان بە شێوەیێ بەشکردبۆوە، گای پێوە دەچوو. خەنجەرم هەڵکێشــا، رامنەوەشــاندبوو، زرمەیەکی گەورە هات. لە زرمەکە وائاگا هاتم.

زۆر ترســــام، هەســــتام ســــەرم بە دەرێدا داگرت، بەرەبەیان بوو. چوومە لای هۆڵی مەڕان، هیچ لە گۆڕێ نەبوو. گەڕێ بە ئاواییدا گەڕام، دنیا بێ هەست و خوست بوو. هــاتمەوە مــاڵێ، وەک خودا لە دڵی نــابم شــتێ دەقەومــێ، بە جــێ نەدەکەوتــمەوە. چــوومەوە دەرێ، هەستمڕاگرت، دەنگی دوو سێ کۆخەم بیست. دنیا کەمێ رووناکی تێکەوتبوو، چەند رەشــاییەکم دیت. دڵنیام بووم دەوری ئــاوایی گیراوە. بە پڕتــاو هــاتمەوە ژۆرێ، گــازی حەســــەنم کرد، مریەم زووتر وەئاگا هات. خێرا خۆیان پێچایەوە، گوتی:

بۆ ئێمە هــاتوون، تــا زووە دەبێ دەربچین، نــابێ ئێوە تووشی کێشە بن.

گوتم:

وا مەکە، مردن و ژیانمان پێکەوە.

مریەم گوتی:

ئێمە ماڵی کەس کاول ناکەین، دەڕۆین.

ئەوان دەرپەڕین و زۆری نەبردبووە تەق و هۆڕ. ئەشـقیا کۆنەکانی ئێرە کە ئێسـتاش دڵیان بۆ ئەشـقیایی لێدەدا، ئەگەر چەکیان هەبا، لە سـەر ئەو دوو ئەشـقیایە دەهـاتنە دەنـگ و رووداوەکە وا نەدەکەوتەوە. ئـاخ، ئـاخ، حەسەن هەڵەی کرد، تفەنگی بۆ مریەم پەیدا نەکرد. ئەگەر دوو تفەنـگ بـا، شـەڕەکە وا نەدەکەوتەوە. گوێم لێبوو، مریەم دەیگۆ:

چەندی زوو تفەنگێکم بۆ پەیدا بکەی، درەنگە.

حەسەن بە هێمنی:

پەلەت نەبێ، تفەنگیشت دەبێ.

مریەم سەری بادەدا:

تا دەستم دەگاتە تفەنگ، کار لە کار دەترازێ.

حەسەن:

دڵت هیچ نەکات، ئیستا تفەنگێکمان سەر و زیادە.

مریەم:

دڵم وا ناڵێ.

ئای لە دڵی مریەم، بەر لە رووودان، دەیتریواند.

کورێژگەکە گریــان و گێڕانەوەی لە دایــک و بــابی وەرگرتەوە. بە هەوکی پڕ هەنســکەوە، رووداوەکەی ورد و باریک گێڕایەوە:

حەســەنم زۆر خۆشــویســت، حەزمدەکرد هەمیشــە بە دوایەوە بم. کۆڵەپشـــت و فیشـــەکی بۆ هەڵبگرم. لە کاتی خەوتنێ ببمە نۆبەتداری. تکام لێکرد لەگەڵ خۆیانم ببەن و منیش ببمە ئەشقیا، گوتی:

کاکۆ، هێشـــتا ماوتە بەرگەی ئەشـــقیایی بگری، کەمێ گەورەتر بە، هەینێ...

گوتم:

بەرگەدەگرم، تۆ فێری تەقەکردن و نیشـانشـکێنیم بکە، ئەوی دی لە سەر خۆم.

گوتی:

باشـــە، ئێســـتا کەمێکت فێردەکەم، بەڵام لەگەڵ خۆمت نابەم.

تفەنگەکەی هێنا، فێری کردم چۆن فیشـــەکی دەخەمە بەری، چۆن دەریـدەهێنم، چۆن ســـواردەکرێ و پەنجە

دەخەیتە سەر پەلاپیتکە، چۆن چاو بە سێرەوە دەنێیت و نیشانە دەگری.

هەرێی پێدام کە دوای دوو ساڵی دی بە ئەشقیا وەرمبگرێ و بەگەڵ خۆیم بدا. بەڵام من لە دڵی خۆم وام دانا، بە زۆریش بێ بەگەڵیان بکەوم و چاوەڕێی دوو ساڵی دی نەکەم. وای خودایە تۆ چیت بە سەر ئێمە هێنا!

خۆم پێڕانەگیرا، بە دوایاندا چووم. حەسەن تێیخوڕیم:

+ کوڕە، بگەڕێوە.

- منیش دێم.

+ دەڵێم بگەڕێوە، نەگەڕێیتەوە فیشەکێکت پێوە دەنێم.

ساردبوومەوە، ویستم بگەڕێمەوە، نەمتوانی. خۆم دواخست و بە پێدزە کەوتمە دوایان. دایانەوە دەو ئەو کەندەی خوارێ. لەوێوە تەقەیان لێکرا، رێیان گۆڕی. تەقەیان لە سەر بوو، حەسەنیش تەقەی کرد. بە قوونە شەڕ لە رێیەکە پەڕینەوە. من لەو تەنیشتەوە، تەواوێ دوور لەوان، بە پێی ئەوان غارمدەدا. چاوم لێیە، حەسەن ناوە ناوە رادەوەستێ، فیشەکێ دەتەقێنێ. گەیشتنە بن گردەکە. دنیا تەواو رووناکبۆتەوە، لە چەند تفەنگەوە گوللەیان بۆ دەچێ. من بەو دیودا سووڕامەوە، گەیشتمە سەر گردەکە. ئەوان کەمێ لە خوار من لە ناو قۆرتێ

سـەنگەریان گرتبوو. پێرانەگەیشـتبوون بگەنە سـەر گرد. تەماشادەکەم لەشکری سەرباز و پۆلیس لێرە و لەوێ لە سـەر زگ راکشـاون و تەقە دەکەن. من دەڵێم چل تۆ بڵێ پەنجا دەبوون. حەسـەن ناوە ناوە فیشـەکێ دەتەقێنێ. وا دیارە فیشـــەک بە خۆڕا نادا. ئەگەر نەشـــپێکێ، لە بن ســـەریان تۆز هەڵدەســـتێ و مەرگیان پیشـــاندەدات و دەکشێنە دواوە. شـەڕ گەرمە، شـەڕ تیرە و تیری تێناچێ. من خۆم داوەتە پەنای بەردێک و لە سـەر زگ راکشـاوم. هێندە لێیان دوورنیم. بە بەر چاومەوەن، گوێم لە قسەیان دەبێ.

مریەم دەڵێ:

ئاگادار بە، دەیانەوێ، لە پشتمان بسوورێنەوە.

حەسەن دەڵێ:

مەترســـێ، ئـاگـادارم، هیـچیـان بە زیـنـدوویّتی ناسوورێنەوە.

چاوم لێیە، ئەو چەند کەسـەی نیازی سـوورانەوەیان هەبوو، بە گوللەی حەسـەن هاواریان لێ هەستا و کەوتن و لە ســەر قوون ســووڕان. کەســـی دی نەوێرا خۆی تاقیبکاتەوە.

گوێم لێیە کەسێک لە ناو لەشکرەوە، بە دەنگێکی نێرانە گازدەکات:

حەسەن، دەرچوونت نیە، خۆ رادەستکە، گیانت پارێزراو دەبێت.

بەر لەوەی حەسەن زار هەڵێنێ، مریەم بە دەنگێک کە لە زاری هیچ ژنێکەوە نەمبیستبوو:

ئەگەر ناتانەوێ دایک و خوشک و ژنەکانتان کۆستیان بکەوێ، منداڵەکانتان هەتیو بن، بە رێی خۆتاندا بگەڕێنەوە.

لەشکر بە رێژنەی گوللە وەڵامی مریەمیان دایەوە.

حەسەن بە دەنگێک کە دار و بەردی هێنایە لەرزین:

ئێوە مەرگ هەڵیگرتوون، تاقتان لێدەبڕم، یەک لە دوای یەک دەتاننێرمە دۆزەخ.

ئاگام لێیە مریەم لە ناو قۆرتەکە بە چەقۆ خۆڵ هەڵدەکەنێ و مست مست لە پێش خۆیان رۆدەکات. خۆزگەم خواست منیش لایان بم و یارمەتیان بدەم، بەڵام چۆن بگەمێ؟ لە جێی خۆم بجوولێم، بە گوللەیێ جێم دەبێتە ئەو جێ.

تفەنگی حەسەن دوو سێ چەکداری تری پەلەواژکردەوە. بەڵام خوێن بەر چاویانی گرتووە و ناگەڕێنەوە. هەر یەکەو لە شوێنی خۆیەوە بە زمانی خۆی هەڕوگیڤ دەکات: عارەبی، تورکمانی، فەلەیی، کوردی، ئینگلیزی...

مریەم دەڵێ:

حەسەن، دەستهەڵینە، زوو زوو بتەقینە، وا نزیک دەبنەوە، ئەگەر ماندووی، تفەنگەکەتم وێدە.

حەسەن:

گیانی من، من لە شەڕ ماندوو نابم، بەڵام دەبێت دەست بە فیشەکەوە بگرم. هێندەمان نەماوە، دەبێت وا بکەم کە بە فیشەکێ دوو کەس بێخم.

وای خوایە، ئەوە من چ دەبیستم، لە کوێوە بسوورێمەوە و خۆم بگەیەنمە کوژراوێک و خەریتەی لە شان بکەمەوە و بگەڕێمەوە؟ ناکرێ، ئەوە ئەستەمە.

لە خەیاڵی دۆزینەوەی ڕێگەیەک بووم، دیتم ئەسپسوارێ لە دوورەوە باشووکەیی دێ. بە کەلێنی داراندا دەبەزێ. پێی بە زەویەوە نەماوە، باڵی گرتووە. ئەسپ حیلاندنێ حیلاندی، شەڕکەران حەپەسان. پەنجەیان لە سەر پەلاپیتکە سارد بوو. دەستیان لەرزی.

تەقە بڕا. ئەسپ گەیشتە نێوان من و حەسەن و مریەم، هێواشی کردەوە. بەڵام لە حیلاندن نەکەوت. دیتم سوارەکە جۆرکێکی هەڵدایە ناو سەنگەرەکەیانەوە و باڵی گرتەوە و دیار نەما. ئەسپەکە زەرد زەرد، لە رەنگی حەسەن و فۆتەکەی سەری مریەم. پنتۆک پنتۆک رەشیشی تێدابوو، رەش رەش لە رەنگی گۆنای مریەم و کراسەکەی بەری حەسەن. سوارەکەش رەشی پۆشیبوو.

دیتم مریەم زارکی جۆرکی کردەوە و بە دەنگی بەرز:

حەسەن گیان، فیشەکە فیشەک...

حەسەن:

ئیدی تاقیان لێدەبڕم، جوانم نەدی، پێدەچوو ئەسپەکەی خۆمان بێ.

مریەم:

نازانم، من هەر نەمدی.

ئەسپ رۆیی و تەقە دەستیپێکردەوە. شەڕ گەرمە، حەسەن کەم فیشەک بە فیڕۆ دەدات. بەڵام لەشکر بنی نایێ. وا دیارە هێزی پشتیوانییان بۆ هاتووە. ئاگام لێیە مریەم دەیەوێ خۆی بۆ حەسەن بکاتە چەپەر، ئەویش رایدەکێشێتەوە پشت خۆی. مریەم دەڵێ:

حەسەن گیان، من دەبێ پێش تۆ بمرم.

حەسەن دەڵێ:

گیانی من، واز لەو قسانە بهێنە، هیچمان نامرین. ببینە یەک یەک هەڵیاندەگرم، دڵنیابە قڕانیان تێدەخەم.

مریەم وازناهێنێ و هەوڵدەدات پەنای لێبکات و لە جیاتی وی گوللە بگێڕێتەوە. دیسانەوە دەنگێک لە ناو لەشکرەوە:

حەسەن:

هێشتا دەرفەت ماوە بۆ خۆ رادەستکردن، ئەوە دوا ئاگادارکردنەوەیە، خوێنی خۆتان لە ملی خۆتان:

حەسەن و مریەم پێکەوە:

نامەردینە، ئێوە نازانن هاتوونەتە شەڕی کێ، ئێرە دەبێتە گۆڕستانتان.

وای خوایە، چیت پیشانی من دا! مریەم بە لادا هات. حەسەن دەستی لە لەشی گێڕا، تەماشای ناو لەپی خۆی کرد، خوێنی دی. نەڕاندی، وەک شێری بریندار نەڕاندی. تەقەی کرد، قل قل هاواری لێ هەڵدەستاندن و پەلەواژی دەکردنەوە. بە خۆی نەوەستا، هەستایەوە، بە پێوە شەڕی کرد، هێرەی بە لەشکر کرد.

خودایە، خودای کەسـی بێ کەسـان، فریشـتەیێ بنێرە، برینەکەی مریەم بپێچێ، هێنـدە خوێنەی لە بەر نەڕوات، من هیچم لە دەستنایێ.

ئای خودایە! حەســەن لاربۆوە، کەوتە ســەر مریەم. تەقە وەســـتا. لەشـــکر هێواش هێواش بە پارێزەوە لە ســـەنگەر نزیکدەبوونەوە. من بەر چـاوم تـاریـک بوو، هێندەی نەمابوو ببوورێمەوە. لەپڕ لە سـەنگەرەوە دەنگی فیشـــەکێ هات. چاوم کردەوە، مریەم بوو. شـــەڕی کرد، وەک بڵێی ئەو نەبووبێ گوللەی وێکەوتبێ. وا دیارە نزام گیراوە و خودا فریشتەکەی ناردووە.

مریەم تەقەی کرد. بە بەر چـاومەوە چوار پێنجێکی پێکا و پەلەواژێکردنەوە. لەشـــکر کشـــانەوە. لە دوورەوە ســـەنگەریان گرتەوە و لە چەند تفەنگێکەوە گوللە دەهات، مریەم تەقەی دەکرد و جوێنی دەدا. لەو کـاتە حیلەی ئەسـپەکە هات و پەیدابۆوە. ئەو جارە سـوارەکەی لەگەڵ نەبوو. حیل حیلاندی و تەقە وەستا. ئەسپ تاوێ بە دیار حەسەن و مریەمەوە راوەستا، وێدەچوو بڵێ: سوار بن.

ئەوان هەسـت و خوسـتیان لە بەر بڕا. لەشـکر تەقەی لە ئەســپ کرد. ئەســپ باڵی گرت و بزربوو. دەمویســت خۆم بگەیەنمە ناو ســەنگەر و تفەنگی بەربۆوەی دەسـتی مریەم هەڵگرمەوە. گولله بواری نەدەدا. لەشـــکر بە

حەسەن گیان، من دەبێ پێش تۆ بمرم.

حەسەن دەڵێ:

گیانی من، واز لەو قسانە بهێنە، هیچمان نامرین. ببینە یەک یەک هەڵیاندەگرم، دڵنیابە قڕانیان تێدەخەم.

مریەم وازناهێنێ و هەوڵدەدات پەنای لێبکات و لە جیاتی وی گوللە بگیرێتەوە. دیسانەوە دەنگێک لە ناو لەشکرەوە:

حەسەن:

هێشتا دەرفەت ماوە بۆ خۆ رادەستکردن، ئەوە دوا ئاگادارکردنەوەیە، خوێنی خۆتان لە ملی خۆتان:

حەسەن و مریەم پێکەوە:

نامەردینە، ئێوە نازانن هاتوونەتە شەڕی کێ، ئێرە دەبێتە گۆڕستانتان.

وای خوایە، چیت پیشانی من دا! مریەم بە لادا هات. حەسەن دەستی لە لەشی گێڕا، تەماشای ناو لەپی خۆی کرد، خوێنی دی. نەڕاندی، وەک شێری بریندار نەڕاندی. تەقەی کرد، قل قل هاواری لێ هەڵدەستاندن و پەلەواژی دەکردنەوە. بە خۆی نەوەستا، هەستایەوە، بە پێوە شەڕی کرد، هێرەی بە لەشکر کرد.

خودایە، خودای کەسـی بێ کەسـان، فریشـتەیێ بنێرە، برینەکەی مریەم بپێچێ، هێنـدە خوێنەی لە بەر نەڕوات، من هیچم لە دەستنایێ.

ئای خودایە! حەســەن لاربۆوە، کەوتە ســەر مریەم. تەقە وەســـتا. لەشـــکر هێواش هێواش بە پارێزەوە لە ســـەنگەر نزیکدەبوونەوە. من بەر چـاوم تـاریـک بوو، هێندەی نەمابوو ببوورێمەوە. لەپڕ لە سـەنگەرەوە دەنگی فیشـــەکێ هات. چاوم کردەوە، مریەم بوو. شـــەڕی کرد، وەک بڵێی ئەو نەبووبێ گوللەی وێکەوتبێ. وا دیارە نزام گیراوە و خودا فریشتەکەی ناردووە.

مریەم تەقەی کرد. بە بەر چـاومەوە چوار پێنجێکی پێکا و پەلەواژیکردنەوە. لەشـــکر کشـــانەوە. لە دوورەوە ســـەنگەریان گرتەوە و لە چەند تفەنگێکەوە گوللە دەهات، مریەم تەقەی دەکرد و جوێنی دەدا. لەو کـاتە حیلەی ئەسـپەکە هات و پەیدابۆوە. ئەو جارە سـوارەکەی لەگەڵ نەبوو. حیل حیلاندی و تەقە وەستا. ئەسپ تاوێ بە دیار حەسەن و مریەمەوە راوەستا، وێدەچوو بڵێ: سوار بن.

ئەوان هەسـت و خوسـتیان لە بەر بڕا. لەشـکر تەقەی لە ئەسـپ کرد. ئەسـپ باڵی گرت و بزربوو. دەمویسـت خۆم بگەیەنمە ناو سـەنگەر و تفەنگی بەربۆوەی دەسـتی مریەم هەڵگرمەوە. گوللە بواری نەدەدا. لەشـــکر بە

تەقەکردن و پاریزەوە گەیشـــتنە نـاو ســـەنگەر، پیلی حەسەن و مریەمیان راکیشا، ئەوان گیانیان لە بەر مابوو. گویم لیبوو گازی یەکتریان دەکرد:

حەسەن، حەسەن...

مریەم، مریەم...

من حەپەســـابووم، نەمدەتوانی هەســـتمەوە. پیم گۆد بووبوو، زارم شـــکا بوو، چاوم هیچی نەدەدی. نـازانم چەنـدی پیچوو، پیم جوولەی تیکەوت. خۆم غلۆرکردەوە و گەیشتمە ناو سەنگەرە خویناویەکەی حەسەن و مریەم. دیتم تفەنگەکەی حەســـەن هەر لەوییە، دیاربوو، لەبیریان چووبوو بیبەن. هەوریەکەشی بەجیمابوو. هەڵمگرتنەوە و شۆڕبوومەوە. بە ناو خوینی لەشـکردا گەیشـتمەوە سـەر ڕێ، ئەوە بوو، لەوێ تووشی تۆ بووم.

کوڕیژگە بە کول گریا و گوتی:

من هەر دەبێ تۆڵەی ئەوان بکەمەوە.

گوتم:

لەشکریکیش کوشتوبڕ بکەی، تۆڵەی ئەوان ناکریتەوە، جیی ئەوان بە هیچ پڕنابیتەوە.

ژنەکە بە گریانەوە:

ئێوه چی دەڵێن! دڵم دەڵێ ئەوان نامرن و دەگەڕێنەوە. منداڵەکەیان دەبێ و لە باوەشی دەگرن.

بەیانی دابوو نەدابوو، کەوتمە ڕێ. کوڕێژگە زۆر کۆشا لەگەڵ خۆمی ببەم، نەمبرد. نیوەڕۆ گەیشتمە شار. لە هەندێ گەڕەک دەنگی شین و رۆڕۆ دەهات. هەر کەسە و سەردوولکەی بە کەسێکدا هەڵدەگۆ. بەڵام دەنگی (حەسەن رۆ، مریەم رۆ) هەموو شیوەنەکانی داپۆشیبوو. ماینەکەم بردە خانێک و چوومە بەر دەم سەرا. خەستەخانەکەش لە نزیکە وێ بوو. ئەو ناوە خامۆش، بۆنی خوێنی لێدەهات. سەرێکم بە خەستەخانەدا داگرت. جمەی دەهات لە بریندار. دیار بوو هەموویان برینداری شەڕەکەی دوێنی بوون. زۆر چاوم گێڕا، حەسەن و مریەمم نەدیتەوە. کوشتەی لیرەشم بەر چاو نەکەوت.

لە بەر دەرگا دوو سێ ژن بە چپە لە کوژراو و بریندار دەدوان:

– سی کوژراو و حەڤدە بریندار.

– نا کچێ، حەڤدە کوژراو.

– وا نیە، کوژراو زۆر زیاترە لە بریندار، زۆریان خەڵکی ئێرە نەبوون، بردنیانەوە.

- کچێ دەڵێن حەســـەن و مریەم نەمردوون، پۆلیس بردوویانن.

- نا، ئەو تەرمانەی شـــەوێ ناشـــتیانن، دووانیان حەسەن و مریەم بوون.

- بە چی دەزانی؟

+ من دەمێدی چوومە گۆڕستان، لە پەڕگەی گۆڕستان دوو گۆڕی تازەم دی، وابزانم گۆڕی ئەوانن.

- باوەڕناکەم، لەگینە بۆ تێبزرکردن بێ.

- وای بە گۆریی گۆڕیـان بم، چـاوی حوکمەتیـان شکاند.

- بەر نەفرەتی خودا بکەون، چۆن دڵیان هات ئەو دوو ئەویندارە، ئەو دوو عەگیدە لە خوێن بگەوزێنن.

گریام، زۆر گریام. رێی گۆڕستانم گرتە بەر. دوو سێ پۆلیس لە نێو خۆیان باسـی شـەڕەکەی دوێنێیان دەکرد. یەکیان دەیگوت:

چەندمان لێ کوژرا و بریندار بوو، گرنگ نیە، گرنگ ئەوەیە، ئەشقیا نەما، تۆویان بڕایەوە،

لە گۆڕستان نزیکبوومەوە. پیاوێ لە پێشم دەڕۆیشت، بە رۆیین نـاســـیمەوە. گـازمکرد، هەو بوو، بـارامی

هەنگەوان. باوەشمان پێکدا کرد، تا ماوەیەک لە بەر گریان هیچمان زارمان نەگەڕا. گەیشتینە سەر دوو گۆڕە تازەکە، پرسیم:

دەبێ گۆڕی ئەوان بن؟

گوتی:

بڵێم چی، وێدەچێ.

گوتم:

بیستم ئەوان نەمردوون.

گوتی:

منیش وام بیستووە، نازانم، وا چاکە شەو بێین و گۆڕێکیان هەڵدەینەوە تا پێبکەوین.

گوتم:

وا دەکەین.

من ورد و باریک گێڕانەوەی کورپێژگەکەی گوندی ئەشقیام بۆی گێڕایەوە، ئەویش گوتی:

دوێنێ لە کاتی هێنانەوەی تەرم و بریندارەکان من لە نزیک سەرا بووم. پۆلیس ئەو ناوەیان دەور دابوو، نەیاندەهێشت کەس لێیان نزیکبەوێتەوە. پێموابێ ژمارەی

برینـدار و کوژراو خۆی لە حەفتـا دەدا. من ســـــەرەتـا نەمزانی ئەو شــەڕە لەگەڵ حەســەن و مریەم بووە. دەنا خۆشـــــــم لەســەر دانابا، دەبوو پێبکەوم داخوا ئەوانیان لەگەڵە یان نا. حەیف درەنگ زانیم.

شـــــەو درەنگـانیش کە دە دوازدە تەرمیـان هێنـابووە گۆڕستان، من فریانەکەوتم. تا گەیشتمێ ناشتبوونیان.

گوتم:

ئەگەر نەشــمانتوانی گۆڕەکانیان هەڵدەینەوە، ئەو یەک دوو رۆژە خۆمان لە گۆڕستان دەگرین و پێدەکەوین.

گوتی:

هەنــدێ لە کوژراوەکــان هی ئێرە نین و لێرەیــان ناشـــتوون. هێ لە هەندێ، ســـبەی هەرچی ژنی شـــارە دەڕژێنە ســــەر ئەو دوو گۆڕە، ئـاخر ئەوان بە گۆڕی حەسەن و مریەمی تێدەگەن.

ئێمە لەو قســانە بووین، کوڕێژگەی خۆمان پەیدا بوو. خۆی بە گۆڕەکاندا دادا، هەر جارەی ئامێزی لە یەکیان وەردەهێنا و بۆنی دەکردن و دەگریا. لە هیکڕا هەستایەوە و گوتی:

حەســەن و مریەم لێرە نین، ئەو گۆڕانە بۆنی ئەوانیان لێ نایە. نا، لێرە نین، ئەوان زیندوون، دەبێ بیانبینینەوە.

کوڕیژگەمان لە ئامێزگرت و دڵمان دایەوە، کەڵکی نەبوو، سووربوو لە سەر قسەی خۆی:

باوەڕبکەن، حەسەن و مریەم لێرە نین.

پرسیم:

بە چی دەزانی؟

گوتی:

دڵم وا دەڵێ، دە ئێوە بۆنیان بکەن، بۆنی حەسەن ناناسنەوە؟! من دەڕۆم، کارێک هەیە دەبێ بیکەم، دوایی دەچمەوە لای حەسەن و مریەم، وا لە سەر گردەکەن.

وەک پەلیک دەرپەڕی.

بە دوایدا چووین، لە سەرە کۆلانێ لە سەر کۆسپێ راوەستا، بە دەنگی بەرز:

خەڵکینە، وەرنە دەرێ، حەسەن و مریەمتان بۆ دەگێڕمەوە.

زۆری نەبرد ژن و منداڵ لە دەوری خڕبوونەوە، دەستیپێکرد:

حەسەن و مریەم، دوو ئەویندارەکەی بەستی هەنگوین، دوو قارەمانەکەی گردەکەی ئەوبەری گوندی ئەشقیا...

بە کورتی و بە پوختی ئەوین و نەبەردیی ئەوانی گێڕاوە، ڕۆیشـــت. ئێمە لە دوای نەبووینەوە، لە ســـەرە کۆلانێکی دی ڕاوەســـتا و دیســـان ژن و منداڵی لە خۆی خڕکردەوە، داســـتانەکەی بۆ گێڕانەوە. لەوێشـــەوە بۆ گەڕەکێک و ســـەرە کۆلانێکی دی و گێڕانەوەیەکیدی. لە گێڕانەوەشدا بەستی هەنگوین و گردی خوێنی چەند پاتە دەکردەوە. وا بزانم لە شـەشـەم کەڕەتی گێڕانەوە پۆلیس پێیـانزانی، هـاتن و ڕاویـاننـا. بە دەم هەلاتنەوە، یەک بە دەنگی خۆی:

حەسەن نەمردووە، دەگەڕێتەوە بۆ گیانتان.

من و بارامی هەنگەوان شـــەو لە گەڕەکی جووان لە ماڵی دۆسـتێکمان ماینەوە، مووشـێی ناو بوو. نەخشـەی گۆڕهەڵدانەوەمـان دەکێشـــا، کچە پـارچەڵەی مـاڵەکە گێڕایەوە:

دوای هێنانەوەی تەرم و بریندارەکان، بە چاوی خۆم دیتم، ئەسپێک وا تێبگەم زەرد بوو، لە دەوری سەرا وەک فرفرۆکە دەسووڕایەوە. هێند تیژ دەسووڕایەوە و دەست و پێت نەدەدی. نازانم ســواری لە ســەر بوو یان نا، ناوە ناوە دەهاتە ســەر پاشــوو و دەیحیلاند، حیلاندنێ لەرزی خســتبووە دڵی پۆلیســەکان و دەســتەوەســتان مابوون. خۆی کرد بە ژۆرێدا، زۆری پێنەچوو هـاتە دەرێ. دوو

کەسی لە سەر پشت بوو. روخسارییانم نەدی، بەڵام بە حەسەن و مریەم دەچوون. ئەسپ وەک ئەوەی باڵی لێ روابێ، ونابوو.

دایکی گوتی:

منیش گوێم لە حیلەی ئەسپێک بوو، هەبێ نەبێ ئەو ژن و پیاوە حەسەن و مریەم بوونە.

بابی گوتی:

واز لەو وڕێنانە بهێنن.

کچە گوتی:

وڕێنەی چی، بەو دوو چاوەی خۆم دیم، ئەسپ دوو کەسی هەڵگرت و وەک ئەوەی بفڕێ، وا بوو.

گۆتمە کچە:

تۆ پێشتر حەسەن و مریەمت دیبوو؟

کچە سەیری داک و بابی کرد و هیچی نەگوت، دایکی گوتی:

ئا، ئەوان لەو شەوانە یەک دوو شەو لە ماڵێ مە مانەوە.

باب رووی لە من کرد:

ئەو رۆژە کە پێتمگوت نەمدیون. لە بەر ســــوێندەکە بوو، چوونکێ حەســەن بە تەورات ســوێندی دابووم لای هیچ کەسێ، ئەو کەسە چاویشم بێ، نەڵێم ئەوان لێرەن.

کچە دەســـــتی لە بەرکی کەوێکەی راکرد، نەینۆکێکی دەرهێنا:

ئەوە نەینۆکی حەســــەنە، لێی بەجێمـا. هـا، بیـدەوە حەسەن.

لێم وەرگرت، لێی وردبوومەوە، رەنگبێ هەو بێ. خۆدیکێکی لەو شـێوەم بە دەســتی حەســەنەوە دیتبوو، هەو بوو، دیاریی مریەم بوو. چەند جارێ گوێم لێی بووە دەیگۆ:

لە هەر کوێ بم، روو لە رۆژێ رایگرم،

مریەمی تێدا دەبریسکێتەوە.

خۆدیکی حەســەنم تا ئێســتا پاراســتووە. منیش هەر کاتێ روو لە رۆژێ رایدەگرم، مریەم و حەســــەنی تێدا دەبینم. هەر هێنـدەش نـا، لەو خۆدیکەوە ســــەربردەی ئەوانم جوانتر و روونتر وەبیردێتەوە.

شــــەو درەنـگ بە دوو خـاکەنـاســــەوە، بە پێدزە و پارێزەوە، بەرەو گۆرســــتان چووین. حەســـحەس وەک

چاویەشە دەگەڕێن، تفەنگ لە شان و دۆنکی بە دەستەوە، بواریان نەدا بگەینە گۆڕستان.

هەڵدانەوەی گۆڕمان بۆ شەوی دوایی هەڵگرت.

٢٢

تۆش گێڕانەوەی پیری گێڕانەوە بۆ شـــەوێکی دی هەڵدەگریت.. ئێســتا دەچیت ســەرێ لە هەندێ شــوێن دەدەیتەوە، شوێنی داستانەکە.

ئەوە سەراکەی سەد ساڵ لەمەوبەر، لە سەر تەرزی جارانی نوێکراوەتەوە. ئێرێهێش شوێنی خەستەخانەکەیە. دەچیە خەیاڵێکی قووڵەوە. کوژراو و بریندارانی دەســتی حەسەن و مریەم دەبینیت. حیلەی ئەسپەشی دێ، چەند کەڕەتێ بە دەوری سەرادا دەسووڕێتەوە و باڵدەگرێ.

هەســتدەکەیت پیری گێڕانەوە لەو کۆڵانەوە بەرەو گۆڕســتان رۆیشــتووە، تۆش بێرەدا دەچیت. ســەرێ لە ســێ گۆڕە کۆنەکە دەدەیت. هەو بن و هەو نەبن، تۆ بە گۆڕی حەســەن و مریەم و پیری گێڕانەوەیان دەزانیت. لەوێوە لە جادەکە دەپەڕیەوە. لەو گەڕەکە کۆنە کە بە خشتی دیوارە داڕزاوەکانی دیارە تەمەنی داستانەکەیان هەیە و هەندێکیان زۆر لەویش بەتەمەنترن، لێرە وەک

بلێی گوێت لە دەنگی کورپێژگەی ناو داســـتانەکەیە و حەسەن و مریەم دەگێڕێتەوە.

سوار دەبێت و دەڕۆیت. لە بن گردی خوێن دادەبەزیت و بە پێیان ســـەردەکەویت. گردێکی رووت، بنە دارێکی پێوە نیە. ئەوەی ماوە کەڵەکە بەردەکەیە و ئێســتاش هەر ناوی حەسەن و مریەمە. لە بەردەکانەوە وێنەیێ دەبینیت، هەستدەکەیت حەسەن و مریەمن. باوەشیان پێکداکردووە و خـوێـنـیـان لـێـوە دەچـۆڕێ. کـورپـێـژگەیەکـیـش لە تەنیشـــتیانەوە بە چاوی پڕ فرمێســـکەوە لێیان دەڕوانێ. لێرەش حیلەی ئەســـپەکە دێ. ســـەر هەڵدەبڕیت پەلە هەورێ کە شـێوەی ئەسـپی گرتووە، با رووە و بەسـتی هەنگوین دەیهاژوا.

لە گردی خوێن دێیتە خوارێ. ســـواردەبیـت و بە تەنیشـــت گوندی ئەشـــقیا، رێی پەلە هەورەکە دەگریت. دەگەیتەوە هەنگەوان، لەوێوە بۆ ســـەر تاتەبەردی دیدار. بیری هەڵۆ زەردەکە دەکەیت، بیری وێنەکانی حەســـەن و مریەمی ناو ئەشکەفتی ئەوین دەکەیت.

لە ســـەر تاتەبەرد دادەنیشـــیت و چاو لە گۆماوەکە دەبڕیـت. رەشـــاییەکە دەردەکەوێتەوە. ســـەر بەرز دەکەیتەوە و چاوەڕێیت لە ئەشـــکەوتی ئەوین و هێلانەی هەڵـــۆوە، هەڵـــۆ زەردەکە دەرکەوێـــتەوە، دەرنەکەوت.

جارێکی دی تا بیســـــتت ژماردەوە، ڕەشــــایی ناو گۆم نەبۆوە هەڵۆکەی دوندەکە. سەیرە!

شوانەکە پەیدابۆوە، گوتی:

+ دیسان بۆ دیتنی ئەشکەفتەکە نەهاتبی!

- با.

+ چیدی نایبینیەوە. دوێنی ئەو دەمانە، دەســـــتەیێ لاوی ریشـــــداری بەر ســـــمێڵ هەڵقاچراو، نازانم تیئێنتی بوو چ بوو، لە نـاویـان دانـایەوە و تەقـانـدیـانەوە. زرمەیەکی لێوەهات، ســەرانســەری ئەو بەســتەی لەرزاند. لە هەموو بەرزاییەکانەوە خۆڵ و بەرد هاتنەوە خوارەوە. ئەشکەفت شوێنەواریشـی نەما. ئەها تەماشـاکە، خۆ لێرەوەش دیارە چی بە سەر هاتووە.

+ تۆ بە راستتە؟

- ئا، ئەوانە گوتبوویان ئەو ئەشکەفتە پەرستگای گاورانە و شەیتان تێیدا دادەنیشێ، نابێ بمێنێ.

وا دیارە ئێرەشــیان بە دەردی پەیکەرەکانی کێوی بامیان بردووە.

به باسـکەکەدا سـەرکەوتیت و بە چاوی خۆت دیتت، ئەشـکەفتی ئەوین، هێلانەی هەڵۆ، هەر پارچە بەردێکیان کەوتۆتە سەر باسک و ناو دۆڵێ.

دەبینیت هەڵۆ زەردەکە، لە سـەر دوندەکەی ئەولاتر دەسـوورێتەوە. وێدەچێ بە دوای شـوێنێکدا بگەڕێ تا هێلانەی لێ چێبکات. بەڵام لەو ناوە کوا شـوێنێکی وا شایەستەی ئەو بێ.

بە نەمانی ئەشـکەفتی ئەوین و هێلانەی هەڵۆ زۆر نیگەران و دڵتەنگ بوویت، بۆ تاوێ وات هەسـتکرد داسـتانی بەسـتی هەنگوینت لەدەسـتچووە. لە ناو ئەو کەرتکە شـاخە وردوخاشـبووانە هێسـکوپرووسـکی حەسەن و مریەمت دی، مەرگی ئەوینت دی.

ئیدی حەزی گەڕانت بە شـوێنی رووداوی داسـتانەکە نەمـا. دەگەڕێیتەوە و دوا لاپەڕەکـانی پیری گێڕانەوە دەخوێنیتەوە و...

٢٣

لەوەتەی ئۆسمانی بارگە و بنەی تێکناوە و ئینگلیز لە شوێنی هەڵیداوە، رووداوی لەم شێوە لەم شارە روویندەداوە. لە رۆژێکدا و لە شەرێکدا هێندە بریندار و کوژراوەی لە پۆلیس و سەرباز بۆ بێتەوە، بە دەستی کێش؟ دوو ئەشقیا. شار پێیوابوو دوای نەمانی ئۆسمانی و هاتنی ئینگلیز ئەشقیا نەماوە، مابێتیش بە کێو و دەشتەوەن، هێندە لە شار نزیکنابنەوە.

سەری زار و بنی زار حەسەن و مریەمە، ئەوینداری و قارەمانێتی حەسەن و مریەمە. باس هەر باسی بەستی هەنگوین و ئەشکەفتی ئەوین و هەڵۆی زەرد و ئەسپەشێ و گردی خوێنە. لەمەڕ بزربوونی حەسەن و مریەمەوە هەر کەسە و شتێ دەڵێ:

- بە قارەمانێتی مردن.

- مردنی وا بەدەستی کێ دەکەوێ، خۆزگەم بە خۆیان.

- حەسەن هی ئەوە نەبوو وا بە داوەوە بێ. هەبێ نەبێ ناپاکیی لێکراوە.

– هەرچی قارەمان هەیە، کوشتنەکەی دەستی ناپاکێکی لە پشت بووە.

– مریەم مریەم، دەڵێن شەڕێکی کردووە، لە مێژووی هیچ میللەتێک وێنەی ژنی وا نەبووە. تا دوا هەناسە پەنجەی بە سەر پەلاپیتکەی تفەنگەوە بووە.

– بە راستی ئەوە لە پەرجوو دەچێ، کە کەچە تفەنگێ شەڕی سەد تفەنگ بکات و نیوەیان پتر...

– من باوەڕناکەم حەسەن و مریەم مردبن. هەیە دیویەتی ئەسپێک هاتووە، لە ناو سەراوە ئەوانی هەڵگرتووە.

– منیش دەڵێم نەمردوون، بیستم گەیشتوونەتەوە بەستی هەنگوین.

– ئەدی ئەو دوو گۆڕە تازەیەی گۆڕستان کێن؟ وا ژن دەچنە سەری و شینی حەسەن و مریەم دەکەن.

– کێ دەڵێ گۆڕی ئەوانن؟ کێ بە چاوی خۆی دیتی، تەرمی ئەوان شۆڕکەنەوە ناویان و...

– نازانم، رازێک لەوەدا هەیە.

تۆ بڕوانە ئاسمان، لە لوولەی منارەوە کۆترەشینکە لە شێوەی دووکەڵ بەری ئاسمانیان گرتووە. بە سەر

قەڵاتێ قەتارەیان بەستووە. لەوێوە بۆ سەر گۆڕستان، بە دەم فڕینەوە گمەگمێ دەکەن، لە شـــین و گریان دەچێ. لەوێ لە شـــێوەی چەند پەلە هەورێکی تەنکی دەم بـا، دەمێ ئـاوێزانی یەکتر دەبن، دەمێ کەمێ لێکـدی دووردەکەونەوە.

لەگەڵ بارامی هەنگەوان بەرەو گۆڕســـتان بووینەوە. وای، دەڵێی هەرچی رەشـــۆڵەی ئـاســـمـانە لێرە نیشتوونەتەوە. گۆڕستان لە ژن رەشدەچێتەوە. ژنی شار بە موســڵمان و جوو و فەلە و ئێزیدی و یارسـانەوە بە دەوری دوو گۆڕەکە کە ئەگەر هی ئەوان بن، سێ کەسی تێدا نێژراوە، بازنەی شینیان بەستووە. ژنێ سەردوولکە دەڵێ، دەنگ و ئاوازێکی هەیە، هەبێ نەبێ لە شمشاڵەکەی کوشـتەی مریەمی خواسـتووە. گۆڕسـتانێ ژن بە جۆرێ سینگ دەکوتن، سوێندبخۆی لێت ناکەوێ، سینەکوتان نیە و دەفلێـدانە. ژنـانی ســـینە دەف، بە ئـاوازی دەفـانە، ســـەربەندەکەی بۆ دەگێڕنەوە. کۆترەکانیش گمەگمیـان دەگۆڕێ. وەک بڵێی لاســـایی ژنان بکەنەوە، باڵیشـیان لە سەر ئاوازەی سینەکوتانی ژنان لێکدەدا:

بەستێ هەنگینم بە داروبارە

جێی سوارچاکان و جێی ئەویندارە

لەهیکەوە دەنگێک زۆر لە دەنگی مریەم دەچوو:

هێی ژنینە، سەر بەشینینە، ئەو شینە راگرن. ئەگەر حەزتان لە شینە، شینی خۆتان بگێڕن، نەک هی حەسەن و مریەم. ئەوان زیندین، ئێستا گەیشتوونەتەوە بەستی هەنگین. من بەو دوو چاوەی خۆم دیم، لە سەر پشتی ئەسپێکی زەردبوون. ئەسپ باڵیگرت، لە بژ و کلکیەوە چەند دڵۆپە خوێنێکی داباراند. حەسەن و مریەم نەمردوون، برینداڕن، برینیشیان سووکە.

ناو گۆڕستان بە وێنەی بن گۆڕستان، کپ بوو. کۆترەکانیش لە گمەگم کەوتن. ئێمە زۆر چاومان گێڕا، ژنەکەمان نەدیت. نەمانزانی لە کوێوە قسە دەکات. زۆری نەبرد، سەردوولکە و سینەکوتان دەستیپێکردەوە.

هێی، پەنجا ساڵ بە سەر دیمەنی شینی کۆتری شینی ئاسمان و ژنانی رەشپۆشی سەر گۆڕستان تێدەپەڕێ، ئێستاش گمەی ئاسمان و سەربەندی سەردوولکەی ژنانم لە گوێدا دەزرینگێتەوە.

سەردوولکە درێژ بوو، درێژتر لە قەتارەی کۆتران. لێ حەیف، تەنها سەربەندم لە بیرماوە. نەدەبوو ئەو سەردوولکەیە لەبیربچێتەوە. شاری لە گوندی زووتر شتیان لەبیردەچێتەوە.

سەردوولکە جەرگبڕ بوو. بەردی دەتواندەوە، چاوی میرغەزەبیشی پڕ رۆندک دەکرد. هەستمکرد، کوکوختی و کۆترەکانیش لەگەڵ ژنان بە زمانی خۆیان دەیڵێنەوە.

لە گەرمەی سەردوولکە و سینەکوتانەوە، ژنێک بە دەنگێک کە زۆر لە دەنگی دایکی حەسەن دەچوو:

تەخت و تاراجتان وەرگەڕێ. خودا هەڵیناگرێ، سێ کەستان لە دوو گۆڕ ناشتووە.

هەنگەوان بە سەرسوڕمانەوە:

سێ کەس و دوو گۆڕ!

گوتم:

نەتبیستووە، مریەم دووگیان بووە؟

تێر گریاین و گەڕاینەوە، هەنگەوان گوتی:

رەنگبێ ئەو هەموو فرمێسک و رۆڕۆیە لێرە بەلاش بڕوات و قسەی کوڕێژگەکە راست بێ و حەسەن و مریەم لێرە نەبن.

گوتم:

ئەوشۆ خۆشمان لەسەر دانابێ، پێدەکەوین.

شەو لە سێ باری نیوە شەوێ خاکەناسمان لە بن ساقۆ شاردەوە و هاتین. نەگەیشتبووینە سەر کەندی لای پردەکە، سێ چوار تەقە کرا. زۆری نەبرد لە ئاسمانێ گوللە بە گوللە دەکەوت. بە پرتاو گەڕاینەوە. تا کەڵەباب و مەلای بەیانیش بانگیاندا، ناوە ناوە گوێمان لە تەقەیێ دەبوو. تا رۆژ بۆوە، ئێمە لە سەر ئاو و ئاگر بووین، داخوا چی قەومابێ.

کچی ماڵەکە گوتی:

نەمگوت حەسەن و مریەم زیندوون. دڵنیام ئەوان بوون بە سەر شاریان داداوە.

بابی لەسەرخۆ لە بن گوێم گوتی:

گوڵنیشانی کچم لەسەرخۆی نیە. لەو رۆژەوەی مریەمی دیوە، هۆشی لەدەستداوە. رۆژێ چەند جارێ دەچێتە کنێست و دەکەوێتە نزا و پاڕانەوە: خودایە، خودای گەورە، من رەنگی خۆم ناوێ، بیگۆڕە، رەش رەشی بکە، لە رەنگی گۆنا جوانەکانی مریەم. خودایە، وێنەی مریەم جوان و شیرینم بکە.

زۆر خەمی کچەکەمە، دەچێ رووی لە رەشکاو هەڵدێنێ، تەنی لێ دەدات و دەچێتە بەر ئاوێنە. دەبینێ رەنگی مریەمی نەگرتووە، دەست لە تیتکی خۆی دەنێ و هاوار دەکات:

به من بڵێن چۆن ڕەنگی مریەمم لێ دەنیشێ؟

نازانم چی لەو کچەم بکەم، زۆر خەمی لێ دەخۆم.

گوتم:

خەمی ناوێ، چا دەبێ. ئەوە تەنها دەردی کچەکەی تۆ نیە. هەر کچێ بۆ یەکەم جار مریەم دەبینێ، تووشــی ئەو دەردە دەبێ. ئەو حەزەی لە دڵ چەکەرە دەکـات. دوایی بەرە بەرە لەبیردەکات و ئاســـــایی دەبێتەوە. خەمی لێ مەخۆ.

لە کۆڵانێش ژن دەیانگوت:

هەو بوون، حەسەن و مریەم بوون.

درەنگ لە زاری پۆلیســـێکەوە کە ئەو شـــەوە یەکێک بووە لە نۆبەتدارانی سەرا، هەواڵەکە کەوتە سەر زاران و زار لە زاری دەگێڕایەوە:

ئەسـپسـوارێ لە تاریکیەوە هات. تەقەی کرد، تەقەمان لێکرد. حەفت کەســـی لە ئێمە خەڵتانی خوێن کرد و لە تاریکی بزر بوو.

ئیدی ســەرباز و هەیتە رژانە شــار و شــەو و رۆژ لە ســەرە کۆڵانان دەست بە تفەنگ رادەوەستان. شەو کەس بۆی نەبوو ماڵە و ماڵ بکات. رێی گۆڕســـــتانیشـــــیان

داخسـت. پێنەکەوتین داخوا دوو گۆڕەکە حەسـەن و مریەمن یان نا. کەوتنە گرتن و دەسـتبەسـەرداگرتنی ئەسپ و ماین.

هەنگەوان گوتی:

میرزا، بیسـتوومە کوشـتەی لیرە برینەکەی سـووک بووە و گەیشـتۆتەوە ماڵێ، من دەڕۆم. حەسـەن و مریەم نەبینمەوە، یان من دەبم یان ئەو. خۆم لەسـەر دانابێ، نابێ خوێنی ئەوان بزربێ.

ویستم بیوەستێنم، نەوەستا و ڕۆیشت.

منیش سـەر لە ئێوارە مـاڵاواییم لە خـانەخوێ کرد. کچەکەی کە روخساری بە تەنی سواخ دابوو، گوتی:

توخدا ئەگەر مریەمت دیتەوە، کەمێ لە رەنگی ویم بۆ بهێنە.

گوتم:

باشە، بەڵام تۆ لە مریەمیش جوانتری.

گوتی:

یەک کەس هەیە لە مریەم جوانتر.

گوتم:

وایە، ئەویش تۆی.

گوتی:

نا، خودا.

خۆدیکەکەم بۆی راگرت و گوتم:

با جارێ هەر لای تۆ بێ.

وەرینەگرت و گوتی:

نا، بیدەوە حەسەن، تۆ زووتر دەیانبیینیەوە.

خۆم گەیاندە خانەکە و سوار ماین بووم، هەرچۆنێ بوو لە شار دەرچووم.

گەیشتمەوە گردی خوێن. تۆ بڕوانە بەرد نیە، بنە دار نیە، گوللە نەیسمیبێ، نەیقرنجاندبێ، پەڵەی خوێنی پێوە نەبێ. لە سەنگەرەکەی حەسەن و مریەم بەژنێ بەرد کەڵکە کراوە. هەندێ لە بەردەکانیش خوێنیان پێوە. ئەو بەردەشم دیتەوە کە کوڕیژگەی گۆرین خۆی دابووە پەنای و لەوێوە دیمەنی شەڕەکەی لە بینایی خۆی پاراستبوو. پەڕیمەوە بەری ئەشقیا و سەردانی ماڵی کوڕیژگەکەم کرد. دایکی سینگی خۆی دەکوتا و بە کوڵ دەگریا. بابی پرسی:

+ ئەو ئەسپسوارەی شەو لە شار حەفت جەندرمەی کوشت، زانیت کێ بوو؟

- نا.

+ حەسەن بوو، بەر لە هاتنی تۆ بەرەو بەستی هەنگوین ئاوزینگی لێدا و گوتی: نابێ ولات بێ ئەشقیا بێ.

- حەسەن! مریەمیشی لەگەڵ بوو؟

+ نا، بە تەنێ بوو.

- بە تەنێ!

+ تەنێ تفەنگ و ئەسپ و هەوریەکەی وی لەگەڵ بوو. سوارەکە حەسەنی مریەم نا، حەسەنی من بوو. کوڕەکەمان ئەورۆ ناوی لە خۆی نا حەسەن و رووە و بەستی هەنگوین مینا تیر دەرچوو.

هەولێر

خاکەلێوەی ٢٠٢١ - رەشەمێی ٢٠٢٢

سوپاس بۆ:

قەرەنی جەمیل

کەژاڵ حەمە

گوڵێ سەلیم

سەرکەوت وەلی

هەر یەکەیان بە رەنگی رەنگیان بە سەر کتێبەکەوەیە.

وشەدان

ئاوگەلە: ئاژەلی لە مێگەل دابڕاو.

باڵۆرە: ئاوازێکی کچانەیە، بە لێدان و لێخشـانی پشـتی بەنجە بە هەوکدا، لە زارەوە دەردەچێ.

بامیان: دۆڵێکە لە ناوچەی هەزارستانی ئەڤگانستان، پەیکەری بۆدای لێبوو، تالیبان تەقاندییەوە.

پووشی کورتان: پووشە نەرمە، پووشی لاسک باریکی درێژە، کورتانی لێ چێدەکرێ.

پێناو: کەسێک کە هەواڵی دوو دڵدار بە یەکتر دەگەیەنێ.

داژیار: رسق، رۆزی، بژێو

داوەتەنە: جاڵجاڵۆکە

دوڵدوڵ: ئەسپەکەی ئیمامی عەلی

دیدڤان: گەواهیدەر، شایەد

تیتلەکناچە: نەورەس

خەنەتیلە: قەوزە

ساپیتە: بنمیچ

ساوێر: وەهم

سێ باری نیوە شەوێ: درەنگانی شەو

شەودیز: ئەسپەکەی خوسرەوی پەرویز

زیوا: زەنبەق، گوڵێکی سپی و جوان و بۆن خۆشە

گراوی: یار

گرێنی: گرێمی، خەنجەری گچکۆکە

گژگژە: پووشوپەڵاش

گژگژەک: بەفرخۆرکە، تەزرەی زۆر ورد

گوڵەجوتیارە: گوڵە جوتێرە، گوڵێکە پایزان لە سەروبەندی جووتکردن سەر دەردەهێنێ.

رەڤیڤان: مەیتەر، ئەو کەسەی خزمەتی بەرزە(ماین و ئەسپ...)دەکات

رەخش: ئەسپەکەی رۆستەمی زاڵ

رەمەند: شوورەیێ کە بە بەرد هەڵنرابێ.

لازۆکە: لاوژۆکە، تەنێکی کچەکەیە، لە ناو زەنگوڵەیە، بە لەرینەوەی دەنگی دێ.

نوێژیان: دەمی نوێژی بەیانیان

نێسکە: لەنجەولاری ئەسپ و ماین

هەدبان: ئەسپەکەی دەروێشی عەڤدی

HESEN U MRYEM

Kerîm kake

شکەفتی ئەوین تا بمێنێ، وێنە وێنە، وێنەی حەسەن و مریەم دەپارێزێ و هەمیشە ئەوین دەپژێنێ. لەوێوە چاوێ بە بەستی هەنگویندا بگێڕە. لە سەر باسکێ کارمامزێ دەبینی. شتێکی بە ملەوەیە، ئەوە تیلمێ لە لەوەندیی مریەم و پژدێنی حەسەنە.

لە ڕۆخی بەستی هەنگوین بۆ تاوێ گوێڕادێرن، قرووسکەی سەگێ دەبیستن. ئەوە زەردەیە کە پێناوی بۆ حەسەن و مریەم دەکرد.

چاو بە هەر لایەکدا بگێڕی، تارمایی ئەسپێك دەبینی. ئەسپەکەی ماڵی حەسەنە، ئەسپی ڕازە، ئەسپی فریاد و نیازە. لە سەر گردی خوێنەوە، گوێت لە حیلەی دەبێ. لە بەر دەرکی سەرای شارەوە دەیبینی باڵدەگرێ.

هەوکەش هەموو ساڵێ لە دوادوایی ڕەشەمێ دەم نا دەمێ کۆترەشینکە لە بەری منارەوە قەتارە دەبەستن. بە سەر سەرا و قەڵاتدا دەگەنە گۆڕستانی گەورە. لەوێ کەپرۆکە دەکەن. گۆڕستان دەخەنە بن سێبەرێکی تەنك. کۆترەکان شینی حەسەن و مریەم دەکەن. چاودەنێ لە شێوەی سینگکوتانی ژنان باڵ لێکدەدەن. گوێدەنێ، گمەگمیان چەند لە سەردوولکە دەچێ.

ناوەندی ڕۆشنبیری مەم و زین

Mem u zin cultural center

memuzin20@gmail

Mem u zin